დამოუკიდებელი და ზეპარტიული
ASAVALI.GE ASDAS.GE

ასავალ დასავალი

2020 წლის 23-29 მარტი
N13 (1321)
ფასი 2 ლარი და 50 თეთრი

ამ დამპალმა არია!

6

სწორედ ამ დამპალმა გაუღო კარი ყველა სატანისტურ-ჯოჯოხეთურ სიბილწეს: პროსტიტუციას, პედერასტიას, მევახშეობას, სპეკულანტობას, ინცესტს, ნარკომანიას... სწორედ ამ დამპალმა მოგვიწყო 9 აპრილი — გაგანია „პერესტროიკისა“ და „ახალი აზროვნების“ დროს!

სწორედ ამ დამპალმა გორბაჩოვმა გამოიწვია გლობალური ცვლილებების ის ჯაჭვური რეაქცია, რაც დღემდე გრძელდება მსოფლიოში მთელი თავისი კატასტროფული ამაზრზენობით!

3

სასულიერო პირებმა მორწმუნეებს მოუწოდონ, რომ ტაძარში არ მივიდნენ და უთხრან, რომ უფლის სახლში მისვლა საშიშია! — **აი, ეს უნდათ ქართველ ლიბერალებს, ამაზე ჩალიჩობენ კოლექტიური ბოკერია-ჩერგოლეიშვილ-ლომჯარია-პატარაიები.**

კორონა ვირუსით ქრისტეს ვერ მოკლავთ!

„ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, 2020 წელს, მხოლოდ ერთი თვის განმავლობაში მსოფლიოში **კიბოთი გარდაიცვალა** 700 ათასი ზრდასრული ადამიანი და თითქმის ამდენივე მცირეწლოვანი ბავშვი; **ჭლექით გარდაიცვალა** 150 ათასი ადამიანი; **შიდსით** — 140 ათასზე მეტი; **ავტოკატასტროფაში** — 113 ათასი; 89 ათასზე მეტმა ადამიანმა **თავი მოიკლა; მალარიით** დაიღუპა თითქმის 82 ათასი ადამიანი; **დაბინძურებული წყლის მიღების** გამო — 70 ათასზე მეტი; **მშობიარობას გადაჰყვა** 26 ათასი ქალი; **უბრალო ბრიჯმა** 41 ათასი ადამიანი იმსხვერპლა, **კორონავირუსით** კი, ერთი თვის განმავლობაში, მსოფლიოში მხოლოდ 5 ათასი ადამიანი გარდაიცვალა!“

«კორონავირუსი როგორც უკიდურესი საფრთხე, სინამდვილეში არ არსებობს!»

8

ლაშა ნადარეიშვილი

გადმოიღვარა მრისხანების თასი ზეციდან!

ეს დედამიწა ამდენ ცოდვას
ვეღარ დაიტევს...
გულო, გაუძელ
ბოროტების მეგაბაიტებს!

მოდის ქარდაქარ ბავშვი,
გუშინ დაბადებული, —
მას არ დახვდება
დედამიწა დალაგებული!

სავსე მთვარესაც
დაუკაწრა მხეცმა ღაწვები...
დროა ისეთი,
საფლავშიაც ვეღარ ჩაწვები!

თუმცა, გეგონა, უკვდავების
წყაროს წყალი სვი,
შემოიპარა, როგორც ქურდი,
აპოკალიფსი!

არის ქუხილი, არის დელგმა,
არის ელვები...
ტაძრის ეზოში
მიმოდიან ფარისევლები!

ახლოდან მოჩანს
ჯოჯოხეთის ლაბირინთები,
შავ როიალზე
არეულად დარბის თითები!

ნუთუ განგების მეფობაში
კვლავ დაეჭვდები? —
საბედისწერო ახსნა უკვე
კრავმა ბეჭედი!

გადმოიღვარა მრისხანების
თასი ზეციდან,
რადგან თაყვანი, უფლის ნაცვლად,
ნადირს ეცითა!

....

მიემართება გოლგოთისკენ
გაუცინებლად...
მაგრამ აღდგება მაცხოვარი
აუცილებლად!!!

ესენიც ჩამოიყვანეთ!

კორონავირუსის პანდემიის ფონზე, საქართველოს ხელისუფლება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში გაბნეულ ჩვენს მოქალაქეებს სამშობლოში სპეციალური ავიარეისებით აბრუნებს.

დაბრუნებულთაგან, ვისაც საყოფაცხოვრებო პირობები ხელს უწყობს, შეუძლია, თვითიზოლაციის ორკვირიანი პერიოდი საკუთარ სახლში გაატაროს, ხოლო, ვისაც ამის საშუალება არა აქვს, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში ანაწილებენ, სადაც კეთილმოწყობილი საკარანტინო სივრცეები მოქმედებს.

დროებით იზოლაციაში მყოფი ადამიანები თუ მათი ახლობლები სოციალურ ქსელში წერენ, რომ კარანტინში იდეალური პირობებია შექმნილი — სასტუმროს კომფორტული ნომერი თავისი სამჯერადი კვებით, ტელევიზორით, ინტერნეტით, ყურადღებიანი პერსონალით, სამედიცინო მომსახურებითა და ყველაფრით...

თუმცა, სხვადასხვა უცხო ქვეყანაში კვლავ რჩებიან საქართველოს მოქალაქეები, რომელთა იქ დატოვებაც არაფრით ეგება და ჩვენმა ხელისუფლებამ მათ დაბრუნებაზე აუცილებლად უნდა იზრუნოს.

მართალია, საქართველოს მოქალაქე აღარ არის, რადგან ამაზე თვითონ თქვა უარი, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილის ჩამოყვანა მაინც აუცილებელია. სხვა თუ არაფერი, კაცი ორი ვადით იყო საქართველოს პრეზიდენტი და კორონავირუსთან ბრძოლის ეგიდით, ქართულმა სახელმწიფომ მასზეც ხომ უნდა იზრუნოს?

მითუმეტეს, რომ საქართველოში ჩამოყვანის შემდეგ სააკაშვილს არც თვითიზოლაციის პრობლემა ექნება და არც კარანტინის, რადგან ქართულმა მართლმსაჯულებამ ამაზე კორონავირუსის გავრცელებამდე გაცილებით ადრე იზრუნა და მისთვის **საიზოლაციო სივრცე** გლდანის ციხეში გამოყო, თანაც, ორი კვირით კი არა, მთელი 6 წლით.

მოკლედ, სააკაშვილი, რომელსაც სანდრო გირგვლიანის მკვლელების შეწყალების საქმეზე — 3 წლით, ხოლო ვალერი გელაშვილის სასტიკი ცემის საქმეზე 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი, **აუცილებლად ჩამოსაყვანია,** რათა უკრაინაში კორონავირუსი არ შეეყაროს.

გარდა ამისა, **კორონავირუსისაგან უნდა ვიხსნათ და სასწრაფოდ სამშობლოში დავაბრუნოთ** ყოფილი გენერალური პროკურორი **ზურაბ ადეიშვილი,** კუდ-ის ყოფილი უფროსი **დათა ახალაია** და მისი ყოფილი მოადგილე **სოსო თოფურიძე,** სოდ-ის ყოფილი უფროსი **ერეკლე კოდუა,** თავდაცვის ყოფილი მინისტრი **დავით კეზერაშვილი,** გლდანის ციხის ყოფილი დირექტორი **ალექსანდრე მუხაძე,** იგივე **„ქილერა“,** სამხედრო პოლიციის ყოფილი უფროსი, ცნობილი ჯალათი **მეგის ქარდავა** და სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო პოლიციის თანამშრომელი, ასევე ცნობილი მწამებელი **კოხტა კოდუა.**

თითოეული მათგანისათვის საქართველოში რამდენიმეწლიანი საიზოლაციო ოთახებია გახაზირებული სამჯერადი კვებით, სამედიცინო მომსახურებით, ახლობელ-ნათესავებთან დარეკვის უფლებით, ოჯახის წევრებთან გრძელვადიანი პაემნებით, წამება-გაუპატიურების გამორიცხვითა და კიდევ ბევრი ისეთი რამით, რაზეც ციხეში მოხვედრილი საქართველოს მოქალაქე ვერც კი იოცნებებდა მაშინ, როცა ზემოხსენებული გვამები ხელისუფლებაში იყვნენ.

მოკლედ, პატივცემულო ხელისუფლებავ, ნუ მივატოვებთ ამ ჩვენს ძვირფას მოქალაქეებს ევროპის ქვეყნებში, სადაც კორონავირუსი გაცილებით მეტად მძვინვარებს, ვიდრე საქართველოში.

დროულად ჩამოვიყვანოთ და გლდანის, რუსთავის, ქსნისა და „მატროსოვის“ კარანტინებში მრავალი წლით ვუპატრონოთ. ისინი ამას ალალად იმსახურებენ!

ჯაბა ხუბუა

სასწრაფოდ ვიხსნათ კორონავირუსისაგან:

მიხეილ სააკაშვილი, ზურაბ ადეიშვილი, დათა ახალაია, სოსო თოფურიძე, ერეკლე კოდუა, კოხტა კოდუა, დავით კეზერაშვილი, ალექსანდრე მუხაძე და მეგის ქარდავა!

კვირგვინოსნები

ლაშა ღლონტი
მომღერალი

სულ მალე ყველაფერი დამთავრდება და სხვანაირი, უფრო თბილი და ჭეშმარიტი ღირებულებებით სავსე მსოფლიო გვექნება! **აბა, გაიღიმეთ, დაიბანეთ ხელები და გაიხარეთ!**

„ახალი თაობა“

თენგიზ ცერცვაძე
ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის გენერალური დირექტორი



ქართველები ლაღი ხალხი ვართ, ამით იტალიელებს ვგავართ. იტალიელებს ამან კარგი არაფერი მოუტანა, ამიტომაც ჯობია, პედანტები ვიყოთ. **უნდა გვახსოვდეს, რომ კარანტინი არ არის ნებაყოფლობითი ღონისძიება. ის უსიამოვნოა, მაგრამ აუცილებელი.** კარანტინში მყოფმა პირმა მაღალი მოქალაქეობრივი შეგნება უნდა გამოიჩინოს და ის არ უნდა დაარღვიოს.

„კვირის პალიტრა“

გიორგი გახარია
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი



იზღუდება მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში შესვლა და გამოსვლა, იხურება ყველა ობიექტი, ხელმისაწვდომი იქნება მხოლოდ მედიკამენტების, სურსათისა და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის სხვა ობიექტები.

ჩვენი ეპიდემიოლოგების პროგნოზით, შიდა გადაცემა მოხდა სარიტუალო ღონისძიების დროს, რომელსაც ესწრებოდა რამდენიმე ათეული ადამიანი, შესაბამისად, უნდა გვესმოდეს რომ ის, რომ ჩვენმა ეპიდემიოლოგებმა დაადგინეს 90 საკონტაქტო პირი, ჯერ ეს არაფერს არ ნიშნავს და სიტუაცია არის რთული. ეს გახლავთ ის ძირითადი გამოწვევა, რასაც ყოველთვის ვეძახდით გავრცელების შიდა ეტაპზე გადასვლას და რომლისთვისაც ვცდილობდით, მაქსიმალურად ვყოფილიყავით მომზადებული და რომლისთვისაც ჩვენ მაქსიმალურად ვართ მომზადებული. თუმცა, ყველა ამ მომზადების მიუხედავად, სიტუაცია საკმაოდ რთულია.

„ინტერპრესნიუსი“

ეკატერინე ტიკარაძე
ჯანდაცვის მინისტრი



კორონავირუსთან ბრძოლისთვის მზადება ძალიან ადრე დავიწყეთ, როდესაც მოსახლეობა ამას ვერც კი ამჩნევდა.

„რეზონანსი“

ნეოლიბერალური იდეოლოგიის ქართველი ადეპტები, რომლებიც სატანასთან წილნაყარობას ისედაც ყოველთვის ამჟღავნებდნენ, მაგრამ ახლა რქიან ეშმაკს მთლად ერთი-ერთში დაემსგავსნენ, ცდილობენ, რომ კორონავირუსის პანდემიის გამო შექმნილი სპეციფიკური ვითარება ღმერთთან და ეკლესიასთან საბრძოლველად გამოიყენონ.

კორონა ვირუსით ქრისტეს ვერ მოკლავთ!

ქართველმა ლიბერალებმა, რომელთათვისაც, „იუესეიდის“ გრანტებისა და სოროსის მილიონების გარდა, წმინდა არაფერი არსებობს, მოხერხებულად შემოაგდეს თემა იმის შესახებ, რომ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას ზიარების საიდუმლოში კორექტივები უნდა შეეტანა და მისი გაცემის წესი შეეცვალა, რათა ერთი ბარძიმიდან ერთი კოვზით ზიარების მიმღებ მორწმუნეებს კორონავირუსი არ შეყროდათ და შემდეგ საზოგადოებაში არ გაევრცელებინათ.

ეს პროპაგანდა საქართველოს ლიბერალურმა მედიამ სამი კვირის განმავლობაში აქტიურად აწარმოვა, მაგრამ სასურველ შედეგს ვერ მიაღწია, რადგან საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდმა, რომელიც საგანგებოდ შეიკრიბა, წმინდა ზიარების წესი არ შეცვალა.

რა იყო უღმერთო ქართველი ლიბერალების მიზანი და რა შედეგის მიღება სურდათ მათ?

უპირველეს ყოვლისა, მორწმუნე მართლმადიდებლები, რომლებიც ეკლესიურად ცხოვრობენ და ტაძრებში ეზიარებიან, რწმენაში უნდა დაბრკოლებულიყვნენ. მათ უნდა გასჩენოდათ განცდა თუ არა, ეჭვი მაინც, რომ ქრისტეს სისხლი და ხორცი, რომელსაც ზიარებისას ღვინისა და პურის სახით იღებენ, შესაძლოა, სნეულების შემყრელი აღმოჩნდეს.

ერთი ბარძიმიდან ერთი კოვზით ზიარების მიღება იგივეა, რომ სხვისი ნაპირალი ჭიქიდან წყალი დალიო ან კბილები სხვისი ნახმარი ჯაგრისით გამოიხეხო! — აი, ამის მტკიცებას ცდილობდა **ლიბერალური პროპაგანდა** და ამ პროპაგანდის უპირველესი სამიზნე მორწმუნე მრევლი იყო, რომელსაც, მართლმადიდებლობისა და ქართული ეკლესიის წინააღმდეგ მრავალი წლის განმავლობაში წარმოებული უბინძურესი კამპანიის მიუხედავად, რწმენა ვერ შეურყიეს, ეკლესიისადმი ნდობა ვერ დააკარგვინეს და ტაძრებში ლოცვა ვერ მოაშლევინეს.

ქართველ მართლმადიდებელ მორწმუნეებს **იქნებ** კორონავირუსის შიშმა მაინც გადაუკეტოს გზა ქრისტესაკენ და მისი სხეულისაკენ — ეკლესიისაკენ! **იქნებ** ახლა, ამ მსოფლიო პანდემიის ფონზე მაინც მოვახერხოთ და საქართველოს ეკლესიას მრევლი დავაკარგვინოთ! ის, რასაც მრევლის დაცინვით, მათი ბნელებად გამოცხადებითა და ათასნაირი ბულინგით ვერ მივაღწიეთ, **იქნებ** ახლა კორონას საფრთხეზე აპელირებით მაინც შევძლოთ! — ფიქრობდნენ და იმედოვნებდნენ **უღვთო ქართველი ლიბერალები,** რომლებიც ქართველები მხოლოდ იმიტომ არიან, რომ საქართველოში დაიბადნენ და ქართულ გვარ-სახელებს ატარებენ, თორემ, ამ ქვეყანასთან სხვა არაფერი აქვთ საერთო.

და მაინც ვერ შეძლეს! ვერც ეკლესია აიძულეს, წმინდა ზიარების წესი შეეცვლა და ვერც მრევლს შეურყიეს ქრისტეს სისხლთან და ხორცთან ზიარების საკრალურობის, სიწმინდისა და სასწაულქმედების რწმენა!

თუმცა, ქრისტეს ფეხის მკვნეტელი ლიბერალები და მათი პროპაგანდისტული მანქანები ფარ-ხმალს არ ყრიან და ახლა უკვე ასე აპელირებენ — **რადგან ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული და თავყრილობები აიკრძალა, ტაძრებიც უნდა დაიკეტოსო; თუ სხვაგან, მაგალითად, მაღაზიასა ან ბანკში ერთდროულად 10 ადამიანზე მეტის ყოფნა დაუშვებელია, ეს არც ტაძრებში უნდა შეიძლებოდესო...**

ის კი არა, 22 მარტს, კვირას, ვიღაცამ პატრულშიც კი დარეკა — სამების საკათედრო ტაძარში საკვირაო წირვას ბევრი ადამიანი ესწრება, მრევლი და სასულიერო პირები ქვეყანაში შემოღებულ საგანგებო დეკრეტს არ ემორჩილებიან და აბა, თქვენ იცით, მიხედეთო. **პოლიცია, რომელსაც თითოეულ შეტყობინებასა თუ საჩივარზე რეაგირება კანონით ევალება, სამების ტაძარში მართლაც მივიდა, მაგრამ იქ ვერანაირი კანონდარღვევა ვერ აღმოაჩინა, რადგან წირვაზე მისული მრევლი ყველა წესსა და ექიმების მიერ გაცემულ რეკომენდაციას ზედმიწევნით იცავდა.**

აქაც კოვზი ნაცარში ჩაუვარდათ **უღმერთო ქართველ ლიბერალებს,** რომლებიც, უბრალოდ, დროში ასცდნენ ბოლშევიკურ პერიოდს, თორემ აუცილებლად „მებრძოლ უღმერთოთა კავშირის“ აქტიური წევრები იქნებოდნენ. **ვერ მიიღეს სასურველი „კარტინკა“ ლიბერალურმა ტელეარხებმა, ვერ დააფიქსირეს, როგორ შლის და ერეკება ტაძრებიდან პოლიცია „ბნელ“ და „უვიც“ მრევლს.**

სასულიერო პირებმა მორწმუნეებს მოუწოდონ, რომ ტაძარში არ მივიდნენ! უთხრან, რომ უფლის სახლში მისვლა საშიშია! — **აი, ეს უნდათ ქართველ ლიბერალებს, ამაზე ჩალიჩობენ კოლექტიური ბოკერია-ჩერგოლეიშვილ-ლომჯარია-პატარაიები.**

მძიმე განსაცდელის ჟამს, როცა ადამიანების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა საფრთხის ქვეშ დგას, როცა ღვთისნიერ და მორწმუნე ხალხს უფალთან მიახლება და მის სახლში სასოების პოვნა ყველაზე მეტად სჭირდება, ეკლესიამ უნდა უთხრას, რომ ეს საშიშია! — აი, რა სურს ნეოლიბერალიზმს, რომელიც არაფერს იშურებს კაცობრიობის ცხოვრებიდან ღმერთის გასაძევებლად.

ლიბერალებს უნდათ, ეკლესია დაიკეტოს ისე, როგორც დაიკეტა მაღაზია, საპარიკმახერო და სასტუმრო, რათა შემდეგ ამაზე ახალი პროპაგანდა ააგონ და თქვან, რომ ეკლესია მაღაზიის, საპარიკმახეროსა და სასტუმროსაგან არაფრით განსხვავდება!

ლიბერალებს უნდათ წარმოაჩინონ, რომ ორიათასწლოვანი ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია და „გირჩის“ გასაბერი ეკლესია თანაბარმნიშვნელოვანი ინსტიტუტებია.

ისე, საინტერესოა, „გირჩის“ გასაბერ ეკლესიაში „მღვდლად კურთხევა“ სამხედრო სამსახურიდან თავის დაძვრენის გარანტია თუ არის, ორიათასწლოვან ქართულ მართლმადიდებელ სამოციქულო ეკლესიაში ლოცვა და წმინდა ზიარების მიღება იმის გარანტიაც არ არის, რომ ადამიანს ვირუსი არ შეეყრება?!

რაღა ბევრი გავაგრძელოთ, **კიდევ ერთხელ ნათლად გამოჩნდა და დადასტურდა, რომ ლიბერალური შხამი, რომელსაც საქართველოში მებრძოლი ათეისტები აფრქვევენ, კორონავირუსზე და ნებისმიერ ინფექციაზე საშიშია!**

თუმცა, ეს ლიბერალური ვირუსი და ინფექცია ვერაფერს დააკლებს ეკლესიას, რომელიც უფალმა კლდესა ზედა აღაშენა და ბჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ შემუსრავენ მას!

ამ უღმერთო ლიბერალებს კი მათთვის ყველაზე იმედგამაცრუებელი, დამანგრეველი, ფრუსტრაციაში ჩამგდები, სასოს წარმკვეთელი, თავისა დამართ საცემელი და ცხოვრებაზე ხელის ჩასაქნევი რეალობა წინ უდევთ, როცა კორონავირუსი დამარცხდება და დადასტურდება, რომ ტაძრებში ლოცვისა და წმინდა ზიარების მიღების შედეგად არცერთი ადამიანი არ დაინფიცირებულა.

ასე რომ, ქრისტეს ეკლესიის მტრებო, მოემზადეთ დიდი იმედგაცრუებისათვის!

მოემზადეთ და იცოდეთ, რომ ღმერთის მკვლელობა, რასაც ამდენი ხანია, ცდილობთ და არაფრით გამოგივიდათ, არც ახლა გამოგივათ.

კორონავირუსით ქრისტეს ვერ მოკლავთ!

თქვენი ოცნება კი, საქართველოში ქრისტეს რწმენა შეირყეს, ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია კი ჩვენი სულიერებისა და ეროვნულობის ბასტიონი აღარ იყოს, კორონავირუსთან ერთად მოკვდება! მოკვდება და დავმარხავთ!

ქრისტეს ეკლესიის მტრებო, მოემზადეთ დიდი იმედგაცრუებისათვის!

ჯაბა ხუბუა

კვირგვინოსნები

ილია მეორე

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი

არ უნდა შევეშინდეს, ეს ჯვრის გზაა, გოლგოთა უნდა გავიაროთ ჩვენ და უფალი გვიადვილებს ამ გზას. **საქართველო არის წილხვედრი ყოვლადწმიდისა ღვთისმშობლისა. ღვთის განგებითაა ეს ყველაფერი. ჩვენ ვმადლობთ უფალს. ეს რაც ხდება, გეუბნებიან, შორიშორს დადექითო, ეკლესიის გარეთ დადექითო, ეს ყველაფერი თქვენთვის არის. ეს ყველაფერი იოლი შესასრულებელია. მთავარი ის არის, რომ ჩვენ არ განვშორდეთ უფალს, უფალთან ვიყოთ.**

„ინტერპრესნიუსი“

ტედროს გებრეიესუსი

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი

მხოლოდ კონტაქტში მყოფების მიდევნება საკმარისი არ არის, არც კარანტინი ან სოციალურად დისტანცირება. **იპოვეთ, იზოლაციაში მოათავსეთ, ტესტი აუღეთ და უმკურნალეთ ყველას იმისთვის, რომ გადადების ჯაჭვი გაწყდეს. ნება არ მისცეთ ამ ცეცხლს, რომ დაგვწვას.**

„ალია“

ამირან გამყრელიძე

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი

ახლა ასევე ხშირია სურდო, გრიპი და ხალხს ჰგონია კორონავირუსი, თუმცა, ეს მაინც სხვა რესპირაციული ვირუსებია, რაც გავრცელებულია, ამიტომ ასეთ დროს ნუ გამოვლენ გარეთ.

„ალია“

პაატა იმნაძე

დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილე

„გილიარდი“ საქართველოს დიდი მეგობარი კომპანიაა, რომელიც C ჰეპატიტის სამკურნალო პრეპარატს უფასოდ გვაწვდის. ახლა აშშ-სა და ჩინეთში „გილიარდის“ გამოცდა მიმდინარეობს. **ამ კომპანიასთან მოლაპარაკებები დაწყებულია და იმ შემთხვევაში, თუ ეს პრეპარატი მკურნალობისთვის დაშვებული იქნება, საქართველო იქნება მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც კორონავირუსის სამკურნალო პრეპარატს მიიღებს.**

„2020NEWS“

„ჯერ კიდევ 12 იანვარს ბოლო ჟამზე საუბრისას პატრიარქმა ბრძანა – შეიძლება, სულ რამდენიმე დღე დარჩაო. ჩვენ ეს სიტყვები ავისხლიტეთ და გავატარეთ. პატრიარქმა იცოდა, რაც მოხდებოდა!“

„გარკვეული დროის განმავლობაში ვირუსიც და ბაქტერიაც გარდაცვლილი ადამიანის სხეულში ცოცხლობს!“

მაია ნიკოლეიშვილი:

კორონავირუსთან ერთად დასრულდება ულტრალიბერალური ფანატიზმიც!

დამოუკიდებელი ექსპერტი მაია ნიკოლეიშვილი კორონავირუსის რამდენიმე მნიშვნელოვან დეტალზე საუბრობს და აღნიშნავს, რომ ჯერ მეცნიერებსაც არა აქვთ პასუხი, ვირუსმა მუტაცია განიცადა თუ მის შექმნაში გენური ინჟინერიის, ანუ ადამიანის ხელი ურევია:

— ამ ეტაპზე, როგორც სამედიცინო ექსპერტმა, მხოლოდ ის შემიძლია, ვთქვა, რომ გვამის გაკვეთის დროს დიდი სიფრთხილეა საჭირო. ჯანდაცვამ მაქსიმალურად უნდა უზრუნველყოს ჩემი კოლეგების ეკიპირება და უსაფრთხოება.

— ანუ შეიძლება, გვამიდან მოხდეს ადამიანის დასნებოვნება?

— დიახ, შესაძლოა, კლინიკურად სიმპტომები ჯერ არ იყოს გამოვლენილი, ხოლო ადამიანი სულ სხვა მიზეზით გარდაიცვალოს. როდესაც ვირუსით ან რაიმე ინფექციური დაავადებით გარდაცვლილი ადამიანის გვამი იკვეთება, ექსპერტები განსაკუთრებულად არიან ეკიპირებულნი.

— გამოდის, ვირუსი ადამიანთან ერთად არ კვდება?

— გარკვეული დროის განმავლობაში ვირუსიც და ბაქტერიაც გარდაცვლილი ადამიანის სხეულში ცოცხლობს. **გამიჭირდება იმის თქმა, რამდენად უსაფრთხოა, პანაშვიდებზე გვამთან შეხება, წესით, გაყინული გვამი საშიში აღარ უნდა იყოს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ახალგარდაცვლილი გვამის გაკვეთისას, ვირუსით მეორე ადამიანის დასნებოვნების საფრთხე არსებობს.**

— არ დაგიმალავთ, ამ ყველაფერს რომ ვისმენ და ვუყურებ, თავი ჰოლივუდის ფანტასტიკური ჟანრის ფილმის გმირი მგონია...

— სხვათაშორის, ასე მხოლოდ თქვენ არ ფიქრობთ და ეს აზრი თავში ბევრს შემთხვევით არ მოსვლია. **ბოლო წლებში ამერიკელები ხშირად იღებდნენ ფილმებს გლობალურ კატასტროფებზე, კაცობრიობის დაღუპვაზე.** სიმფსონების მაყურებელი არასდროს ვყოფილვარ, თუმცა, ამ დღეებში მანახეს წლების წინათ გადაღებული ერთ-ერთი სერია, სადაც პრეზიდენტი ტრამპი ხდება და სამყაროში ვრცელდება ვირუსი, რომელსაც სწორედ კორონა ჰქვია.

გაიხსენეთ ფილმი „მონანიება“, სადაც, ერთ-ერთი პატიმრის სახელი და გვარი **მიხეილ სააკაშვილია.** ვიდრე ზელენსკი რეალურად გახდებოდა უკრაინის პრეზიდენტი, მანამდე ის ერთ-ერთ სერიალში პრეზიდენტის როლს ასრულებდა. უამრავი ასეთი ისტორიაა. პირადად მე „დავინჩის კოდი“ ბოლომდე ვერ წავიკითხე. თვითმფრინავით მგზავრობის დროს ორჯერ მქონდა ამ წიგნის წაკითხვის მცდელობა და ორივეჯერ ისეთი საშინელი ფრენა იყო, რომ ცხოვრებაში მსგავსი რამ არ განმიცდია, ერთხელ რადარებიდანაც კი დავიკარგეთ.

— ანუ ამ ყველაფრით რისი თქმა გსურთ?

— სამყაროში გაშვებული ნებისმიერი პოზიტივი ან ნეგატივი ბუმერანგის პრინციპით გვიბრუნდება უკან. ეს არაერთხელ მიგრძნია ჩემს პროფესიაშიც. წყევლა რატომ არ ვარგა? იმიტომ, რომ შეგნებულად თუ შეუგნებლად ადამიანი სამყაროში უშვებს პროგრამას, რომელიც როდის მივა ადრესატამდე, არავინ იცის. აზრი და სიტყვა მატერიალიზდება. განა შემთხვევითია, რომ „პირველად იყო სიტყვა?“ უბრალოდ, განვითარების გარკვეულ ეტაპზე ადამიანთა ცივილიზაციას არ ყოფნის ცოდნა, მეცნიერულად ახსნას გარკვეული ფაქტები.

ნუ შევეცდებით ყველაფრის ახსნას, მივიღოთ სასწაული, მივენდოთ უფალს და დავფიქრდეთ! ყველა გზას საბოლოოდ მაინც უფალთან მივყავართ!

ჯერ კიდევ 12 იანვარს ბოლო ჟამზე საუბრისას პატრიარქმა ბრძანა — შეიძლება, სულ რამდენიმე დღე დარჩაო. ჩვენ ეს სიტყვები ავისხლიტეთ და გავატარეთ. პატრიარქმა იცოდა, რაც მოხდებოდა.

ბოლო დროს ხალხი მასობრივად მოწყდა უფლის მიერ ადამიანურ საწყისებს. ლიბერალებმა ყველაზე ძვირფასი — ოჯახის, ეკლესიის, სამშობლოს ცნება მასხრად აიგდეს და აბურთავეს. ადამიანთა გარკვეულმა ნაწილმა ყველანაირი საზღვარი დაკარგა — გეოგრაფიულიც, სქესობრივიც, მორალურიც... როგორ ფიქრობთ, ეს ყველაფერი

„ახლა მაინც ჩაიკმინდოს ხმა! ომბუდსმენი რომ დაარქვეს, ხომ არ ჰგონია, მართლა ადამიანის უფლებების მცველია?!“

„მადლობა უფალს, ქვეყნის სათავეში დღეს გიორგი გახარია არის!“

კვირგვინოსნები

სტივენ მნუჩინი
აშშ-ის სახაზინო მდივანი

თუ სახელმწიფო სწორ ნაბიჯებს არ გადადგამს, კრიზისმა შეიძლება, „დიდი დეპრესიით“ და მეორე მსოფლიო ომით მიყენებულ ზარალს გადააჭარბოს.

„ინტერპრესნიუსი“

ვლადიმერ ზელენსკი
უკრაინის პრეზიდენტი

იყავით სახლში, უყურეთ ფილმებს, ახალგაზრდებს რაც შეეხებათ, ხომ იცით, დემოგრაფიული კრიზისი გვაქვს.

„პირველი არხი“

ანგელა მერკელი
გერმანიის კანცლერი

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ჩვენი სახელმწიფო ასეთი გამოწვევის წინაშე არ მდგარა.

„ინტერპრესნიუსი“

კრისტოფ კასტანერი
საფრანგეთის შს მინისტრი

ზოგს ჰგონია, თუ თვითიზოლაციას დაარღვევს, გმირია — ნურას უკაცრავად, გმირები კი არა სულელები გამოდიხართ.

რადიოსადგური „EUROPE 1“

ანდრო კიკაბიძე
თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის თანამშრომელი

ჩამოსული მოქალაქეების უმეტესობა იტყუება საზღვარზე თავისი მოგზაურობის ისტორიის შესახებ და სვამს სიცხის დამწევებს. ყველას 3 სახლი როგორ აქვს, ოღონდ თვითიზოლაციაში გაუშვან? პანიკაში ვარდება, როგორც კი კარანტინს უხსენებ, წივის, კივის, იფარჩხება და ა.შ.

გააკეთეთ ის, რასაც გეუბნებიან, **თუ არადა, დავადგებით იტალიის, ირანის და სხვა ეპიდაფეთქების პირას მყოფი ქვეყნების გზას! გადავშენდებით ან კარგ ვარიანტში, ქვის ხანაში აღმოვჩნდებით.**

გთხოვთ, ნუ დაღუპავთ ერთმანეთს!

„საქართველოს რესპუბლიკა“

უკვალოდ ჩაივლიდა? **უკანასკნელი დღეებია... ხშირად ვფიქრობ — იქნებ ამიტომ მოგვივლინა კაცობრიობას უფალმა განსაცდელი პანდემიის სახით?!** აი, რაზე უნდა დავფიქრდეთ და რა უნდა გამოვასწოროთ!

— ამას ამბობთ თქვენ, ექსპერტი მაია ნიკოლეიშვილი, რომელსაც მეცნიერებასთან და ადამიანების გვამებთან გაქვთ საქმე?!

— სწორედ მეცნიერებამ მიმიყვანა ამ დასკვნამდე. **ზენეტიკურად დიდი ხნის წინათ მივილე მართლმადიდებლობა, მაგრამ მხოლოდ მაშინ გავაცნობიერე მისი არსი, როდესაც ჩემი პროფესიით დავიწყე მუშაობა.**

მკვლელი, რომელიც ცდილობდა, სასჯელს გასხლტომოდა, როგორც წესი, მას ან მის ოჯახს საშინელებები ემართებოდა. ვინც დანაშაულს ილებდა და აცნობიერებდა, მისი ცხოვრება გაცილებით მშვიდად მიდიოდა.

ძალიან ბევრი მინიშნება და ფაქტების დამთხვევა იყო, რაც უკვე შემთხვევითობა აღარ არის.

როდესაც გვამთან მიწევს მუშაობა, მისი სულის მიმართ ყოველთვის უდიდესი მოწიწება მაქვს, კარს მიღმა მდგომ ახლობლებზე მეტად მნიშვნელოვანი ჩემთვის გარდაცვლილის სულია. გამიჭირდება ამ ყველაფრის ახსნა, მაგრამ მე ამას ვგრძნობ და მესმის. ვიცი, რომ სიცოცხლის შემდეგ სული ცხოვრებას აგრძელებს.

როდესაც ეს ყველაფერი ჩაივლის, დარწმუნებული ვარ, ულტრალიბერალიზმს აღარ ექნება ის ფასი და წონა, რაც პანდემიამდე ჰქონდა.

— სახალხო დამცველი პანდემიის პირობებშიც უმცირესობაში მყოფი ადამიანების ბედზე ფიქრობს — თვითიზოლაციაში მყოფი ადამიანის უფლებები ირღვევაო. ასე არ უნდა მოიქცეს?

— ახლა მაინც ჩაიკმინდოს ხმა! ომბუდსმენი რომ დაარქვეს, ხომ არ ჰგონია, მართლა ადამიანის უფლებების მცველია?! არასოდეს მითქვამს მასზე ასე უხეშად, მაგრამ აღარ არის უკვე გოგოშკა, ჩამოყალიბებული ქალია და ცოდნას მოუხმოს. კარანტინი რა არის, იცით? ყველასგან იზოლირებულად ყოფნა. კარანტინში არ მკურნალობენ, იქ თავის თავთან რჩება ადამიანი, შეიძლება, დიდი კარავიც გაიშალოს, საველე პირობებში ჩამწკრივებულ საწოლებზეც მოუწიოთ წოლა.

ლომჯარიას გადაეცით, ერთი ადამიანის უფლება შეიძლება, დაიცვას მანამ, ვიდრე სხვისი უფლებები შეიზღუდება. ულტრალიბერალური ფანატიზმი აღარ მუშაობს — სიგიჟეს უტოლდება. პანდემიის დასრულებასთან ერთად თქვენი სიტყვაც ყოველგვარ ფასს და ღირებულებას დაკარგავს. ასე რომ, ახლა მაინც გაჩუმდით, ამ განსაცდელმა მაინც დაგაფიქროთ საკუთარ ცოდვებსა და არასწორ ქმედებებზე.

საზოგადოების უმეტესი ნაწილი კარგად ხედავს, რაც ხდება და როგორ ცდილობს მთავრობა ამ კრიზისული სიტუაციიდან ქვეყნის გამოყვანას. მადლობა უფალს, რომ ქვეყნის სათავეში დღეს **გიორგი გახარია** არის. ამას სრულიად გულწრფელად ვამბობ! მთავრობების მეხოტბე არასდროს ვყოფილვარ, მაგრამ ვაღიარებ, რომ გახარია მართლაც ანალიტიკური აზროვნების მქონე ადამიანია, ძალიან კარგად შეუძლია კრიზისის დროს მართვა. **ყოჩაღ გიორგი გახარიას! მადლობა მას ამისთვის.** დიდი ბოდიში, მაგრამ პარლამენტი უკან მიდევნებული ლამპარივით არის. აღარაფერს ვამბობ ოპოზიციაზე, რომელიც პარალელურ სამყაროში ცხოვრობს და რეალობას არის მოწყვეტილი.

— მაინც, რამ გაგაოცათ, პანდემიის პირობებში პოლიტიკური პატიმრების შეწყალებას რომ ითხოვენ?

— ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოები მაინც წაეკითხათ, მეორე მსოფლიო ომის დაწყების შემდეგ ინგა და კუკარაჩა რომ აღარავის გახსენებია. ახლაც ომია. უხილავი ტყვია კორონავირუსია, მსოფლიოში პანდემიაა გამოცხადებული, ნაცები და „ევროპელები“ სხვა ქრონიკულ ოპოზიციონერებთან ერთად პარლამენტში ადგილების მოსაპოვებლად იბრძვიან და პოლიტპატიმრების თემაზე იჭაჭებიან. ამ მძიმე ვითარებაშიც კი ცდილობენ, ხელისუფლებას ჩირქი მოსცხონ, მაგრამ არ გამოუვათ. სამყარო სულ სხვა რეალობის წინაშე დგება! კიდევ ერთხელ ვამბობ — პანდემიამ დაგვანახვა და ვინც ჯერ კიდევ ვერ დაინახა, მალე გაუსწორებს თვალს ამ რეალობას — **მსოფლიო საზღვრებმორღვეული აღარ იქნება და კორონავირუსთან ერთად დასრულდება ულტრალიბერალური ფანატიზმიც!**

ესაუბრა
ნატო ფოცხიშვილი

„როდესაც გვამთან მიწევს მუშაობა, მისი სულის მიმართ ყოველთვის უდიდესი მოწიწება მაქვს, კარს მიღმა მდგომ ახლობლებზე მეტად მნიშვნელოვანი ჩემთვის გარდაცვლილის სულია. გამიჭირდება ამ ყველაფრის ახსნა, მაგრამ მე ამას ვგრძნობ და მესმის. ვიცი, რომ სიცოცხლის შემდეგ სული ცხოვრებას აგრძელებს!“

„ტაში, რომელიც რამდენიმე დღის წინათ ხალხმა ექიმებს დაუკრა, ხელისუფლებასაც ეკუთვნოდა. ხმამაღლა ითქვა ეს თუ არა, მნიშვნელობა არა აქვს!“



რამაზ საყვარელიძე:

დღეს, როდესაც უხილავმა კორონავირუსმა თავდაყირა დააყენა კაცობრიობა, ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენის პარალელურად ჩნდება კითხვები — რა ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ რეალობაში აღმოვჩნდებით მას შემდეგ, როცა ეს მოულოდნელად მოვარდნილი ქარიშხალი გადაივლის? როგორც პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე აღნიშნავს, ფინალამდე შორი გზაა, თუმცა, ამთავითვე შეიძლება ითქვას, რომ სერიოზული დარტყმა იქნება ე.წ. ლიბერალებისათვის.

სახელმწიფო, სამშობლო და ეროვნული ღირებულებები გახდა გაცილებით მნიშვნელოვანი, ვიდრე იყო პანდემიის გამოცხადებამდე!

— ბატონო რამაზ, პირდაპირ გკითხავთ — კორონავირუსის სახით მოვარდნილ ქარიშხალს საით მიჰყავს მსოფლიო საზოგადოება — გლობალური მმართველობისკენ თუ პირიქით, საკუთარი საზღვრების განმტკიცების მიმართულებით?

— რამდენიმე დღის წინათ ჩემი ყურადღება **ირაკლი გოგავას** ანალიზმა მიიპყრო — მსოფლიოს ლიბერალური წრეები, რომელთა ხელშიც მასმედიის დიდი ნაწილია, განსაკუთრებულად არიან დაინტერესებული კორონავირუსთან დაკავშირებული საკითხების ტირაჟირებით, რაც აქტუალურს ხდის ერთიანი მსოფლიო მთავრობის შექმნის იდეასო.

პირადად ჩემი აზრით, ეს პროცესები ულტრალიბერალიზმისთვის კარგის მომტანი არ იქნება. ეჭვქვეშ დააყენებს მათი ღირებულებების სისწორეს. გლობალიზაციის იდეას ისეთი დარტყმა არასდროს მიუღია, როგორც დღეს პანდემიამ მიაყენა. **გლობალისტების მოწოდება, ეროვნული ღირებულებების გარეშე ცხოვრება კარგიაო, არ გამართლდა, ამ იდეას ცივი წყალი გადაესხა. სახელმწიფო, სამშობლო და ეროვნული ღირებულებები გახდა გაცილებით მნიშვნელოვანი, ვიდრე პანდემიის გამოცხადებამდე იყო.** ასე რომ, თუკი ანგარიში არ გაეწევა ეროვნულ ინტერესებს, ყველა სხვა ინტერესი ნებისმიერი ერთიანობის დამანგრეველია. დგება დრო, როცა ქვეყნებმა, უპირველესად, საკუთარ თავს უნდა მოუარონ.

— კიდევ ერთი შეკითხვა, რომელიც ამ ჟამიანობის დროს გულს უღრღნის ადამიანებს — აქვს თუ არა ამ ვირუსს პოლიტიკური წარმომავლობა და რა კვალს დატოვებს იგი მსოფლიო რუკაზე?

— მართალია, კორონავირუსს ჩინური პასპორტი აქვს, მაგრამ ამის გამო ამ ქვეყნის დადანაშაულება ვირუსის შექმნაში არ იქნებოდა მართებული. ჩინეთი ისე აქტიურად ჩაერთო არსებული პრობლემის მოგვარებაში არამარტო თავის ქვეყანაში, არამედ ევროპის ქვეყნებშიც, რომ მსოფლიოს მის მიმართ მადლობის მეტი არაფერი ეთქმის. ამ პანდემიამ დაგვანახვა ისიც, რომ ჩინეთი, რომელიც აქამდე საიდუმლოებებით მოცულ ქვეყანას წარმოადგენდა, თურმე, გულგრილი არ ყოფილა მსოფლიოსადმი და ეს ფაქტი, სავარაუდოდ, მომავალში ბევრ რამეს შეცვლის საერთაშორისო ურთიერთობის კუთხით.

არალოგიკური იქნება ამ ცოდვის აკიდება ამერიკისთვისაც. ერთი სიტყვით, არსებულ კრიზისში მოგებული არავინ არის, ამიტომაც არ ვფიქრობ, რომ ვირუსი რომელიმე ქვეყნის მხრიდან გამიზნულად იქნა შექმნილი.

— ამ ეტაპზე რისი თქმა შეგიძლიათ, როგორ აისახება ეს ყველაფერი ჩვენს ქვეყანაზე?

— ვფიქრობ, ხელისუფლების ავტორიტეტი გაიზრდება. „ქართული ოცნება“ მოსახლეობისთვის უფრო საინტერესო და მისაღები გახდება.

— ანუ ფიქრობთ, რომ ხელისუფლების მხრიდან სწორი და თანმიმდევრული ნაბიჯები იდგმება?

— ვერ ვიქნები გახარიას მსაჯული, მისი შემფასებლები ექიმები არიან, რომლებიც ხაზს უსვამენ, რომ ამ კრიტიკულ სიტუაციაში მის მიერ გატარებულმა რეფორმებმა გარდამტეხი როლი შეასრულა. სწორედ გახარიას მენეჯმენტს უკავშირებენ პროცესების სწორად წარმართვას. ცხადია, მეც ვეთანხმები ჩვენს ექიმებს, რომლებიც ჩემზე უკეთ ფლობენ სიტუაციას.

საზოგადოების გამარჯვებად მიმაჩნია ის, რომ პარტიულმა პოლიტიკამ მე-19 რიგში გადაინაცვლა. წინა პლანზე ავარიული სიტუაციის მართვის პოლიტიკა წამოვიდა. პოლიტიკოსებმაც კი უარი თქვეს პარტიულ პოლიტიკაზე.

— მიუხედავად პანდემიისა, გიგი უგულავას პოლიტპატიმრობის თემა ახლაც აქტუალურია, პრეზიდენტსაც მიმართეს შეწყალების თხოვნით...

— ვერ დავეთანხმები იმაში, რომ ეს მათი პოლიტიკური ბრძოლის კოზირია. უგულავას და არამხოლოდ უგულავას დაცვაზე საზოგადოებას დიდად არ მოუკლავს თავი, აქციებზე არ გამოსულა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა ნაციონალებისა თუ „ევროპული საქართველოს“ მიერ დასახელებულ პირებს პოლიტპატიმრებად არ მიიჩნევს. ხალხს ბევრი რამ ახსოვს, ასე რომ, მათი პოლიტიკურ მსხვერპლად წარმოჩინება კორონავისის გარეშეც არ არის მომგებიანი ოპოზიციისთვის, მითუმეტეს ახლა.

— ამ ყველაფრის ფონზე როგორია თქვენი პროგნოზი 2020 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით?

— აქამდე მთელი საარჩევნო პერიოდი ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშ გავატარეთ — ხელისუფლება ვერაფერს აკეთებს, უნიათოაო. პანდემიამ ხალხში ეს დამოკიდებულება შეცვალა. კორონავირუსის გავრცელებამ ოპოზიციას ცუდი სამსახური გაუწია. თავდაყირა დააყენა მათი გეგმები.

ოპოზიციის მუდმივი კრიტიკის ფონზე ადამიანები ხელისუფლების მხრიდან არ ელოდნენ ასეთ შედეგს — ორგანიზებულობას და მაქსიმალურ მობილიზებას. ეს მოულოდნელობა დაემატა იმ აღფრთოვანებას, რასაც ნამდვილად იმსახურებს დღეს საქართველოს ხელისუფლება. **თურმე, არათუ უნიათო მთავრობა გვყოლია, ის, რაც მსოფლიოს ბევრმა წამყვანმა ევროპულმა ქვეყანამ ვერ გააკეთა, საქართველომ შეძლო, ყოველი შემთხვევისათვის ამ ეტაპზე.** დღეს ხელისუფლებას ხალხის მეტი ნდობა აქვს. ექიმებია თუ სამართალდამცველები, თვალებამოღამებულები იბრძვიან თითოეული ადამიანის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის.

— გამოდის, არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე კორონავირუსმა ხელისუფლებისთვის გაისროლა?

— თუ ეს ბრძოლა ნაკლები დანაკარგით და ასე წარმატებულად ჩაატარეს ბოლომდე, ცხადია, ხელისუფლებას მეტი შანსი ექნება, 2020 წლის არჩევნებზე დამაჯერებლად გაიმარჯვოს. ცხოვრებამ ამ ვირუსის სახით გამოცდა მოგვიწყო საზოგადოებას, უპირველეს ყოვლისა კი, ხელისუფლებას. შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ხელისუფლება ამ გამოცდას აბარებს!

ტაში, რომელიც რამდენიმე დღის წინათ ხალხმა ექიმებს დაუკრა, ხელისუფლებასაც ეკუთვნოდა. ხმამაღლა ითქვა ეს თუ არა, მნიშვნელობა არა აქვს!

ესაუბრა
ნატო ფოცხიშვილი

კვირგვინოსნები

ნათია თურნავა
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი

მოვუწოდებთ სავაჭრო ქსელებს, ნუ ისარგებლებენ შექმნილი ვითარებით, ჩვენ ამას მკაცრად გავაკონტროლებთ.

„საერთო გაზეთი“

გივი სიხარულიძე
მწერალი, მსახიობი

არც კორონასი მეშინია და არც სიკვდილის, მაგრამ ერთმანეთს ხომ უნდა გავუფრთხილდეთ.

„რეზონანსი“

ზურა ხაჩიძე
მომღერალი

ვინც დღეს პროდუქტებზე და საჭირო ნივთებზე ფასს ხელოვნურად წევთ, მოღალატეები ხართ!

„PIA.GE“

ამ დამპალმა არია!

ღმერთმა დამიფაროს, ან საბჭოთა კავშირის დანგრევაზე მოვთქვამდე მწარე ცრემლით, ანდა კომუნისტურ-მარქსისტულ-ლენინური იდეებით მქონდეს გონება დაჭიანებული, მაგრამ ამ კორონავირუსის პანდემიის გადამკიდე, ძალაუნებურად მახსენდება იოანეს სახარებისეული ბიბლიური „აპოკალიფსი“ და გორბაჩოვი! დიახ, ის, ტყირპიანი დამპალი!

ჩერნობილი ატომური აფეთქების შემდეგ

იოანეს გამოცხადება, 8–10,11

10. და მესამე ანგელოზმა ჩაჰბერა, და ჩამოვარდა ზეცით ლამპარივით მოელვარე ვეება ვარსკვლავი, და დაეცა მესამედს მდინარეთა და წყაროებს წყალთა.

11. და სახელად ვარსკვლავისა ითქმის აფსინთი; და წყლის მესამედი აფსინთად იქცა, და მრავალი კაცთაგანი ამოწყდა წყალთაგან, რადგანაც მწარენი გახდნენ.

[10] Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. [11] Имя сей звезде «полынь»; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки.

Полы́н|ь, и მრ. არ იხმ. მღ. აბზინდა: го́рький, как полы́нь აბზინდასავით მწარე. — Полы́нь кавка́зская გიეში; полы́нь цитва́рная ხოროსანი.

ВикипедиЯ
Свободная энциклопедия

Заглавная страница
Рубрикация

Полынь обыкновенная

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Полы́нь обыкнове́нная, **чернобы́льник**, **чернобы́ль**[3] (лат. *Artemísia vulgáris*) — вид многолетних травянистых растений рода Полынь семейства Астровые (*Asteraceae*).

აბზინდა – ПОЛЫНЬ – ЧЕРНОБЫЛЬНИК

რა შუაშია კორონავირუსის პანდემიასთან უკანასკნელი საბჭოთა ლიდერი მიხეილ სერგეევიჩი, რომელსაც ხალხი „მიხეილ რაისოვიჩსაც“ ეძახდა, მისი ერთობ აქტიური „პირველი ლედის“ გამო?!

ახლავე მოგახსენებთ!

დიახ, სწორედ ამ დამპალმა გორბაჩოვმა გამოიწვია გლობალური ცვლილებების ის ჯაჭვური რეაქცია, რაც დღემდე გრძელდება მსოფლიოში მთელი თავისი კატასტროფული ამაზრზენობით!

შეიძლება, ვინმემ თქვას, გორბაჩოვის „პერესტროიკა“ რომ არა, საბჭოეთი როგორ დაინგრეოდა და საქართველოც როგორ გათავისუფლდებოდაო?!

ჰოდა, მეც მაგას არ ვამბობ, რომ გორბაჩოვმა, თითქოს რაღაც სატანისტური სიშლეგით სწორედაც რომ დაანგრია და არა — ევოლუციურად გარდაქმნა?!

მართალია, იგივე **ლეონიდ ბრეჟნევი** თავად არ წერდა თავის ცნობილ „ეპოქალურ“ ნაწარმოებებს — **„მცირე მიწას“, „ყამირსა“** და **„აღორძინებას“,** არც დისიდენტებს სწყალობდა, მაგრამ, როგორც ცნობილია, ხარბად ეწაფებოდა დისიდენტურ ლიტერატურას, — თუნდაც, იმავე სოლჟენიცინის „არქიპელაგ გულაგს!“

მოკლედ, ბრეჟნევი კეთილი საბჭოთა ბელადი იყო! ეს კი, მიუხედავად იმისა, რომ ლიბერალობდა და „ახალ აზროვნებაზე“ და „ახალ მსოფლიო წესრიგზე“ ზეჰუმანურად ქაქანებდა, ძალიან, ძალიან დამპალი იყო!

სწორედ **ამ დამპალმა** მოგვიწყო 9 აპრილი — გაგანია „პერესტროიკისა“ და „ახალი აზროვნების“ დროს!

ამ დამპლის მოწყობილია ბაქოს სისხლიანი ხოცვა-ჟლეტაც და ვილნიუსის „სისხლიანი ღამეც“!

არადა, როგორც კი ეს ტყირპიანი გამოჩნდა, მცოდნე ხალხმა მაშინვე თქვა — **ეს სიკეთეს არ მოგვიტანსო!**

და მისი გენსეკად არჩევიდან და „ახალი კურსის“ გამოცხადებიდან სულ ერთ წელში, **1986 წლის 26 აპრილს,** ჩერნობილის ტრაგედია მოხდა!

დიახ, ეს „ჰუმანისტი“ იყო სწორედ, გაგანია ატომური კატასტროფისას, 1 მაისს, მილიონობით ადამიანი საპირველმაისო დემონსტრაციებზე რომ არბენინა სტრონციუმიანი ღრუბლების ქვეშ! და ეს მაშინ, როდესაც ჩერნობილის ატომური ღრუბელი, უკვე ათასჯერ გაზრდილი რადიაქტიური ფონით, სკანდინავიასა და რეინ-ვესტფალიასაც იყო მიწვდენილი!

აი, მაშინ უკვე მცოდნე კაცებმა თქვეს — ეს ჩვენ დაგვღუპავსო და იოანეს „აპოკალიფსის“ ის სტრიქონებიც გაიხსენეს, სადაც სატანის ვარსკვლავი აბზინდა იყო ნახსენები:

„...მესამე ანგელოზმა დააყვირა საყვირს და ციდან ჩამოვარდა დიდი ვარსკვლავი, გახურებული ჩირაღდანივით იწვოდა, და ჩავარდა მდინარეთა მესამედ ნაწილზე და წყალთა წყაროებზე.

ამ ვარსკვლავის სახელი იყო ***აბზინდა;***

და წყლების მესამედი ***აბზინდად*** *იქცა და დიდძალი ხალხი დაიხოცა წყლებისაგან, ვინაიდან დამწარდნენ ისინი“.*

ჯორჯ ბუში უფროსი და ედუარდ შევარდნაძე

აბზინდა (იგივე ავშანი)კი ის მცენარეა, რუსულად „полынь горькая“ რომ ჰქვია და მას რუსეთში ოდითგანვე „чернобыльник“-საც უწოდებენ!

მისტიფიკაციაა?!

ნურას უკაცრავად!

გეგონება, იოანეს „აპოკალიფსი“ სწორედ ამ **დამპალი გორბაჩოვის** ჩერნობილის ატომურ კატასტროფაზე დაუწერიაო!

თუმცა, ობიექტურობისათვის ისიც უნდა ვთქვათ, რომ **ამ დამპალს** თავისი სატანისტური ზრახვების განხორციელებისას გვერდს „ჩვენი“ ედუარდ ამბროსოვიჩი, ანუ როგორც მას შემოკლებით ეძახდნენ საქართველოს ცეკა-ში — **ედამფსიჩი** უმშვენებდა!

გაიხსენეთ, **სწორედ ამ დამპალმა გაუღო კარი ყველა სატანისტურ-ჯოჯოხეთურ სიბილწეს: პროსტიტუციას, პედერასტიას, მევახშეობას, სპეკულანტობას, ინცესტს, ნარკომანიას და ვინ მოთვლის, კიდევ რას აღარ!**

სწორედ ამ დამპალმა გაალამტვერა ყველა ის სიკეთე, რასაც სოციალისტური, ანუ სოციალური სიკეთე ერქვა და რომლითაც 250 მილიონი ადამიანი სარგებლობდა, თანაც — სრულიად დამსახურებულად!

სწორედ ამ დამპალმა გაალამტვერა და აზრი დაუკარგა „შრომას, როგორც უდიდეს სიქველეს“ და სწავლა-განათლებას, როგორც წარმატებულობის არსს!

სწორედ ამ დამპლის გამო იყო, რომ აკადემიკოსი მათხოვრობდა, ხოლო მეძავი აკადემიკოსზე მეტად დაფასებული გახდა!

ჰოდა, ბევრი რომ აღარ გავაგრძელო, აბა, **ამ დამპალმა** არ არია?!

ამან არია, ამან!

და ეს ცოცხალი ლეში დღემდე ბოგინობს მისგან მოწამლულ მიწაზე და ჯერაც აბინძურებს ჰაერს!

ჰოდა, იქნებ, ვინმემ მიაწვდინოს ხმა და უთხრას, რომ საქართველოში ძალიან კარგად გვახსოვს:

ძალიან, ძალიან დამპალია!

ისეთი დამპალია და ისე ყარს მისი სული, რომ ვგონებ, ჯოჯოხეთშიც არ მიიღონ ტყირპიანი!

გიორგი გიგაური

ნამდვილად არ გავაზვიადებ, თუ ვიტყვი, რომ მსოფლიოც და საქართველოც კორონავირუსის კვალდაკვალ კარდინალურად შეიცვლება — რა თქმა უნდა, უკეთესობისაკენ! ცხადია, ეს არ არის „ფანატიკური მისტიფიკაცია“ და იმ ბიბლიურ განსაწმენდელს უფრო ჰგავს, რომლითაც ადამის მოდგმა უნდა გაკეთილშობილდეს და გადარჩეს!

ქაშუეთს ტყვია არ უნდა მოხვედროდა!

დიახ, **კორონავირუსი,** ჩათვალეთ, იმ გლობალური სოდომ-გომორის განკითხვის დღეა, უფალმა რომ მოუწყო სიბილწეში ჩაფლულ ქალაქს!

დიახ, ეს განსაცდელიც უფლისაგან არის — ულმერთობაში, სატანისა და მამონას მსახურების ჭაობში ჩაფლული კაცობრიობის ხელახლა დასაბადებლად და განსაწმენდელად!

მე არაფერს ვიტყვი გეი-ქორწინების დამკანონებელი იტალიის, საფრანგეთის, ესპანეთის თუ სხვების ცოდვებზე. ჩვენსას მივხედოთ:

პირველი და უმთავრესი, რაც უახლოესი ისტორიიდან გვახსენდება, ეს არის: **ქაშუეთს ტყვია არ უნდა მოხვედროდა!** და ამაში დამნაშავეა ერიც და ბერიც! **ქართველთა შორის ომი არ უნდა მომხდარიყო და მორჩა** — რა მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ კანონიერ და ხალხის მიერ არჩეულ, დღემდე ერთადერთ ეროვნულ და ღვთისმოსავ პრეზიდენტს ქვაბ-ავაზაკთა ბრბო დაუპირისპირდა! **ის სისხლი და საქართველოს ილიასეული გზის გამრუდება სწორედ ერისა და ბერის უპატიებელი ცოდვაა! და აკი, დღევანდელი განსაცდელითაც იმ უდიდესი ცოდვის გააზრებისაკენ და მონანიებისაკენ გვიბიძგებს უფალი!**

აბა, გაიხსენეთ „ასავალ-დასავალის“ წინააღმდეგ ძალიან „წინწასულებისა“ და ეგზომ „ცივილიზებულთა“ ნაც-სოროსულ-ლიბერასტული ღლიცინი, რა დროს სოდომიისა და გეი-პარადების დევნაა, 21-ე საუკუნეში ვცხოვრობთ, ბნელებოო!

გაიხსენეთ, რამდენჯერ დაგვცინეს და ციხეებიც კი გვახეხინეს, როდესაც მაცხოვრისა და ღვთისმშობლის შეურაცხყოფისთვის ხმა ამოვიღეთ და წინ გადავუდექით ამ უბედურებას!

გაიხსენეთ, დღემდე როგორი ომები გვჭირდება ურწმუნოთათვის ელემენტარული ჭეშმარიტებების შეგნებისთვის:

— რომ სიბილწის დამკვიდრება ღვთის გმობაა!

— რომ ღვთისმშობლის წილხვედრი მიწის უცხოტომელებზე გაყიდვა და პატარა ბავშვების უცხოტომელთა ბორდელებში ერთი შაურმის ფასად „დასაქმებაზე“ დუმილი წმინდა ქალწული მარიამის გმობა და შეურაცხყოფაა!

— რომ ცოდვის ზეიმი მხოლოდ ღვთისმგმობლებს კი არა, ყველას მოგვეკითხება, ვინც ამ ქვეყანაში ვცხოვრობთ!

დიახ, ერთადერთი ხსნა უფალში, ანუ მის ერთგულებაში და ჭეშმარიტ სიყვარულშია!

და ესეც გავიხსენოთ: არაერთათასწლოვანი ქართული საკაცობრიო აზრი, მითუფრო — ღვთის ნათელით გაცისკროვნებული: — **ჩვენ ხომ იმ „ჩაკრულოს“ შემქმნელი ერი ვართ, მთელი კაცობრიობის ღირსების წარსადგენად კოსმოსში რომ გაუშვეს ამერიკელებმა! იმ „ჩაკრულოში“ კი ათას წარმოუდგენელ უბედურებაგამოვლილმა ჩვენმა წინაპარმა მსოფლიოში აბსოლუტურად გამორჩეული ქართული სიბრძნითა და ლაზათით, აკი, გულის სისხლით ეს თქვა:** ბევრჯერ ვყოფილვარ ამ დღეში, მაგრამ არ დამიკვნესიაო!

ჩვენ ხომ რუსთაველის ერი ვართ — ჩვენმა გენიამ კი ევროპულ რენესანსამდე ორასი წლით ადრე ეს განუსაზღვრა კაცობრიობას თავის „ქართულ ბიბლიაში“ „ვეფხისტყაოსანში“: **„რაცა ღმერთსა არა სწადდეს, არა საქმე არ იქნების“!**

დაბოლოს, ქრისტეს მოციქულის — იოანეს სახარებისეული სიტყვებიც გავიხსენოთ მისი „აპოკალიფსიდან“:

„მოშიშარი არასრულყოფილია უფლის სიყვარულში, რამეთუ უფლის სიყვარული განდევნის ყოველნაირ შიშს“!

როგორც ხედავთ, ყველაფერს ძალიან დიდი ხანია, აქვს თავისი ახსნაც, მიზეზიც და მიზანიც! და ჩვენ, ქართველებს, ეს გენეტიკურ დონეზე გვაქვს შესისხლხორცებული, რადგან მაცხოვართან ერთად ორი ათასი წელია, ვეწამებით და გოლგოთის გზაზე ვზიდავთ უფლის ეკლიან გვირგვინსა და უმძიმეს ჯვარს!

ჰოდა, ლოცვასავით ჩავუთქვათ ხშირად:

„ბევრჯერ ვყოფილვარ ამ დღეში, მაგრამ არ დამიკვნესია!“

და სულმნათი სოლომონ მეფისა არ იყოს:

„ესეც გადაივლის!“

იმიტომ, რომ ქართველები ვართ და დასაბამიდან უფლის სიყვარულით მოვდივართ და ასეც ვივლით!

აწ და მარადის!

უკუნითი უკუნისამდე!

გიორგი გიგაური

კვირგვინოსნები

ლადო პაპავა
აკადემიკოსი

ამ პარტიის დამფუძნებლები და ლიდერები არიან საქართველოს იმ ერთ-ერთი უმსხვილესი ბანკის ხელმძღვანელები, რომელიც ქვეყანაში აღქმულია, როგორც არაერთი ადამიანის გაკოტრებაში უმთავრესი „დამნაშავე“. **აქედან გამომდინარე, პარტია „ლელოს“, სავარაუდოდ, გაუჭირდება საპარლამენტო არჩევნებში სერიოზული წარმატების მიღწევა.**

„საქართველოს რესპუბლიკა“

კოტე გაბრიჩიძე
რესტორატორთა ასოციაციის პრეზიდენტი

ჩემი თანამშრომლის, შეფის ნათქვამია — **რა განსხვავებაა, შიმშილით მოვკვდები თუ კორონავირუსით, კორონავირუსით შეიძლება, გადავრჩე და შიმშილით ხომ უეჭველი მოვკვდებიო.** აბსოლუტურად საღი აზროვნებაა, ნეტა ასეთი საღი აზროვნება იყოს მთავრობაშიც.

„ახალი თაობა“

სოსო ცინცაძე
პოლიტოლოგი

დღეს კორონავირუსზე უფრო დიდი მტერი, არ მომერიდება ამის თქმა, თავად ჩვენი მოქალაქეები აღმოჩნდნენ. ვერაფრით წარმოვიდგენდი, რომ თვითიზოლაციის დამრღვევთა მიმართ დამატებითი ადმინისტრაციული ღონისძიებები დასჭირდებოდა მთავრობას!

„ახალი თაობა“

ლევან ჩაჩუა
მოძრაობა „ქართული იდეის“ ლიდერი

დროებით უმუშევრად დარჩენილები ხელისუფლებამ სამი თვის კომუნალური გადასახადებისაგან უნდა გაათავისუფლოს! ქრისტიანული მარხვების, ასევე მუსლიმანური მარხვების დროს ამ პერიოდში არსად არ ხდება სამარხვო პროდუქციაზე ფასების მომატება. ამას მარტო საქართველოში ვაწყდებით. ასეთი გაუმაძღრობა არ მესმის. რა მოგება უნდა მიიღოს ასეთმა ადამიანმა, რომელიც საკუთარ თანამოძმეებს ძარცვავს!

„ახალი თაობა“

ცნობილი ჟურნალისტი და პიარტექნოლოგი, პროფესორი ლალი მოროშკინა, რომელმაც სულ ცოტა ხნის წინათ პოლიტიკური რომანი „სამი დღე ვაქცინამდე“ გამოსცა, კვლავ პრინციპულად აცხადებს, რომ კორონავირუსი ხელოვნურად შექმნილი და გავრცელებული ინფექციაა:

„ფართოდ გავახილოთ თვალები და ერთმანეთს სიმართლე ვუთხრათ: ისეთი არაფერი ხდება, რომ ქვეყანა გავაჩეროთ, ხალხი სახლებში გამოვკეტოთ და მშივრები დავხოცოთ!“

ლალი მოროშკინა:

კორონავირუსი, როგორც უკიდურესი საფრთხე, სინამდვილეში, არ არსებობს!

—კორონავირუსის პანდემია, რეალურად, **ბიოლოგიური და საინფორმაციო ომია,** რომელსაც ორი ზესახელმწიფო — ამერიკა და რუსეთი დანარჩენი სამყაროს წინააღმდეგ აწარმოებს, რათა საყოველთაო პანიკისა და ფსიქოზის დათესვის ფონზე, ვაშინგტონმა და მოსკოვმა მსოფლიო ნავთობის მარაგები გადაინაწილონ, ტრამპმა და პუტინმა კი ძალაუფლება გაიმყარონ.

ნახეთ: ამ საყოველთაო ისტერიკის ფონზე, პუტინმა, ფაქტობრივად, სამუდამო პრეზიდენტობა გაიფორმა, **ტრამპმა** კი, რომელიც, კორონავირუსით გამოწვეული მდგომარეობის შესამსუბუქებლად ამერიკის თითოეულ მოქალაქეს 1000-დოლარიან ვაუჩერს ურიგებს, ნოემბერში გასამართ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება გაინაღდა.

— ე.ი. აზრს არ იცვლით და მიგაჩნიათ, რომ კორონავირუსი ხელოვნურად გაავრცელეს?

— დიახ, **ეს არის ჩინეთის საიდუმლო ლაბორატორიებში შექმნილი ვირუსი, რომლის გაჟონვაც, ერთ-ერთი სარწმუნო ვერსიით, ამერიკელმა სამხედროებმა ხელოვნურად მოახდინეს.** მართალია, კორონავირუსი სწრაფად ვრცელდება, მაგრამ ასევე სწრაფად იხევს უკან და სულაც არ არის ისეთი სახიფათო, როგორადაც წარმოაჩენენ.

ადამიანების 95–98 პროცენტს კორონავირუსი აბსოლუტურად უმტკივნეულოდ გადააქვს.

— იმის თქმა გინდათ, რომ ადამიანებს კორონავირუსის სულ ტყუილად ეშინიათ?

— ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ოფიციალურ მონაცემებს გაგაცნობთ და ამით ყველასათვის ნათელი გახდება, რომ კორონავირუსთან დაკავშირებით აგორებული საინფორმაციო კამპანია აბსოლუტური ბლეფია.

მოკლედ, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, 2020 წელს, მხოლოდ ერთი თვის განმავლობაში, **ხაზს ვუსვამ, მხოლოდ ერთი თვის განმავლობაში,** მსოფლიოში **კიბოთი გარდაიცვალა** 700 ათასი ზრდასრული ადამიანი და თითქმის ამდენივე მცირეწლოვანი ბავშვი; **ჰეპატიტით გარდაიცვალა** 150 ათასი ადამიანი; **შიდსით** — 140 ათასზე მეტი; **ავტოკატასტროფაში** — 113 ათასი; 89 ათასზე მეტმა ადამიანმა **თავი მოიკლა; მალარიით** დაიღუპა თითქმის 82 ათასი ადამიანი; **დაბინძურებული წყლის მიღების** გამო — 70 ათასზე მეტი; **მშობიარობას გადაჰყვა** 26 ათასი ქალი; **უბრალო გრიპმა** 41 ათასი ადამიანი იმსხვერპლა, **კორონავირუსით** კი, ერთი თვის განმავლობაში, მთელ მსოფლიოში მხოლოდ 5 ათასი ადამიანი გარდაიცვალა!

— კი მაგრამ, ხომ ფაქტია, რომ კორონავირუსის გავრცელების გამო მთელი ევროპა და, განსაკუთრებით, იტალია უმძიმეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა?

– იტალიაში კორონავირუსმა დიდი მსხვერპლი იმიტომ გამოიწვია, რომ ადგილობრივ მოსახლეობაში ხანდაზმული ადამიანების ხვედრითი წილი საკმაოდ მაღალია, გარდაცვლილთა უმეტესობა 80–90 წელს იყო გადაცილებული და თანაც, ქრონიკული დაავადებები აწუხებდა.

ევროპის ქვეყნები დღეს უკვე მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ სულაც არ არის საჭირო, კორონავირუსით დაავადებული ყველა ადამიანის ჰოსპიტალიზაცია მოხდეს, რადგან ამ მსუბუქ ვირუსს სახლის პირობებშიც მშვენივრად უმკლავდებიან. **არავითარ აუცილებლობას არ წარმოადგენს, ახალგაზრდა, ჯანმრთელი ადამიანები სახლში გამოვკეტოთ და ეკონომიკურ ცხოვრებას მთლიანად მოვწყვიტოთ.** თვითიზოლაციას საყოველთაო ხასიათი არ უნდა ჰქონდეს და მხოლოდ ხანდაზმულ, სხვადასხვა ქრონიკული დაავადების მატარებელ ადამიანებს უნდა შეეხოთ.

თუმცა, ამის გაკეთება ძნელია საქართველოსნაირ ქვეყანაში, სადაც მოქალაქეებს საამისო შეგნება და პასუხისმგებლობაც კი არ ჰყოფნით, რომ სავალდებულო ორკვირიანი თვითიზოლაციისა თუ კარანტინის რეჟიმი არ დაარღვიონ. ხელისუფლების მიერ საგანგებო მდგომარეობის შემოღებაც სწორედ ამან განაპირობა.

— მოწოდებას, რომ სახლში დავრჩეთ და განსაკუთრებული საჭიროების გარეშე გარეთ არ გავიდეთ, არ ეთანხმებით?

— ყველა რეკომენდაცია, რომელსაც ჩვენი ჯანდაცვის სფეროს პროფესიონალები — ეს მართლაც თავდადებული ადამიანები გვაძლევენ, ბუნებრივია, უნდა გავითვალისწინოთ, მაგრამ **სამარშრუტო ტაქსების გაჩერების, სავაჭრო ცენტრების, ბაზრობების, სალონების, ბუტიკებისა და სხვა ობიექტების დახურვის შესახებ ხელისუფლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება სერიოზულ ეკონომიკურ პრობლემებს შექმნის და საფრთხის შემცველიც არის.**

— რა საფრთხეზე საუბრობთ?

— არასოდეს ვმალავ, რომ ამ ხელისუფლების გულშემატკივარი ვარ და სწორედ მოკეთის პოზიციიდან ვაფრთხილებ: **თუ ასე გაგრძელდება, მშიერ ბუნტს მიიღებთ!**

— მაინც რა გაძლევთ ასეთი მძიმე პროგნოზის გაკეთების საფუძველს?

— სამწუხაროდ, საქართველოს არა აქვს იმის ფუფუნება, რომ, ამერიკის მსგავსად, თითოეულ მოქალაქეს 1000-დოლარიანი ვაუჩერი დაურიგოს ან საფრანგეთივით კომუნალური გადასახადები ჩამოაწეროს. წარმოიდგინეთ, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც ყოველდღე შინიდან გადიოდა, რათა 20-30 ლარი ეშოვა და ოჯახში საჭმელი მიეტანა, სახლში გამოკეტვით რა მდგომარეობაში აღმოჩნდება? რა დაემართება ადამიანს, რომელიც ბაზარში ელემენტარული მოხმარების ნივთებს ვეღარ გაყიდის და საღამოს შვილებსა თუ შვილიშვილებს პურს ვერ მიუტანს? გაჭირვებული ოჯახი ასეთ პირობებში რამდენიმე დღე ინერციით გაძლებს, მაგრამ მაცივარში კვერცხიც რომ გამოელევა, მერე რა უნდა ქნას? მარტო ჩემი პატარა სასტუმროს მაგალითზე რომ



„ამ ხელისუფლების გულშემატკივარი ვარ და სწორედ მოკეთის პოზიციიდან ვაფრთხილებ: თუ ასე გაგრძელდება, მშიერ ბუნტს მიიღებთ!“

კვირგვინოსნები

არჩილ თალაკვაძე
პარლამენტის თავმჯდომარე

საკაშვილი პირდაპირ აცხადებს, რომ, როდესაც დაბრუნდება ქვეყანაში, მივა ბიძინა ივანიშვილის სახლში, 800 მილიონს ამოიღებს სარდაფიდან და დაიწყებს ქვეყნის განვითარებას. **რომელ მოქალაქეს აყენებს სააკაშვილი ამ სიტყვებით შეურაცხყოფას? ვის სჯერა, რომ კერძო ბანკის მფლობელი 800 მილიონს სახლში ან სარდაფში ინახავს? ეს უბრალოდ სასაცილოა.**

„ტვ იმედი“

მიხეილ სააკაშვილი
ექსპრეზიდენტი

რიჩარდ ლუგარს ვუთხარი — რად გინდა უკრაინა, საქართველოში გახსენით ლაბორატორია-მეთქი... საქართველოში გაქვთ ბიოლოგიური იარაღიო, მკითხა და მართალი გითხრათ, მოვიგონე, მოვიტყუე. მე მგონი, საქართველოში არ იყო ბიოლოგიური იარაღი. ცოტა ვიბლეფე, მართალი გითხრათ.

„მთავარი არხი“

პეტრე მამრაძე
ყოფილი პარლამენტარი

რაც სააკაშვილმა თქვა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ გადაწყდა საქართველოში ე.წ. ლუგარის ლაბორატორიის დაარსება, არის სრული ტყუილი, რაც მისთვის ესოდენ დამახასიათებელია. ტყუილია ისიც, რომ შემთხვევით აღმოჩნდა ერთ-ერთ სადილზე ლუგართან. სააკაშვილი რიჩარდ ლუგარს გააცნო თედო ჯაფარიძემ, რომელიც მაშინ საქართველოს ელჩი იყო აშშ-ში, სააკაშვილი კი მაშინ პრეზიდენტი არ იყო.

„რეზონანსი“

ნანა კაკაბაძე
„ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის“ თავმჯდომარე

ნაცმოძრაობამ ზუსტად იცის, რომ ვერც პროპორციული, ვერც მაჟორიტარული და ვერც შერეული სისტემით ხელისუფლებაში ვერ მოვა. ამიტომ ერთადერთი გზა, რაც უკვე ნაცადი აქვთ და რითიც ძალაუფლებას დაეპატრონნენ, ეს ქვეყნის გადატრიალების გზაა.

„საერთო გაზეთი“

გითხრათ, ექვსი თანამშრომელი უხელფასოდ დამრჩა, მე კი უზარმაზარი იპოთეკური სესხი მაწევს.

დიახ, ადამიანი სახლში შიმშილისაგან აცრემლებულ შვილს რომ დაინახავს, იმას მერე აღარც ვირუსი აინტერესებს და აღარც საკუთარი ჯანმრთელობა... სწორედ ასეთი ადამიანები აწყობენ მშიერ ბუნტს, რაც განსაკუთრებით საშიშია მაშინ, როცა ქვეყანაში, ნაციონალური მოძრაობის სახით, რევანშისტული და ანტისახელმწიფოებრივად განწყობილი ოპოზიცია გვყავს. ჩემი ახალი წიგნის დიდი ნაწილიც სწორედ ამას ეხება.

— ხელისუფლებას კი აფრთხილებთ, მაგრამ გამოსავალს თუ სთავაზობთ?

— საგანგებო მდგომარეობის შემოღება ნამდვილად არის გამოსავალი იმ კუთხით, რომ ვირუსის გავრცელება შენელდეს და საზოგადოებრივ წესრიგს საფრთხე არ დაემუქროს.

ჩემი ინფორმაციით, ნაცრეჟიმის ზონდერები ყაჩაღობისა და მაროდიორობის მთელ სერიას გეგმავდნენ, რათა სახელმწიფო ჩამოეშალათ, რასაც საგანგებო მდგომარეობის დროს ვეღარ შეძლებენ.

რაც შეეხება ეკონომიკურ მხარეს, ქვეყანაში ასეთი დესტრუქციული და რევანშისტულად განწყობილი ოპოზიცია რომ არ გვყავდეს, შეგვეძლო, შვედეთისა და სხვა სკანდინავიური სახელმწიფოების მოდელი აგვეღო, რომლებიც ჩვენსავით პატარა ქვეყნები არიან, მაგრამ ძალიან ჭკვიანურად იქცევიან. დიახ, **შვედებმა თქვეს — ამ უბრალო, მსუბუქი ვირუსის გამო რატომ უნდა დავკეტოთ მაღაზიები, სასტუმროები, ტურისტული ობიექტები, რატომ უნდა გავაჩეროთ ტრანსპორტი და რატომ მივაყენოთ დარტყმა ჩვენს ეკონომიკას?** ვესაუბრე ჩემს ყოფილ თანამშრომელს, რომელიც შვედეთში ცხოვრობს და დამიდასტურა, რომ იქ არავითარი პანიკა და ისტერიკა არ არის, ქვეყანა ჩვეულ რიტმში აგრძელებს ცხოვრებას და მთელ მსოფლიოს სთავაზობს — ჩამოდით, ჩვენთან დაისვენეთო!

საგანგებო მდგომარეობის მოხსნის შემდეგ საქართველოც სწორედ ასე უნდა მოიქცეს — ჩვენი ბუნება, კლიმატი და ტურისტული პოტენციალი, გოგირდოვანი და მჟავე წყლები, სამკურნალო კურორტები შესანიშნავ შანსს გვაძლევს, კორონავირუსის გამო ხელოვნურად დასტრესილ მსოფლიოს ვუმასპინძლოთ, ვუმკურნალოთ, სტრესი მოვუხსნათ და ამით ჩვენი ეკონომიკა გავაძლიეროთ.

— ე.ი. ხელისუფლებამ საგანგებო მდგომარეობის მოხსნის შემდეგ კორონავირუსის გამო დაწესებული სხვა მკაცრი შეზღუდვებიც უნდა გააუქმოს?

— ჩვენი ხელისუფლება ამ ხელოვნურად შემოგდებულ ვირუსს ძალიან კარგად მომზადებული შეხვდა და ბევრ ევროპულ ქვეყანაზე უფრო ეფექტიანი ზომებიც გაატარა. ვფიქრობ, ხელისუფლების ძალისხმევა, განსაკუთრებით ჩვენი ექიმების მაღალკვალიფიციური მუშაობა და ამინდის გაუმჯობესებაც საშუალებას მოგვცემს, ვირუსთან დაკავშირებული მკაცრი შეზღუდვები შევარბილოთ და მოვხსნათ კიდეც. ისე კი, სახლში გამოკეტვით **სხვა თუ არაფერი, იმუნიტეტსაც ვიკვეითებთ, რადგან ადამიანის იმუნური სისტემის პირველი მტერი სწორედ სტრესული და ნევროზული ფონია.**

მოკლედ, ფართოდ გავახილოთ თვალები და ერთმანეთს სიმართლე ვუთხრათ: ისეთი არაფერი ხდება, რომ ქვეყანა გავაჩეროთ, ხალხი სახლებში გამოვკეტოთ და მშივრები დავხოცოთ!

დიახ, კორონავირუსი, როგორც უკიდურესი საფრთხე, სინამდვილეში, არ არსებობს და რაც ხდება, ეს მხოლოდ **საინფორმაციო ომია,** რომელიც ადამიანის ფსიქიკასა და იმუნიტეტს ანადგურებს!

ესაუბრა
ჯაბა ხუბუა

„ეს საინფორმაციო ომია, რომელიც ადამიანის ფსიქიკასა და იმუნიტეტს ანადგურებს!“

კვირგვინოსნები

სოფო კილაძე
პარლამენტარი

ნაციონალური მოძრაობისა და მისი სატელიტი პარტიების ცრემლების არ მჯერა.

„ახალი თაობა“

ლევან ხაბეიშვილი
სამოქალაქო აქტივისტი

კორონა გადაარჩენს „ქართულ ოცნებას“. ისევე, როგორც 2008 წელს, ჩვენდა სამწუხაროდ, ომმა გადაარჩინა სააკაშვილი.

„ახალი თაობა“

„საქართველოს მოქალაქეების თითქმის 80 პროცენტი თვითიზოლაციის პირველივე თვის მიწურულს შიმშილის საფრთხის წინაშე დადგება!“

სანდრო ბრეგაძე:

ყველაფრის დაკეტვით ვერც ეპიდემიას შევაჩერებთ, ეკონომიკასაც დავანგრევთ და ხალხიც შიმშილით დაგვეხოცება!

„ქართული მარშის“ ლიდერი სანდრო ბრეგაძე კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ხელისუფლების მიერ დაწესებულ მკაცრ შეზღუდვებს ეხმაურება და აცხადებს, რომ საქართველოსნაირ ღარიბ ქვეყანას არა აქვს ფუფუნება, საკუთარი მოქალაქეები თვეობით სახლებში გამოკეტოს:

— ხელისუფლებამ კარგად უნდა გააანალიზოს, რომ გაჭირვებულ ადამიანს, რომელმაც სამარშრუტო ტაქსების აკრძალვით, რესტორნების, კაფე-ბარების, საპარიკმახეროებისა და სავაჭრო ობიექტების დაკეტვით მწირი შემოსავლის ერთადერთი წყარო დაკარგა, სახლში ვერ გამოკეტავ და თვითიზოლაციაში ვერაფრით გააჩერებ.

— კი მაგრამ, ვირუსის გავრცელების წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ამ მეთოდით იბრძვის!

— ჩვენ ევროპის განვითარებულ და მდიდარ ქვეყნებს ვერანაირად შევედრებით. მაგალითად, როცა „მერსედესის“ ქარხნის მუშას თვითიზოლაციაში უშვებენ ან მოუწოდებენ, სახლიდან არ გამოვიდეს, ეს მისთვის პრობლემას არ წარმოადგენს, რადგან საკუთარი სახელმწიფოსაგან სოციალურად მაღალ დონეზეა დაცული და იმხელა დანაზოგიც აქვს, უმუშევრად რამდენიმე თვე კი არა, წელიც გაძლებს, მაგრამ ჩვენ რას ვუშვრებით თუნდაც ბაზრობებზე დასაქმებულ ადამიანებს, რომელთა ერთადერთი შემოსავალიც დღის ბოლოს დაგროვებული რამდენიმე ლარია? ან რას ვუხერხებთ სამარშრუტო თუ კერძო ტაქსების მძღოლებს, რომლებიც დღეში ნაშოვნი 30-40 ლარით არჩენენ ოჯახებს?

საქართველოს მოქალაქეების თითქმის 80 პროცენტი თვითიზოლაციის პირველივე თვის მიწურულს შიმშილის საფრთხის წინაშე დადგება. ყველაფრის დაკეტვით ვერც ეპიდემიას შევაჩერებთ, ეკონომიკასაც დავანგრევთ და ხალხიც შიმშილით დაგვეხოცება. სამწუხაროდ, ეს არის მწარე რეალობა, რომლისთვისაც თვალის გასწორება არ გვინდა.

— მაშ, გამოსავალს რაში ხედავთ?

– ჩვენი მოსახლეობა, მინიმუმ 6 თვის განმავლობაში, კომუნალური გადასახადებისაგან უნდა გათავისუფლდეს და თითოეულ მოქალაქეს, რომელიც შემოსავლის ერთადერთ წყაროს დაკარგავს, 200-ლარიანი კომპენსაცია უნდა დაენიშნოს.

მხოლოდ ასე გახდება შესაძლებელი მოქალაქეების სახლში გაჩერება, თორემ, **ძალიან გამღიზიანებელია, როცა 5-ათასლარიანი ხელფასისა და სამი იმდენი პრემია-დანამატის მქონე რომელიმე ჩინოვნიკი გაჭირვებულ ხალხს მოუწოდებს, ლუკმაპურის საშოვნელად არ წახვიდე, სახლში დაჯექი და იშიმშილეო!**

— მერედა, სახელმწიფოს აქვს საშუალება, რომ მოსახლეობა კომუნალური გადასახადებისაგან გაათავისუფლოს და თან უმუშევრობის კომპენსაციაც უხადოს?

— სახელმწიფო ბიუჯეტი ამას, რა თქმა უნდა, ვერ გასწვდება, მაგრამ საქართველოს 700-დან 1000-მდე მილიონერი ჰყავს, რომელთა ქონებაც, ერთად აღებული, 20 მილიარდს მაინც შეადგენს. ამათი 90 პროცენტი ის ხალხია, რომელიც 1990-იან წლებში ქართველი ხალხის ძარცვა-ყვლეფით, სახელმწიფო ქონებების დატაცებით გამდიდრდა და ახლა ისიც არ უნდა, საკუთარი ქვეყნისა და განსაცდელში მყოფი მოსახლეობის დასახმარებლად მცირედი მაინც გაიღოს.

— ზოგიერთი ბიზნესმენი კორონავირუსთან საბრძოლველად უკვე შეელია გარკვეულ თანხას...

— მას შემდეგ, რაც „ქართული მარში“ ხმამაღალი მოწოდებებით გამოვიდა, ვასაძემ 50 ათასი ლარი, ანუ დაახლოებით 15 ათასი დოლარი ჩარიცხა ვირუსთან ბრძოლის ფონდში, მისმა ახლო მეგობარმა ხაზარაძემ კი 100 ათასი ლარი, ანუ დაახლოებით 30 ათასი დოლარი გაიღო, რაც, რბილად რომ ვთქვათ, სასაცილოა!

აბა, წარმოიდგინეთ, მილიარდერი მევახშე ხაზარაძე, რომელიც თქვენს გაზეთს 160 ათასი ლარის წაგლეჯვას უპირებდა, კორონავირუსთან საბრძოლველად რაღაც კაპიკებს შეელია! **ხაზარაძევ, ვის რაში სჭირდება შენი ძუნძგლიანი „ლელო“, თავისი „ბოტკინიანი“ დროშით, კეთილი ინებე და ხალხის ნაძარცვი ფულიდან 10 პროცენტი მაინც დადე ხალხის დასახმარებლად!**

„კოკა-კოლას“ მფლობელი **ჭყონია,** შევარდნაძის სიძე **ჯოხთაბერიძე** და სააკაშვილის მოლარე **ნაყოფია** თითო მილიონით მაინც უნდა დაეხმარონ ქვეყანას კორონავირუსთან ბრძოლაში!

— ეს მათ კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული, თორემ ვერც სახელმწიფო და ვერც ხალხი ფულს ძალით ვერ დაადებინებს!

— ქართველ ხალხს უფლება აქვს და შეუძლია, ამ გაქსუებულ მილიონერებზე მორალური ზეწოლა მოახდინოს. ჯობს, თავიანთი ნებით გაიღონ ფული, თორემ გამწარებული ხალხი მიადგება და მერე რაც მოხდება, თავიანთ თავს დააბრალონ.

ესაუბრა
ჯაბა ხუბუა

„მილიარდერი მევახშე ხაზარაძე, რომელიც თქვენს გაზეთს 160 ათასი ლარის წაგლეჯვას უპირებდა, კორონავირუსთან საბრძოლველად რაღაც კაპიკებს შეელია! ხაზარაძევ, ვის რაში სჭირდება შენი ძუნძგლიანი „ლელო“, თავისი „ბოტკინიანი“ დროშით, კეთილი ინებე და ხალხის ნაძარცვი ფულიდან 10 პროცენტი მაინც დადე ხალხის დასახმარებლად!“



„კოკა-კოლას“ მფლობელი ჭყონია, შევარდნაძის სიძე ჯოხთაბერიძე და სააკაშვილის მოლარე ნაყოფია თითო მილიონით მაინც უნდა დაეხმარონ ქვეყანას კორონავირუსთან ბრძოლაში!“

ფარდის

ვაკეში, ყოფილი „ლეჩკომბინატის“ ტერიტორიაზე, გარშემორტყმულ ფანერის ღობეზე წარწერა „მზის სიზმარია“ უმალ გახსენებს 61 წლის წინათ აქ მომხდარ ტრაგედიას — გახსნილ სარკმელს და ძირს დანარცხებულ პოეტების მეფეს გალაკტიონ ტაბიძეს, მეორე ტრაგედიასაც — გასულ წელს, 2019 წლის 31 მარტს, ამ ადგილზე გაჭრილ ორმოში მიწის ჩამოშლის შედეგად ორი მუშის ცოცხლად დამარხვას. ვკითხულობ წარწერას — „მზის სიზმარია“ და გულში ვიმეორებ გალაკტიონის წინასწარმეტყველურ პალინდრომს: „აი, რა მზის სიზმარია, აირევი, ივერია...“

გალაქტიონის ცხედარს ოპერის თეატრიდან წამოღებული ფარდა აქვს გადაფარებული

ფანერის ღობე ერთ ადგილას გახსნილია, შიგნით ვიხედები, თხრილებია და ტალახი, ცივა, წვრილად წვიმს, თან თოვს, მაგრამ ჰაერი არ იწმინდება, ჰაერშიც ტალახია — ოღონდ ამ საუკუნის — გვირგვინის მსგავსი — რაღაც კორონის და იმ საუკუნისაც — „ცხრაას ორმოცდაცხრამეტი წლის ტალახი“. არეულია არამარტო ივერია, არამედ — მთელი მსოფლიო — „აირების სიბერეა“.

ზუსტად 96 წლის წინათ, 1924 წლის 24 მარტს, გალაკტიონი განცხადებას წერს საქართველოს განათლების კომისრის სახელზე: „რადგან ვიმყოფები მეტისმეტად შევიწროებულ მდგომარეობაში უტანსაცმელობით და უფეხსაცმელობით, უმორჩილესად გთხოვთ, აღძრათ შუამდგომლობა... გამეხსნას კრედიტი... ტანისამოსისა და ფეხსაცმელის მისაღებად. ფულს ნაწილ-ნაწილად მიიღებენ თვით ჩემგან... იმედი მაქვს, მხედველობაში მიიღებთ ჩემს მდგომარეობას. პატივისცემით: გალაკტიონ ტაბიძე, 1924 წლის 24 მარტი“. **გაიცა საქართველოს განათლების კომისრის განკარგულება:** „უარი ეთქვას“. **მანამდეც დაწერილი ჰქონდა თხოვნა:** „ზამთარი მოვიდა და პალტო არ მაქვს, იქნებ გამომიყოთ პალტო, რომ ზამთარში ჩავიცვა“. **საბოლოო უარის მერე გალაქტიონი თავის დღიურში ჩაწერს:** „დამრჩა ერთადერთი პალტო. იგი ძველია, მაგრამ ხვალ უნდა ჩავიცვა. უსათუოდ. ხვალ კი შეხვედრა მაქვს პიონერთა სასახლეში ბავშვებთან. ღმერთო. ღმერთო. რეკენ ტელეფონს: მძიმე ავადაა ფედია გულით, მთხოვენ დახმარებას. რეკავენ ტელეფონს: გარდაიცვალაო ანეტა, ხომლელის მეუღლე. რეკენ ტელეფონს. ავადააო მთელი ქვეყანა... ღმერთო, რა საშინელი დღეებია!“

საშინელი დღეებია გალაკტიონის გარდაცვალებიდან 61 წლის მერეც, ავადაა მთელი ქვეყანა — უფრო სწორად, მთელი მსოფლიო... 2020 წლის 17 მარტს იმ ადგილის სიახლოვეს მივდივარ (იმ ადგილზე არ მიშვებენ), **სადაც ფანჯრიდან გადმომხტარი პოეტი დაენარცხა. ქუჩაში ნიღაბაფარებული ადამიანები დადიან — არც 61 წლის წინანდელი ამბის გახსენება სურთ, არც დღევანდელი რეალობის აღქმა, საკუთარ სულში ჩაბრუნებულები — ბოროტიც და კეთილიც, სინამდვილეს გაურბიან.** ცივი ქარი 1959 წლის 17 მარტს მახსენებს — 17 საათსა და 50 წუთს, როცა „ლეჩკომბინატის“ პირველი კორპუსის მეოთხე სართულიდან — 13 მეტრის სიმაღლიდან გალაკტიონი ხტება.



საქ. სსრ კულტურის სამინისტრო

ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი

სახელმწიფო თეატრი

Министерство Культуры Груз. ССР

Тбилиский, ордена Ленина Государственный театр оперы и балета имени З. Палиашвили

...თაველის გამზირი № 25

...проспект Руставели № 25

...Тел. N...

IV ______ 1959 წ. г.

საქართველოს მწერალთა კავშირის

თავმჯდომარეს ამხ. ი. აბაშიძეს

ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწ. თეატრის დირექცია გაცნობებთ, რომ ა/წლის 16 მარტს, თანახმად მწერალთა კავშირის თხოვნისა ჩვენს მიერ იქნა თქვენთვის მოცემული აბრეშუმის ცისფერმარმარილოს მოქარგული ფარდა, რომელიც უნდა დაგვებრუნებინათ 20 მარტს, მაგრამ მიუხედავად ჩვენი არა ერთი მომართვისა ამხ. ქავჟარაძისადმი, ფარდა არ იქნა დაბრუნებული, რომელიც აუცილებლივ გვესაჭიროება 3 აპრილს გამსვლელ ბალეტ „მშვიდობისათვის“.

ჩვენი უკანასკნელ მომართვისას 31/III ამხ. ქავჟარაძემ გაგვიცხადა, რომ აღნიშნული ფარდა ჩაუყოლებიათ საფლავში, რაც ყოვლად შეუძლებელია, ვინაიდან ის არ ეფინა მიცვალებულს შიგნით, არამედ ეფარა კუბოს ზემოდან, ამიტომ დასაშვებია ფარდის ამოჩენა.

ზემოაღნიშნულის გამო გთხოვთ მიიღოთ კონკრეტული ზომები რათა ფარდა იქნას დაბრუნებული არა უგვიანეს 3 აპრილისა.

ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა
და ბალეტის სახ. თეატრის
დირექტორის მოადგილე- [signature] /შ. ქუთათელაძე/

მწერალთა კავშირის თავმჯდომარემ ირაკლი აბაშიძემ თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის დირექტორის მოადგილის შოთა ქუთათელაძისაგან წერილი მიიღო:

თეატრისათვის დაებრუნებინათ ის ფარდა, რომელიც პოეტ გალაკტიონ ტაბიძეს საფლავში ჩააყოლეს!

შოთა ქუთათელაძე



ირაკლი აბაშიძე

იყო ცხრაას ორმოცდა

კვირგვინოსნები

ბონდო მძინარაშვილი
ჟურნალისტი

მთელი დედამიწა ერთ დიდ ჯუნგლებად გადაიქცა და ჯუნგლების კანონის მიხედვით ძლიერი გადარჩება! **წაიკითხეთ ქართული ზღაპრები, რამაც გადაგვარჩინა!**

„მარშალპრესი“

გიგლა ბარამიძე
„დემოკრატიული მოძრაობის“ გენერალური მდივანი

დასახურია ბაზრობები და კაზინოები. ფეხით გავიარე საბურთალოზე და ვაკეში და ჩემი თვალით ვნახე, რომ ყველა კაზინო მუშაობდა.

„ახალი თაობა“

ბექა ნაცვლიშვილი
პარლამენტარი

ქვეყანა სასწრაფოდ უნდა გადავიდეს საკუთარი პროდუქტის წარმოებაზე.

„რეზონანსი“

ზაალ ანჯაფარიძე
ანალიტიკოსი

ადამიანების ჯანმრთელობას არჩევნებს ვერ შევწირავთ. შეიძლება, არჩევნები გადაიდოს.

„რეზონანსი“

ირმა ინაშვილი
„პატრიოტთა ალიანსის“ ლიდერი

ვინც „ოცნებას“ უჭერს მხარს, უნდა ესმოდეს, რომ მომავალში მხარს უჭერს „ოცნების“ და ნაცმოძრაობის შესაძლო კოალიციურ მთავრობას.

„აიპრესი“

შურისძიება

მიცვალებული სახლში არ მიუსვენებიათ, ცხედარი ორი დღის მერე, 19 მარტის საღამოს, მაჩაბლის ქუჩაზე, მწერალთა სასახლეში მიასვენეს. ერთს უკითხავს, ნეტა, დაკრძალვაზე ხალხი თუ მოვაო? — გალაკტიონი ზღვა ხალხმა გააცილა, მთელმა საქართველომ, დაიკრძალა 1959 წლის 21 მარტს, შაბათ დღეს. *სხვათაშორის, 1959 წლის კალენდარი 2020 წლის კალენდრის ანალოგია — 21 მარტი მაშინაც შაბათი დღე იყო. გაზეთებში მცირე ნეკროლოგიც დაიბეჭდა,* ***პოეტი გალაკტიონ ტაბიძე გარდაიცვალაო.*** *ორი დღით ადრე გარდაიცვალა* ***შალვა დადიანი*** *— ქართულმა თუ რუსულმა პრესამ საგანგებოდ დაიტირა.*

გალაკტიონ ტაბიძის დაკრძალვის მერე ფრიად საინტერესო რამ მოხდა — სასაცილო, სატირალი რომ არ იყოს. მწერალთა კავშირის თავმჯდომარემ ირაკლი აბაშიძემ თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის დირექტორის მოადგილის შოთა ქუთათელაძისაგან წერილი მიიღო: თეატრისათვის დაებრუნებინათ ის ფარდა, რომელიც პოეტ გალაკტიონ ტაბიძეს საფლავში ჩააყოლეს. რომ არა საქართველოს ცეკას იმჟამინდელი პირველი მდივანი ვასილ მჟავანაძე, 2 კვირის დაკრძალული პოეტის საფლავს უთუოდ ამოთხრიდნენ, მიცვალებულს ფარდას ააცლიდნენ და კიდევ უფრო უარეს ამბავს ჩაიდენდნენ — მაყურებლის წინაშე ამ ფარდით გახსნიდნენ ბალეტის წარმოდგენას. ვასილ მჟავანაძის ქალიშვილი ნინა მჟავანაძე ამ ფაქტის შესახებ უფრო დეტალურად გვიამბობს:

— 1959 წლის მარტის ბოლოს საქართველოს მწერალთა კავშირის თავმჯდომარემ **ირაკლი აბაშიძემ** თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის დირექტორის მოადგილისაგან მოთხოვნის წერილი მიიღო, თეატრისათვის დაებრუნებინათ ის ფარდა, რომელიც მიცვალებულ გალაკტიონს ეფარა — უფრო სწორად, ორი კვირის დაკრძალულ გალაკტიონს.

— როგორ აღმოჩნდა ოპერის თეატრის ფარდა გალაკტიონის ცხედარზე?

— გადმოცემით ვიცი, რაღაც ღონისძიების გამო ეს ფარდა მწერალთა სასახლეში გალაკტიონის გარდაცვალებამდე ერთი დღით ადრე მიუტანიათ. ვინაიდან მიცვალებულს გაცვეთილი და ლანჩგახვრეტილი ფეხსაცმელი ეცვა — მოგეხსენებათ, გალაკტიონი მუდმივად ჩიოდა, პალტო და ფეხსაცმელი არ მაქვსო, პოეტმა **ქუქური გოგიაშვილმა** სადღაც შავი ხავერდის ნაჭერი აღმოაჩინა და მიცვალებულს გადააფარა. აი, ამის დაბრუნებას ითხოვდა **შოთა ქუთათელაძე.** თეატრს ეს ფარდა ევროპაში ჰქონია ნაყიდი.

— ქუთათელაძე საფლავის გათხრას ითხოვდა?

— წერდა: ფარდა 20 მარტს უნდა დაგებრუნებინათ, მწერალთა კავშირის საქმეთა მმართველ **იროდიონ ქავჟარაძეს** ბევრჯერ მივმართე, მაგრამ არ გვიბრუნებსო. ქუთათელაძეს ბოლო მიმართვა 31 მარტს დაუწერია, 3 აპრილს თეატრში სპექტაკლი გვაქვს, ბალეტი „მშვიდობისათვის“ უნდა წარმოვადგინოთ და ფარდა გვჭირდებაო. თავის წერილში ზუსტად ასე უწერია: **„აღნიშნული ფარდა ჩაუყოლებიათ საფლავში, რაც ყოვლად შეუძლებელია. ვინაიდან ის არ ეფარა მიცვალებულს შიგნით, არამედ ეფარა კუბოს ზემოდან, ამიტომ დასაშვებია ფარდის აღმოჩენა. გთხოვთ, მიიღოთ კონკრეტული ზომები, რათა ფარდა იქნეს დაბრუნებული არა უგვიანეს 3 აპრილისა“.**

— მიუხედავად მოთხოვნისა, პოეტის საფლავი გათხრას გადაურჩა...

— ირაკლი აბაშიძემ მამას ამ საკითხზე მიმართა. ცხადია, მამა გალაკტიონის საფლავის გათხრას არ დაუშვებდა. გალაკტიონი ორი კვირის დაკრძალული იყო, თან მთაწმინდაზე. **ირაკლი აბაშიძე გალაკტიონის გამო მამას წინაშე ერთხელ უკვე იყო უხერხულ მდგომარეობაში ჩავარდნილი, მეორედ ამას არ დაუშვებდა.**

— უფრო კონკრეტულად?

— გალაკტიონის გარდაცვალებამდე 5 წლით ადრე, 1954 წლის დეკემბერში, როცა მოსკოვში საბჭოთა მწერლების მეორე საკავშირო ყრილობა უნდა გამართულიყო, წასვლის წინ თბილისში მწერალთა საერთო კრება შედგა, აირჩიეს ასამდე დელეგატი. კრებას ესწრებოდნენ მთავრობის წარმომადგენლებიც. **ამ კრებაზე გალაკტიონ ტაბიძე არ მიუწვევიათ.** დელეგატების სია ვასილ მჟავანაძეს გაუგზავნეს. მეორე დღეს კი პირადად გამოეცხადნენ. მჟავანაძემ სიის ამოკითხვა დაიწყო, შუამდეც არ იყო მისული, უცებ გაჩუმდა და გაკვირვებულმა იკითხა, სად არის გალაკტიონი, ის რა, არ აირჩიეთ? დარბაზში სიჩუმე ჩამოვარდა. მჟავანაძემ ჯერ **ირაკლი აბაშიძეს** გახედა, მერე — **სერგი ჭილაიას.** როცა კითხვა გაიმეორა, **ალეკო შენგელაიამ** უთხრა: გალაკტიონისათვის სად ეცალათ, არც კი უხსენებიათო. დარბაზში თავშეკავებული სიცილი ამტყდარა. ზოგი თავდახრილი მჯდარა. **მწერლების სიას მჟავანაძემ საკუთარი ხელით მიაწერა გალაკტიონის სახელი და გვარი.** ასე გახდა ის 1954 წელს მწერალთა საკავშირო ყრილობის მონაწილე. არსებობს ამ ყრილობაზე გადაღებული ფოტოები, სადაც გალაკტიონი გაღიმებული სახითაა და აღფრთოვანებულიც კი.

— ვის უნდა წარმოედგინა ბალეტი „მშვიდობისათვის“, რომელიც საფლავიდან ამოღებული ფარდით უნდა გაეხსნათ?

— ეს იყო დიდი სამამულო ომის თემაზე შექმნილი ბალეტი „მშვიდობისათვის“, რომელიც 1953 წელს **დავით თორაძის** მუსიკის მიხედვით დადგმული ჰქონდა **ვახტანგ ჭაბუკიანს.**

— ვახტანგ ჭაბუკიანმა არ იცოდა, რომ ეს ფარდა მიცვალებულს უკვე საფლავში ჰქონდა ჩაყოლებული?

— არ ვიცი, შემონახულია მხოლოდ **შოთა ქუთათელაძის** მოთხოვნა ფარდის დაბრუნებაზე.

●

აუხსნელია და მისტიკური, რაც ამის შემდეგ მოხდა. **გაივლის 14 წელი და 1973 წლის 9 მაისს იწვება ოპერის თეატრი, მათ შორის, სრულიად ნადგურდება სერგო ქობულაძის მიერ 1961 წელს შექმნილი უნიკალური ფარდა, რომლის ანალოგის შექმნაც 2015 წელს ძლივს მოხერხდა.** თეატრში ხანძრის გამჩაღებლად მიიჩნევენ **ვახტანგ ჭაბუკიანს,** რასაც ეწირება მისი ავტორიტეტი. თეატრში ხანძრის გაჩენამდე, 1968 წლის 6 აპრილს, თვითმკვლელობით ასრულებს სიცოცხლეს — მრავალსართულიანი კორპუსის ფანჯრიდან ვარდება ვახტანგ ჭაბუკიანის 36 წლის დისშვილი **ეთერ ჭაბუკიანი.**

სამწუხარო ისტორიით გაგრძელდა **შოთა ქუთათელაძის** ცხოვრებაც — მართალია, 80 წლამდე იცოცხლა და თეატრის შემდეგ კონსერვატორიაში მუშაობდა, მაგრამ ისტორიას შემორჩა, არა როგორც ნიჭიერი მომღერალი, არამედ, როგორც იმ დროის მმართველ პირებთან დაახლოებული და დავალებების შემსრულებელი. **მისმა შვილიშვილმაც სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. შვილის ტრაგედიას გადაჰყვა შოთა ქუთათელაძის ქალიშვილიც...** როგორც ერთმა, 90 წელს გადაცილებულმა ოპერის ყოფილმა მომღერალმა მითხრა, ეს იყო ფარდის შურისძიება!

მოსკოვი. 1954 წელი. ირაკლი აბაშიძე, სერგეი მიხალკოვი და გალაკტიონი მწერალთა მე-2 საკავშირო ყრილობაზე



Пригласительный билет № 0632

Тов. Табидзе
Галактион Васильевич

Правление Союза советских писателей СССР приглашает Вас на прием в честь иностранных писателей — гостей Второго Всесоюзного съезда советских писателей

Прием состоится 26 декабря 1954 года в 8 часов вечера в Большом Кремлевском дворце

ГЕОРГИЕВСКИЙ ЗАЛ — Стол № 22

Проход через Спасские и Боровицкие ворота

ვასილ მჟავანაძე



სერგი ჭილაია

ნინა მჟავანაძე:

„მჟავანაძემ სიის ამოკითხვა დაიწყო, შუამდეც არ იყო მისული, უცებ გაჩუმდა და გაკვირვებულმა იკითხა, სად არის გალაკტიონი, ის რა, არ აირჩიეთ? დარბაზში სიჩუმე ჩამოვარდა. მჟავანაძემ ჯერ ირაკლი აბაშიძეს გახედა, მერე – სერგი ჭილაიას!“

ცხრამეტი წლის ტალახი

კვირგვინოსნები

ლევან ჩხარტიშვილი
ლეიბორისტული პარტიის წევრი

ბიძინა ივანიშვილის ვალია, რომ მას ჰქონდეს საჯარო გამოსვლები ამ კრიტიკულ სიტუაციაში, რადგან ის მმართველი პარტიის ლიდერია.

„ახალი თაობა“

მირიან მირიანაშვილი
„საქართველოს გადარჩენის მოძრაობის“ ლიდერი

ხელისუფლებამ პირბადეებით, დისტანციური სკანირების აპარატებითა და ჩიპიანი სამაჯურებით უზრუნველყოფის პრობლემა უნდა მოაგვაროს.

„ახალი თაობა“



ედუარდ ფილიპი
საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი

ბაზრები და კვების ობიექტები, აფთიაქები, ბენზინგასამართი სადგურები, ბანკები, გაზეთებისა და თამბაქოს მაღაზიები დარჩება ღია.

„ახალი თაობა“

მამუკა მდინარაძე
საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი

ბიძინა ივანიშვილი ხან პარტიის ოფისშია და ხან დისტანციური კომუნიკაცია გვაქვს.

„ახალი თაობა“

თენგიზ დიხამინჯია
უზენაესი საბჭოს დეპუტატი

ხელისუფლებამ ამ კრიზისის დროს ხალხი ბანკებს მიუგდო საჯიჯგნად.

„ახალი თაობა“

ბოლოთქმა

ფიცრის ღობეზე წარწერა — **„მზის სიზმარია“** თავის თავში გულისხმობს მუდმივ შეგონებასაც: **„მემენტო მორი“ — „გახსოვდეს სიკვდილი“.** ამიტომ, ფრთხილად, კლასიკოსებთან, ფრთხილად, ცხოვრებასთან, გარეთ ისევ **„ცხრაას ორმოცდაცხრამეტი წლის ტალახია...“**

მოამზადა
ქეთევან ხამიცაშვილმა

«მთავარი არხის» ტელე-ბორდელლელებო,

იცოდეთ, საკუთარ განაჩენს აწერთ ხელს!

სანაცეთი კორონავირუსს ტაშს უკრავს!

ღმერთმანი, ნამდვილად არ მინდოდა, რაიმე ნეგატიური დამეწერა, მაგრამ გვარამიას ტელებორდელის მორიგ სატანისტურ ტელეპროსტიტუციას და მასზე ტვინით ავადმყოფი ნაცხროვის ღლიცინს აუცილებლად უნდა ვუპასუხო — საქმე ხომ ამ სატანისტების მხრიდან ეკლესიასთან მიზანმიმართულ ბრძოლას ეხება!

კორონავირუსიადის გამო 17 მარტს პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით სამების საკათედრო ტაძრიდან რამდენიმე მანქანით დაძრულმა მღვდელმსახურებმა თბილისის ქუჩებს ნაკურთხი წყალი აპკურეს! ერთადერთი ტელეარხი, რომელმაც ამაზე ამაზრზენი რეაქცია გამოხატა, **გვარამიას ნაცტელებორდელი „მთავარი არხი“** იყო! **„სასულიერო პირებმა თბილისის ქუჩები „ჯიპებიდან“ აკურთხეს!“** — აი, ასე გაშუქდა ეს მართლაც ღვთისნიერი საქმე, რასაც სრულიად საქართველო იმედითა და კმაყოფილებით შეხვდა! დიახ, იმ თოვლ-ჭყაპსა და სიცივეში პატრიარქის კურთხევით მღვდლებმა საათების განმავლობაში თბილისის ქუჩები ღვთისმშობლის ხატებით მოიარეს, სააკაშვილის შხამით გასიებულმა „მთავარმა არხმა“ კი „ჯიპებზე“ იღლიცინა და გესლი ანთხია!

თქვე ღორისშვილებო, აბა, მღვდლებს ურმებიდან უნდა ეკურთხებინათ თბილისის ქუჩები?! მითუმეტეს, რომ ეს სპეციფიკური მანქანა, როგორც გაირკვა, სპორტკლუბის წევრი მრევლისა იყო, მამაოებს დროებით რომ მიახმარეს!

„მთავარ არხს“ „ჯიპები“ რომ მოელანდა, ის რატომ არ უჩვენა ხალხს, მღვდლები მონგრეული სატვირთო მანქანიდანაც როგორ აკურთხებდნენ წმინდა წყლით ქალაქის ქუჩებს?! **ამის ჩვენება არ აწყობდათ, რადგან „ჯიპიანი მღვდლების კარტინკა“ გაუფუჭდებოდათ!**

ეს არის მიზანმიმართული ბრძოლა ეკლესიასთან, რომელიც ცდილობს, ამ მართლაცდა ჟამიანობისას, ხალხს რწმენა შთაუნერგოს და გაუძლიეროს!

ეს სატანისტური ნაცბანდა კი მიზანმიმართულად ებრძვის ეკლესიას და ისედაც დაზაფრულ ხალხში რწმენის გაძლიერებას!

აი, ბატონო, ფაქტები:

„სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრობის აკრძალვასთან ერთად, ჯობდა, ეკლესიებში შეკრებებიც აგეკრძალათ. სახელმწიფოს აღარ უნდა ერიდებოდეს საპატრიარქოსი, ღიად და კატეგორიულად უნდა მოუწოდოს ეკლესიებში მსახურების დროებით შეჩერება!“ — ეს თქვა სიტყვასიტყვით **ნიკანორ მელიამ,** რომელიც უბრალო ნაცი კი არ არის, ამ ბანდის ერთ-ერთი ლიდერი და პოლიტსაბჭოს ხელმძღვანელია!

ანუ ნაცბანდა, რომელიც ღიად მხარს უჭერს თბილისში გეი-პარადის ჩატარებას, ასევე ღიად მოითხოვს ეკლესიების დახურვას!

სავსებით ნათელია:

ნაცები რომ იყვნენ ხელისუფლებაში,

ნაცბანდა, რომელიც ღიად მხარს უჭერს თბილისში გეი-პარადის ჩატარებას, ასევე ღიად მოითხოვს ეკლესიების დახურვას!

სასულიერო პირებმა თბილისის ქუჩები ჯიპებიდან აკურთხეს

სპეცრაზმებით გამოყრიდნენ ღვთისმსახურებს ამბიონებიდან და დიდ კლიტეებსაც დაადებდნენ ეკლესიებს!

ახლა, მოდით, ვნახოთ, რას ფიქრობს ნაცქათამი **ნიკუშა გვარამია:**

„ახლა ჩამოქროლვისას ვნახე, რომ ჩემზე წერენ, ეკლესიების დახურვას ითხოვსო... მე ეკლესიების დახურვას კი არა, დროებით დაკეტვას ვითხოვ, რომ იქიდან ადამიანები სიკვდილმისჯილები არ გამოვიდნენ!“

ანუ გვარამია, უბრალოდ, გველურად კი არ აშინებს მორწმუნეებს, მას პატრიარქი და სამღვდელოება, არც მეტი, არც ნაკლები, ჯალათებად გამოჰყავს, თურმე, სიკვდილი რომ მიუსაჯეს მრევლს!

დაბოლოს, ბოკერიას ავადმყოფი მეუღლის აღიარებით ჩვენებასაც გავეცნოთ, რომელიც **თამარ ჩერგოლეიშვილმა** ფეისბუქში პოლემიკისას გადმოაფრქვია:

„კორონამ ვერანაირი (ანტისამთავრობო პროტესტების — გ.გ.) **გეგმა ვერ ჩამოგვამხო! პირიქით — დაზარალებული ეკონომიკა ოპოზიციას აწყობს — გონება დაძაბეთ!“**

გასაგებია, რომ ნაცსატანისტებს, როგორც ეშმაკს — ჯვარი, ისე სძულთ ეკლესია და პატრიარქი, მაგრამ აქ მთავარი ის არის, რომ მათი ფიურერის სააკაშვილის მსგავსად, ამ ცხოველებს პირდაპირ ოცნებად აქვთ, რომ კორონავირუსმა იტალიასავით წალეკოს საქართველო და მერე ხალხი მთავრობას აუბუნტდეს და ის **ავადმყოფი სურენა** ჩამოიყვანონ თეთრ ცხენზე ამხედრებული!

მაგრამ ბოღმით გასიებული ერთუჯრედიანი ნაცები იმას კი ვერ ხვდებიან, რომ ხალხი თვალნათლივ ხედავს მათ სატანისტურ ზრახვებს!

ეს ტვინით და სულით ავადმყოფები ვერც იმას აცნობიერებენ, რომ ვირუსი, პირველ რიგში, ოჯახებიანად სწორედ მათ — სატანის ნაბიჭვრებს მოსრავს!

ღმერთო, საქართველო და ქართველი ხალხი დაიფარე, თორემ ამათი დამტირებლის დედაც!

გიორგი გიგაური

კვირგვინოსნები

თამარ ჩერგოლეიშვილი
„ტაბულას“ რედაქტორი



კორონას უცნაური ეფექტი: მეგობრის დედის გასვენებაში ვარ და ერთმანეთს ვუღიმით — ასე გამოვხატავთ უხერხულობას, რომ ერთმანეთს ვერ ვუახლოვდებით. **გაღიმებული გასვენებები იქნება.**

„ალია“

ფრანკ გროსველდი
უჯრედული ბიოლოგიის პროფესორი

უკვე მოხუცი ვარ, რომ მაგიდაზე ავიდე და ვიხტუნაო — **ეს გახლავთ პირველი ანტისხეული, რომელიც ინფექციას ბლოკავს. მსგავსის აღმოჩენა ძალიან იშვიათია.** ჩვენ ახლა ვცდილობთ, მოვძებნოთ ფარმაცევტული კომპანია, რომელიც ამ ანტისხეულის ფართომასშტაბიანი პრეპარატის სახით წარმოებას შეძლებს.

„ახალი თაობა“

მამუკა გამყრელიძე
პოლიტიკოსი

თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, რამდენად მძიმე იყო ეს ყველაფერი უგულავასთვის, რამხელა პირად შეურაცხყოფას გრძნობს იმით, რომ უწევს თხოვნა სალომე ზურაბიშვილისთვის, რომ შეიწყალოს. მე გიგის ადგილზე თავი რომ დავაყენე, მოვკვდი, რა!

„ახალი თაობა“

მამა ბასილ მკალავიშვილი
გლდანის ივერიის ყოვლადწმინდა ღმრთისმშობლის ეკლესიის წინამძღვარი

მთელმა სამყარომ რომ შეწყვიტოს ლოცვა, ჩვენ მართლმადიდებლურ დოგმატებს აღვასრულებთ, ჩვენ ღვთის შვილები, ღვთის მონები და ერთგულნი დავრჩებით.

კორონავირუსისგან თავდასაცავად ხშირად უნდა ვაკმიოთ საკმეველი. მისი სურნელება ყოველგვარ ბაცილას კლავს.

გადავრჩებით, თუ კოვზებით და ჭიქებით არ ვივლით ეკლესიებში და რწმენით შევევედრებით უფალს ხსნას და გადარჩენას.

შევეკითხები **ბიძინა ივანიშვილს, გიორგი გახარიას, არჩილ თალაკვაძეს, ირაკლი კობახიძეს, მამუკა მდინარაძეს, გია ვოლსკის,** ვენდოთ თქვენ მიერ წარმოთქმულ იმედისმომცემ სიტყვებს? — **ნუთუ ხელისუფლება მკვლელებმა, კრიმინალებმა, ანტიქრისტეებმა უნდა გადაიბარონ?**

„საერთო გაზეთი“

„ასავალ-დასავალი“ პუტინის პუტანა სააკაშვილსა და მის ნაცხროვას ებრძოდა, ებრძვის და მომავალშიც შეებრძოლება!

ნაცსექტამ, რომელსაც კარგა ხანია, აღარ უხსენებია „ასავალ-დასავალი“, როგორც ჩანს, მოიწყინა და, მაზოხისტური ქავილების დასაამებლად ამჯერად ნიკუტა გვარამია შემოგვახტუნა.

ნიკუტა „ასავალ-დასავალს“ შეახტა!

გვარამიამ „მთავარი არხის“ ბოლო „კვირის აქცენტებში“ კორონავირუსზე ლაქლაქისას ქებათა ქება აღუვლინა ლუგარის ლაბორატორიას და იქვე კრემლი და „საქართველოში მოქმედი რუსული ძალები“ გაიხსენა ირონიული ღიმილით — ესენი რუსული ფულით ებრძოდნენ ამ ჩვენს ლუგარის ლაბორატორიასო! ნიკუტას ჩამონათვალში **„ობიექტივი“, „საქინფორმი“ და „ასავალ-დასავალი“** მოხვდნენ, ის კი არადა, თქვენი მონა-მორჩილი რატომღაც სწორედ „საქინფორმელად“ წარმადგინეს, მიუხედავად იმისა, რომ ამ მედიასაშუალებასთან არასდროს არანაირი შეხება არ მქონია!

მარტივად გასაგები მიზეზების გამო, „ობიექტივისა“ და „საქინფორმის“ სახელით მე ვერ ვილაპარაკებ და მხოლოდ „ასავალ-დასავალის“ „რუსულ დაფინანსებაზე“ მოგახსენებთ! რა თქმა უნდა, ისიც მარტივად შეიძლება თქმულიყო — ნიკუტ, მაშ, მტყუვნის მკვდარი და ცოცხალიო, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ გვარამიას თავისი დედ-მამის საფლავზე თავისი ძაღლი ჰყავს დასაფლავებული, ეს „დაგინებაც“ აზრს კარგავს!

„ასავალ-დასავალს“ არასოდეს არც რუსული ფული მიუღია და არც ქართული სახელისუფლებო! ამისი ერთი ფაქტიც რომ არსებობდეს ბუნებაში, ხომ წარმოგიდგენიათ, რა საგანგებო ბრიფინგებს მოაწყობდა წივილ-კივილით ჯერ „პრეზიდენტი“ სააკაშვილი და ამჟამად „პოლიტდევნილი“ მიხეილო!

და ის, რომ „ასავალ-დასავალში“ იბეჭდებოდა და იბეჭდება **ანტისოროსულ-ანტილიბერასტული პუბლიკაციები,** ეს სულაც არ ნიშნავს ჩვენს პრორუსულობას! ისევე, როგორც არც ტრამპის ქება ნიშნავს „ასავალ-დასავალის“ პროამერიკულობას!

დიახ, **ქათმისტვინა და, საერთოდაც, ქათამო,** აიღე „ასავალ-დასავალის“ თუნდაც ამ წლის ნომრების არქივი და ნახავ, რამდენი საქებარი სტატია და პუბლიკაცია მაქვს თუნდაც პირადად მე, გიორგი გიგაურს, პრეზიდენტ ტრამპის, ვიცე-პრეზიდენტ პენსის, პენტაგონის შეფ პომპეოსა და ამერიკის ახალი ელჩის კელი დეგნანისადმი! ანუ ამათი ქებისთვის მაფინანსებს მე და ჩემს გაზეთს კრემლი?!

> **რა თქმა უნდა, ისიც მარტივად შეიძლება თქმულიყო — ნიკუტ, მაშ, მტყუვნის მკვდარი და ცოცხალიო, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ გვარამიას თავისი დედ-მამის საფლავზე თავისი ძაღლი ჰყავს დასაფლავებული, ეს „დაგინებაც“ აზრს კარგავს!**

ვირეშმაკული გეგმით, გვარამიამ შემთხვევით როდი ახსენა ლუგარის ლაბორატორია, მასთან მებრძოლი კრემლი და „რუსული ფულით დაქირავებული“ „ასავალ-დასავალი“! მან ეს მიხეილ სააკაშვილის გმირის მანტიით შესამოსად გააკეთა, იმავე გადაცემაში რომ ჩართო უკრაინიდან პირდაპირ ეთერში — **აი, ლიდერი, რომლის ტიტანური ძალისხმევითაც ჩვენ დღეს გვაქვს ლუგარის ლაბორატორიაო!**

სააკაშვილმაც, გაფხორილმა დაიქადნა — **სენატორ ლუგარს პირადად მე ვაკისრებინე თბილისში მისი სახელობის ლაბორატორიის გახსნაო!** არადა, თანამედროვე ტექნოლოგიის ბიოლოგიური ლაბორატორიის საქართველოში გახსნა ჯერ კიდევ შევარდნაძის დროს ხელმოწერილი ქართულ-ამერიკული ხელშეკრულებებით იყო განპირობებული!

ეს დაახლოებით იმ იაფფასიან პროპაგანდისტულ ვირეშმაკობას ჰგავს, საქართველოდან რუსული ბაზები მიშამ გაიყვანაო! საქართველოდან რუსული ბაზები 1999 წლის სტამბოლის ეუთო-ს სამიტზე კლინტონის, ელცინისა და შევარდნაძის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტის საფუძველზე გაიყვანეს, სააკაშვილმა კი ეს ბაზები 2008 წლის აგვისტოს ომით წარმოუდგენელი მასშტაბებით შემოაბრუნა და გაამრავლა!

„ასავალ-დასავალი“ წლების მანძილზე შიშველი ხელებით ებრძოდა სწორედ კრემლის ოცნებების აღმსრულებელ სააკაშვილსა და მის ანტიქართულ რეჟიმს, რომელმაც პუტინის რუსეთს ლანგრით არამხოლოდ ძირძველი ქართული მიწები, არამედ ლამის მთელი სტრატეგიული ობიექტებიც მიართვა!

და, საერთოდ, ეს რომელი გვარამია ითვლის ვინმეს ჯიბეში ფულს და მითუმეტეს, „რუსულ ფულს“?!

ეს ხომ ის გვარამიაა, რომელსაც პროკურატურა „რუსთავი-2“-ის გენდირობის დროს ჩადენილი 7 მილიონის მაქინაციებს ედავება?! **ეს ხომ ის გვარამიაა,** რომელმაც ბიუჯეტის გვერდის ავლით ნახევარმილიონიანი „პორშე“ ამოიდო ქათმის საჯდომქვეშ?!

და ვის რუსულ ფულზე კაკანებს გვარამია, რომლის „რუსთავი-2“-ის საკონტროლო პაკეტი მოსკოველ მილიონერ ნიკა კობას ძე ნაყოფიას ეკუთვნოდა?! თუ რუსული სპეცსამსახურები ისეთი დებილები არიან, არ იცოდნენ, როგორ აფინანსებდა მათ ქვეყანაში ნაშოვნი ფულით **ნაყოფიების კლანი** „ანტირუსულ ტელევიზიას“ საქართველოში?!

თუ ეს კობა ნაყოფია სააკაშვილმა იმიტომაც არ დანიშნა ნაცმოძრაობის აღმასრულებელ მდივნად, რომ რუსეთში არსებული ბიზნესებიდან არ დაეფინანსებინა პარტია?! და კრემლში საცოდავებმა არ იციან, რომ სააკაშვილის „ანტირუსულ პარტიას“ მათი მოქალაქე, მილიონერი ნაყოფია აფინანსებს?!

აი, ასეთი პოლიტპუტანა სააკაშვილისა და მისი პოლიტბორდელი პარტიის აპოლოგეტია ნიკუტა!

აი, ამაზეა ნათქვამი — ყველამ თავის ბოზ მამიდა მიშას მოუაროსო!

მოკლედ, სანამ ნიკუტა კიდევ ერთხელ გაიფიქრებს ტელეანძიდან „ასავალ-დასავალისაკენ“ გამოქანებას, გაიხსენოს, ეს მცდელობა როგორ დასრულდა!

როცა კვერცხის დადება არ შეგიძლია, რას კაკანებ, შე მართლა ქათამო?!

გიორგი გიგაური

კვირგვინოსნები

დემურ გიორხელიძე
ეკონომიკის ექსპერტი



საქართველო ეკონომიკურად იზარალებს. ზარალი იქნება იმ მოვლენების ადეკვატური, რომლებიც განვითარდება მსოფლიოში. ნიუიორკისა და ლონდონის საფონდო ბირჟები ჩამოიქცა. ევროპის საფონდო ბირჟები 12-16 პროცენტით ჩამოიშალა. ევროკავშირის ქვეყნებიდან პირველმა ესტონეთმა განაცხადა, რომ ეკონომიკურ კრიზისშია.

მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ეკონომიკური ზარალი ახლა დასათვლელი არ არის. ეს მერე ვითვალოთ.

„ახალი თაობა“

ვახტანგ მაისაია
ექსპერტი სამხედრო-პოლიტიკურ საკითხებში

ჩინეთში ჩემს მეგობრებს ვესაუბრე. იქ პანიკა, ფაქტობრივად, დასრულებულია. ჩინეთი უკვე გადადის ნორმალური განვითარების პარამეტრებზე. ისინი სამუშაო პირობებს უბრუნდებიან.

კორონავირუსმა შექმნა ახალი გეოპოლიტიკური რეალობა და მსოფლიო გლობალიზაციის დასასრულისკენ მიექანება.

„ახალი თაობა“

გია ნოდია
პოლიტოლოგი



სახიფათოა, რომ ნახევრად ავტორიტარულ ქვეყანაში ოპოზიცია იქით ითხოვდეს საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას, რაც ნიშნავს ლეგალიზებულ დიქტატურას ან მის ელემენტებს მაინც. მთავრობამ რომ ასეთი რამე მოინდომოს, ჩვენ უნდა ვუწევდეთ წინააღმდეგობას. **კრიზისების მართვა აუცილებლად არ მოითხოვს საგანგებო მდგომარეობას.**

„აიპრესი“

ნიკა შენგელია
ფინანსისტი

ლარის გაუფასურებასაც აქვს თავისი საზღვრები და მაქსიმუმი სანამდეც შეიძლება ახლა მოხდეს დაცემა, 3.40-ია. ეს არის ზედა ზღვარი, თუმცა, ეს არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად მივა აქამდე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა გააკეთა განცხადება, რომ აუცილებლად დაეხმარება პარტნიორ ქვეყნებს და ამან გააჩინა იმედი.

ეკონომიკა იმ მასშტაბის ზიანს მიიღებს, რომ 3-4 წელი შოკიდან ვერ გამოვა.

„რეზონანსი“

რა წერილს უგზავნის პროფესორი

იგორ კვესელავა:

1991 წელს ჯორჯ ბუშის ნაცვლად ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი რომ ყოფილიყო, ზვიად გამსახურდიას ხელს ვერავინ ახლებდა!



ცნობილი ქართველი ანალიტიკოსი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი იგორ კვესელავა საქართველოსა და დანარჩენ მსოფლიოში შექმნილ ურთულეს საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ვითარებას მიმოიხილავს და ამერიკის პრეზიდენტს საგანგებო წერილით მიმართავს! მეცნიერის თქმით, ბატონმა ტრამპმა აუცილებლად უნდა იცოდეს იმ ამერიკული ორგანიზაციების შესახებ, რომლებიც საშინელ პოლიტიკურ კორუფციაში არიან ჩაბმული და საქართველოს მოსახლეობის თვალში შეერთებული შტატების ავტორიტეტს ანადგურებენ:

— როგორც კი ამერიკის პრეზიდენტი გახდა, დონალდ ტრამპს არჩევნებში გამარჯვება საქართველოდან გაგზავნილი საგანგებო წერილით ერთ-ერთმა პირველმა მივულოცე და ქართველი მეცნიერების სახელით ჩემი პატივისცემა დავუდასტურე. ტრამპის ადმინისტრაციიდან საპასუხოდ გამომიგზავნეს მადლობის წერილი და გამოთქვეს სურვილი თანამშრომლობის გაგრძელების შესახებ. ამის შემდეგ ჩვენ შორის მიწერ-მოწერა გაგრძელდა...

— ბატონო იგორ, მაინც რას გწერდნენ ტრამპის ადმინისტრაციიდან?

— ამერიკელებს აინტერესებდათ ჩემი მოსაზრება პრეზიდენტ ტრამპის პოლიტიკური კურსის შესახებ. ამ მიზნით მათ გამომიგზავნეს დაახლოებით 200-გვერდიანი დეტალური ანგარიში ამერიკის პრეზიდენტის სამომავლო გეგმებზე... ერთ-ერთ წერილში ამერიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციას შევთავაზე, საქართველოში შექმნილიყო ტრამპის მხარდამჭერთა კლუბი ან ასოციაცია. ამ წინადადებამ ამერიკელები ძალიან დააინტერესა. მათ მიმანიშნეს, რომ კარგი იქნებოდა, თუ ეს იდეა საქართველოს გარდა სხვა ქვეყნებშიც პოვებდა განხორციელებას.

— რატომ შეწყდა თქვენსა და ტრამპის ადმინისტრაციას შორის მიმოწერა?

— ამის მთავარი მიზეზი გახლდათ ამერიკის შეერთებული შტატების მაშინდელი ელჩი საქართველოში **იან კელი და მისი უცხვირპირო პოლიტიკა.** იან კელი არ იყო პრეზიდენტ ტრამპის მხარდამჭერი, ის ჰილარი კლინტონის გულშემატკივარი და ნაცმოძრაობის ფანი გახლდათ, რის გამოც მასთან ურთიერთობა დამეძაბა და ტრამპის ადმინისტრაციასთან მიმოწერაც შეწყდა. აი, ახლა, როცა ტრამპის ადმინისტრაციამ საქართველოში თავისი ელჩი გამოგზავნა, ვაპირებ, აღვადგინო ეს ურთიერთობა და ამერიკის პრეზიდენტს ვრცელი და საგანგებო წერილი გავუგზავნო!

— მაინც რა უნდა მისწეროთ ამერიკის პრეზიდენტს?

— მინდა, საქართველოს მოსახლეობამ იცოდეს, რომ შევარდნაძის ხელისუფლების დროს, 1992 წლიდან 2002 წლამდე, ამერიკიდან საქართველოში მხოლოდ გრანტის სახით შემოსულია **10 მილიარდი დოლარი,** ხოლო 2002 წლის შემდეგ მხოლოდ გრანტებისა და დახმარებების სახით გადმორიცხულია **40 მილიარდი დოლარი.** აქ ტრანშები არ იგულისხმება...

— ანუ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ამერიკელებმა 50 მილიარდზე მეტი გვაჩუქეს?

— დიახ, უზარმაზარი თანხა მოგვცეს, რომელსაც საქართველო უნდა აეყვავებინა, მაგრამ რა დღეშიც ვართ, ვხედავთ. **ეს თანხა სინამდვილეში მოხმარდა არა საქართველოს ეკონომიკის აყვავებას, არამედ ზნეობრივი, კულტურული და რელიგიური ფასეულობების ჩამოშლას.** ამ უზარმაზარმა თანხამ საქართველოში რამდენიმე ათეული ქართველი მილიონერი წარმოშვა, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის ეროვნული თვითმყოფადობის, ტრადიციების, ეკლესიისა და ფასეულობების დაუძინებელი მტრები არიან! ასე და ამგვარად, **ეს უზარმაზარი მატერიალური სიკეთე დაიხარჯა ნაცმოძრაობის ლიდერების, იდეოლოგებისა და მათი აქტივისტების გასამდიდრებლად.** სწორედ ამ მილიარდებმა წარმოშვეს გიგა ბოკერია და ბოკერიზმი, როგორც მტრული დამოკიდებულება საკუთარი ქვეყნისადმი, რომელიც მხარდაჭერილია უცხო ქვეყნის ან პოლიტიკური ჯგუფის მიერ და თავის თავში გულისხმობს უცხო ძალებისადმი მონურ მორჩილებას.

— ამ ყველაფერს პრეზიდენტ ტრამპს მისწერთ?

— დიახ, რასაკვირველია! პრეზიდენტ ტრამპს ასევე მივწერ და ვამცნობ, რომ ამერიკული პოლიტიკური თუ ნახევრად სექტანტური ჯგუფები, რომლებიც საქართველოში ამოდენა თანხებს აგზავნიდნენ, თავიანთ ქართველ პარტნიორებს, დიდი ალბათობით, წილში უსხდნენ და მათ შორის ნამდვილი აღებ-მიცემობა იყო გაჩაღებული, რაც, სავარაუდოდ, დღესაც გრძელდება.

ამერიკის პრეზიდენტმა უნდა იცოდეს, რომ, როცა ამერიკიდან საქართველოში, მაგალითად, 10-მილიონიან გრანტს აგზავნიან, დიდი ალბათობით, აქედან 5 მილიონი ისევ ამერიკაში უბრუნდება თანხის გამომგზავნს, რომელიც ქართველ აფერისტებთან გახლავთ შეკრული!

პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციამ ეს ყველაფერი უნდა გამოიძიოს და ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობაში წლობით დაგროვებული სიბინძურე, რომელსაც ორივე მხარეს მდგარი ბინძური ადამიანები ქმნიან, გააუვნებელყოს!

— თქვენ იმედი გაქვთ, რომ პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაცია ამას შეძლებს?

— არათუ იმედი მაქვს, არამედ დარწმუნებულიც ვარ, რომ ეს აუცილებლად მოხდება! ამის თქმის საფუძველს მაძლევს ის, რაც უკვე საქართველოში დაიწყო და **რაშიც „ასავალ-დასავალმა“ ლომის წილი შეიტანა.** საქმე ეხება „ენდიაის“ დირექტორის, **ქალბატონი ლორა ტორნტონის** აქედან გაგდებას და თუ არ ვცდები, შვედეთში გადაგდებას. ქალბატონი ლორა ტორნტონი, რომელიც ყალბ კვლევებს ატარებდა და საქართველოს პოლიტიკურ პროცესებზე ცეცხლზე ნავთსასხამდა, ქართულ პრესასა და საზოგადოებაში ატეხილი განგაშის შემდეგ, ჩემი ინფორმაციით, პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციიდან შეამოწმეს და საქართველოდან გააგდეს! **ტორნტონი, რომელიც საქართ-**

„ქალბატონი ლორა ტორნტონი, ჩემი ინფორმაციით, პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციიდან შეამოწმეს და საქართველოდან გააგდეს!“

კვირგვინოსნები

თენგიზ ფხალაძე
ექსპერტი

ეს მძიმე პერიოდი არ შეიძლება, ვინმემ გამოიყენოს ბიზნესში გაათმაგებული მოგების მისაღებად. **უნდა ვაჩვენოთ, რომ ერთმანეთის გვერდით დგომა შეგვიძლია არა მხოლოდ სუფრასთან სადღეგრძელოებით, არამედ მაშინაც, როდესაც მართლა გვიჭირს.**

„კვირის პალიტრა“

გია ხუხაშვილი
ექსპერტი



მთავარია, მთავრობამ მომავალშიც ისე გაართვას თავი ყველა პრობლემას, როგორც ახლა ახერხებს — პანიკისა და ისტერიკის გარეშე, საზოგადოებასთან ერთად გააგრძელოს საქმიანობა და არცერთ უწყებას არ მისცეს მოდუნების საშუალება. **ცოტა მიჭირს ამის თქმა, მაგრამ კმაყოფილი ვარ სახელმწიფო უწყებების დღევანდელი მუშაობით.**

„კვირის პალიტრა“

გოგი თოფაძე
კინორეჟისორი

ჩემს ცხოვრებაში პირველად დამეწყო შემოქმედებითი დეპრესია, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ღვთის შეწევნით გადავრჩებით. დღეს პოლიტიკის დრო აღარ არის, ყველა უნდა გავერთიანდეთ და დავამარცხოთ ეს სენი. **როგორ წარმოვიდგენდი, რომ ქალაქში საპნით ვივლიდი. იტალიურ ეზოს თუ დავინახავ, სადაც ჯერ კიდევ არის შემორჩენილი წყლის ონკანი, გავრბივარ და ხელებს ვიბან.**

„რეზონანსი“

გუბაზ სანიკიძე
პოლიტიკოსი

მთელი ოპოზიცია ავიღოთ ჩემი ჩათვლით, რომელია ბიძინა ივანიშვილის გამშვები?! ერთად რომ დაალაგო ყველა, არცერთის არ ეშინია. **ბიძინას ეშინია ორი რამის — ამერიკელების და მიხეილ სააკაშვილის. მეტი არავის! ეს ყველამ კარგად დაიმახსოვროს!**

მიხეილ სააკაშვილი არის ადამიანი, რომელსაც აქვს უნარი, გაუშვას ბიძინა ივანიშვილი ხელისუფლებიდან.

„ალია“

იგორ კვესელავა პრეზიდენტ ტრამპს?

ველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ წლების განმავლობაში საქმიანობდა, როგორც ამერიკის სახელმწიფოს, ისე ქართული ოპოზიციის მიერ ფინანსდებოდა! ასეთი ორგანიზაციები საქართველოში სხვაც არსებობს და სასიხარულოა ის არის, რომ ტრამპის ადმინისტრაციამ ამ ორგანიზაციების საქმიანობის შესწავლა და შემოწმება დაიწყო. გაგდების წინ ბოკერიას დაჯგუფებამ ლორა ტორნტონს რესტორანში დიდი ტაშ-ფანდური გაუმართა და ისე გააცილა. ცხადია, ეს ფაქტიც ნათლად ადასტურებს, თუ ვის ინტერესებს გამოხატავდა სინამდვილეში ამერიკული „ენდიაის“ დირექტორი. სწორედ ასე დაემართება ყველას, ვინც საქართველო-ამერიკის ურთიერთობებში კორუფციას პირდაპირი თუ პოლიტიკური ფორმით შემოიტანს და **დავით ბაქრაძისა და მისი მსგავსი პოლიტიკური მიცვალებულების** ხელოვნურად გაცოცხლებას შეეცდება!

— მაინც რა მექანიზმით იყოფდნენ ქართველი და ამერიკელი თაღლითები ამერიკის სახელმწიფოს მიერ ქართველი ხალხისთვის გამოგზავნილ მილიარდებს?

— ამ თაღლითების ურთიერთობაში არსებობს ფულის შოვნის სამი მეთოდი — ქართული გზა, ამერიკული გზა და ქართულ-ამერიკული გზა! ხაზგასმით ვაცხადებ, რომ ამერიკელი თაღლითები, რომლებიც ქართველ თაღლითებთან ერთად „ატკატებზე“ მუშაობენ, ამ საქმეში უცხოს არავითარ შემთხვევაში არ გაიკარებენ! მათ აქვთ ერთი ცნობილი ფრაზა, მაგიური გამოთქმა — **„ჩვენიანი!“** ანუ, თუ **„იმათიანი“** არ ხარ, გამორიცხულია, შენთან საქმეს არ დაიჭერენ და, მითუმეტეს, ფულს არ გაღირსებენ! ისინი ფულს ინაწილებენ სანდო ხალხთან ერთად და ამ საქმეში უცხოს არავითარ შემთხვევაში არ შემოიყვანენ. ეს წლობით გამოცდილი და განმტკიცებული ურთიერთობებია...

— ლორა ტორნტონი ერთია, მაგრამ ამერიკის პოლიტიკური რეალობა იცნობს ლობიზმსაც, რომელიც სხვა არაფერია, თუ არა ნებადართული მექრთამეობა!

— დიახ, სამწუხაროდ, ასეა და **ამერიკელი კონგრესმენების, სენატორებისა თუ სხვა გავლენიანი პირების თითოეული განცხადება, წერილი თუ სხვა სახის პოლიტიკური აქტივობა ფული ღირს.** გეთანხმებით, რომ ეს დაკანონებული მექრთამეობაა, რომელსაც თავისი წესები აქვს. მაგალითად, როცა რომელიმე კონგრესმენი ან სენატორი საქართველოს ხელისუფლებას აკრიტიკებს და ამაში ფულია გადახდილი, ტექსტი, რომელსაც ის წარმოთქვამს, თავიდან ბოლომდე დაწერილია დამკვეთის, მაგალითად, ბოკერიას ან ნაციონალური მოძრაობის სხვა დაჯგუფების მიერ! თანხები, სულ მცირე, იწყება 10 ათასი დოლარიდან და აღწევს ასეულ ათასებსა და მილიონებსაც კი. აი, სულ ეს არის ლობიზმი — დაკანონებული მექრთამეობა!

გარდა ამისა, ამერიკული პოლიტიკა იცნობს **„ძაღლისშვილობის ინსტიტუტსაც“**... მოგეხსენებათ, 1939 წელს ამერიკის დიდმა პრეზიდენტმა ფრანკლინ რუზველტმა ნიკარაგუის მაშინდელ დიქტატორზე, მანიაკ ანასტასიო სომოსა გარსიაზე თქვა — **„სომოსა შესაძლოა, ძაღლიშვილია, მაგრამ ის ჩვენი ძაღლისშვილია!“** ასე რომ, ლობიზმი, „ძაღლისშვილობის ინსტიტუტი“ და კიდევ სხვა რამეები, რაც ამერიკის პოლიტიკის განუყოფელი ნაწილია და დემოკრატიასთან საერთო არაფერი აქვს, ჩვენთვის უნდა იყოს მიუღებელი, მაგრამ საქართველომ ამერიკის დღევანდელ პრეზიდენტს უნდა დაუფასოს ის, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის ამერიკის არცერთ სხვა პრეზიდენტს არ გაუკეთებია!

— რას გულისხმობთ?

— მოგეხსენებათ, როცა პრეზიდენტმა ტრამპმა პლანეტის მოსახლეობას მიმართა, საქართველოს დამოუკიდებლობას მან „მსოფლიოსათვის შთამაგონებელი ფაქტი“ უწოდა. **ტრამპის ინიციატივით, ამერიკამ დახმარება შეუწყვიტა იმ ქვეყნებს, რომლებიც საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების — აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს დამოუკიდებლობას აღიარებენ.** ტრამპის ძალისხმევით ამერიკის ბიუჯეტში გაჩნდა პარაგრაფი საქართველოსა და უკრაინისთვის ეკონომიკური დახმარების შესახებ... **ანუ ამერიკას დონალდ ტრამპის სახით ჰყავს პრეზიდენტი, რომელიც სააკაშვილს ან შევარდნაძეს კი არ ეხმარება, არამედ საქართველოს სახელმწიფოებრიობას აძლიერებს.**

ყოველივე ზემოთქმულის მიუხედავად, ვაპირებ, ბატონ ტრამპს მაინც მოვახსენო იმ ამერიკული ორგანიზაციების შესახებ, რომლებიც საშინელ პოლიტიკურ კორუფციაში არიან ჩაბმული და საქართველოს მოსახლეობის თვალში შეერთებული შტატების ავტორიტეტს ანადგურებენ! ბატონ ტრამპს მივწერ, თუ რაში იხარჯებოდა სინამდვილეში ის მილიარდები, რომელსაც ამერიკა საქართველოში აგზავნიდა. თუმცა, „ენდიაის“ მაგალითიდან გამომდინარე, დარწმუნებული ვარ, რომ პრეზიდენტმა ტრამპმა ამ ყველაფრის შესახებ ისედაც იცის!

— პრეზიდენტმა ტრამპმა კორონავირუსის შესახებ არაერთხელ ახსენა — „ჩინური ვირუსი“, რასაც ჩინეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის პოლიტიკური ბრალდებები მოჰყვა... რაზე მიანიშნებს ტრამპი, კორონავირუსი ჩინელებმა ხელოვნურად შექმნეს?

– კორონავირუსი ამ ფორმით მანამდეც არსებობდა, მაგრამ მიძინებულ მდგომარეობაში იყო. ღრმად მწამს, რომ ვიღაცამ კორონავირუსი გააღვივა, გააძლიერა და მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. მადლობა ღმერთს, საქართველოს ხელისუფლება მონოდების სიმაღლეზე აღმოჩნდა და ჩვენს ქვეყანაში ვირუსის გავრცელების მხრივ ერთ-ერთი საუკეთესო მდგომარეობაა.

კაცმა არ იცის, ვინ დგას ამ პანდემიის უკან — ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩინეთი თუ რუსეთი? თუ სიტუაციას გავაანალიზებთ, შესაძლოა, ეს იყოს ჩინეთი, რატომაც არა?



— ამას რითი დაასაბუთებთ?

— ცხადია, ეს ჩემი მოსაზრებაა და არავითარი დოკუმენტი ხელთ არ მაქვს, მაგრამ შექმნილი მდგომარეობით ჩინეთმა ტრილიონობით დოლარის მოგება ნახა!

— როგორ, რანაირად?

— ჩინეთში ნამყოფი ვარ და იქაური პოლიტიკური სისტემაც კარგად ვიცი და ეკონომიკურიც... პანდემიამდე ჩინეთი სავსე იყო ამერიკული და ევროპული საწარმოებით. როგორც კი ჩინეთში კორონავირუსმა ეპიდემიის სახე მიიღო, ამერიკელმა და ევროპელმა ბიზნესმენებმა თავიანთი საწარმოები ჩალის ფასად გაყიდეს და ჩინეთი, ფაქტობრივად, ამერიკული საწარმოებისგან გაიწმინდა! ქვეყანამ ტრილიონობით დოლარის მოგება ნახა. ტრამპი სწორედ ამის გამო რაღაცას ეჭვობს! როგორც კი ეს პროცესი დასრულდა, ჩინეთში კორონავირუსის ეპიდემია შეჩერდა და ამოდენა ჩინეთი ცხოვრების ჩვეულებრივ კალაპოტში ჩადგა. ასე რომ, რასაც ტრამპი ამბობს, იმას აქვს როგორც პოლიტიკური დატვირთვა, ისე სამართლებრივი მნიშვნელობა. რაც ტრამპმა ამერიკისთვის გააკეთა, არცერთ პრეზიდენტს არ გაუკეთებია... ტრამპმა უარყო ამერიკული ლიბერალიზმი, რომელიც ეწინააღმდეგება ამერიკის განვითარების ისტორიულ პარადიგმას. ტრამპმა არნახული ეკონომიკური აღმავლობა მოუტანა თავის ქვეყანას, დაიცვა ამერიკული ბიზნესი და წამოაყენა ლოზუნგი — „ამერიკა ამერიკისათვის!“ **დონალდ ტრამპი არის არა ამერიკელი ნეოლიბერალების ანდა სისტემის პრეზიდენტი, არამედ ის ამერიკის პრეზიდენტია.** სისტემის პრეზიდენტები იყვნენ შევარდნაძე და სააკაშვილი, რომლებიც ამერიკამ ხელისუფლებას ჩამოაშორა მშვიდობიანი გზით, მაგრამ ზვიად გამსახურდია დაამხეს ძალადობრივი გზით და ამ საქმეში რუსეთთან ერთად ლომის წილი უძევს ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც!

— რატომ შეცვალა ამერიკამ ზვიად გამსახურდია ძალადობრივად და რატომ შეცვალეს შევარდნაძე-სააკაშვილი მშვიდობიანად? რა იყო ამისი მთავარი მიზეზი?

— ამისი მთავარი მიზეზი ის იყო, რომ ზვიად გამსახურდია, შევარდნაძე-სააკაშვილისგან განსხვავებით, სახელისუფლებო სისტემის კი არა, საქართველოს პრეზიდენტი გახლდათ! 1991 წელს ჯორჯ ბუშის ნაცვლად ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი რომ ყოფილიყო, ზვიად გამსახურდიას ხელს ვერავინ ახლებდა! **ტრამპი მიხვდა, რომ ლიბერალიზმი ამერიკას დაღუპავდა. მისი ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი — „თუ გსურთ დემოკრატია, დაიცავით თქვენი ეროვნული სუვერენიტეტი!“ — თავიდან ბოლომდე შეესატყვისება იმ იდეას, რასაც ზვიად გამსახურდია შეეწირა.** ეს არის პიროვნება, რომელმაც ახალი დიპლომატიური ლექსიკა დაამკვიდრა და ამერიკელებს ღმერთის სიყვარულისკენ მოუწოდა. პრეზიდენტი ტრამპი ნამდვილად ამერიკული არწივია და, ვფიქრობ, მას გამარჯვებას ვერავინ შეეცილება!

„იან კელი არ იყო პრეზიდენტ ტრამპის მხარდამჭერი, ის ჰილარი კლინტონის გულშემატკივარი და ნაცმოძრაობის ფანი გახლდათ, რის გამოც მასთან ურთიერთობა დამექაჩა და ტრამპის ადმინისტრაციასთან მიმოწერაც შეწყდა!“

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

კვირგვინოსნები

თეა წულუკიანი
იუსტიციის მინისტრი

მიმღებ ციხეებში გახსნილია პერიმეტრის გარეთ დროებითი შენობები, სადაც ახალ პატიმრებს ვამოწმებთ. ყველა ახალშემოსული პატიმარი თავსდება ცალკე, თუკი არ არის საეჭვო შემთხვევა, პირველი სამი კვირის განმავლობაში ძველ პატიმრებში არ ირევა; **თუკი არის საეჭვო, სიცხიანი პატიმარი ციხეში ვერ შედის და მიემართება პირდაპირ სამოქალაქო კლინიკაში.**

„ალია“

ალექსანდრე კობაიძე
ადვოკატი

№8 პენიტენციური დაწესებულებიდან მირეკავენ პატიმრები და შველას ითხოვენ! პირადად სიცხიანმა პატიმარმა დამირეკა, რომელმაც განმიცხადა, რომ მის საკანში ასევე არის სიცხიანი და არც მას აქცევენ სათანადო ყურადღებას იმ მოტივით, რომ წამლები არა აქვთ, არც ტაიქოლდი და არც პირველადი მიღების ანტიბიოტიკები. ძალიან შეშინებულები და ძალიან გაბრაზებულები არიან.

მივმართავ შესაბამის ორგანოებს: პატიმრები ჩვეულებრივი ადამიანები არიან და სასწრაფოდ მიაქციეთ სათანადო ყურადღება, მათ ჯანმრთელობას საფრთხე ემუქრება!

„ალია“

ზურაბ ჭიაბერაშვილი
„ევროპული საქართველოს“ წევრი

გვაღელვებს, რა იქნება 30 და 40 წლის მერე, მაგრამ გაცილებით მეტად გვაღელვებს, ექნებათ თუ არა ჯიბეში ადამიანებს 5,10 ან 20 ლარით მეტი, რადგან სასურსათო მაღაზიებსა და აფთიაქებში სერიოზულ გაძვირებას ვხედავთ.

„ინტერპრესნიუსი“

დავით ქიქინაძე
პოლიტიკური მოძრაობა „ტრიბუნას“ ლიდერი

ნებისმიერ ადამიანს, იქნება ეს ფიზიკური პირი თუ იურიდიული, განსაკუთრებით კი მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს, უნდა შეუჩერდეთ საპროცენტო გადასახადები.

„ინტერპრესნიუსი“

ოქროს

ვალერი კვარაცხელიას სატელევიზიო-საავტორო

ვალერი კვარაცხელია: — გამარჯობა, ძვირფასო ტელემკითხველო!

„ასავალ-დასავალის“ ეთერშია გადაცემა **„ოქროს კვეთა“**, რომელსაც, როგორც ყოველთვის, გავუძღვები მე — **ვალერი კვარაცხელია.**

რა არის კორონავირუსი?

რა იმალება მის უკან?

რას უქადის იგი მსოფლიოს?

როგორი იქნება პოსტკორონავირუსული ეპოქა?

ცოტა რამ კაცობრიობის საშინელი ისტორიიდან:

ყველაზე სასტიკმა და სისხლისმღვრელმა მეორე მსოფლიო ომმა, სადაც ბირთვული იარაღიც კი გამოიყენეს, მხოლოდ 70 მილიონი ადამიანის განადგურება შეძლო. მხოლოდ-მეთქი, იმიტომ ვამბობ, რომ სხვადასხვა სახის ინფექციურ დაავადებებს გაცილებით მაღალი შედეგებიც უჩვენებიათ:

მე-6 საუკუნეში ბიზანტიაში გავრცელებულმა **ჟირმა,** რომელსაც იმპერატორ იუსტინიანეს სახელი ეწოდა, ევროპაში 100 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა.

მე-14 საუკუნეში ე.წ. **შავ ჭირს** 200 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, ანუ ევროპის მაშინდელი მოსახლეობის ნახევარი გაწყდა.

მე-20 საუკუნის დასაწყისში მასობრივი სიკვდილის მთესველმა ურჩხულმა მთელი პლანეტა მოიცვა და 550 მილიონი (პლანეტის მაშინდელი მოსახლეობის ოცდაცხრა პროცენტი) დააინფიცირა, 100 მილიონზე მეტი კი შეიწირა. მას **ესპანური გრიპი** ერქვა.

ამგვარი შავი ფურცელი მრავლადაა ისტორიაში.

მასობრივი ხოცვა-ჟლეტისკენ მიდრეკილ რეჟიმებს უძველესი ეპოქებიდანვე უჩნდებოდათ ცდუნება იაფი ომის წარმოებისა და საომარ იარაღად ვირუსების გამოყენებისა. მიუხედავად საერთაშორისო აკრძალვებისა, იარაღის ეს სახეობა დღეს ძალიან დახვეწილია. ამიტომაც, კორონავირუსთან დაკავშირებით ბიოლოგიური დივერსიის ბოლომდე გამორიცხვა, უბრალოდ, სწორი არ იქნება. მითუმეტეს, რომ შემაშფოთებელი განცხადებები უკვე გაკეთდა.

ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი აცხადებს, რომ კორონავირუსი (COVID-19) ჩინეთში შესაძლებელია ამერიკელი სამხედროების მიერ იყო შეტანილი.

ჩჟაო ლიცზიანი, ***ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი:*** *— აშშ-თან გვაქვს შეკითხვები. პირველ რიგში, იმასთან დაკავშირებით, რომ იქნებ აშშ-ის არმიამ შემოიტანა ეპიდემია უხანში.*

ვალერი კვარაცხელია: — **დამეთანხმებით, რომ ჩინეთი არ არის ის სახელმწიფო, რომლის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი დაუფიქრებელ განცხადებას წამოისროდა. მიუხედავად ამისა, ეს განცხადება არ არის საკმარისი ჩინეთის წინააღმდეგ ბიოლოგიურ დივერსიაში აშშ-ის დასადანაშაულებლად, მაგრამ ეს სავსებით საკმარისია იმის სათქმელად, რომ ასეთი ეჭვები არსებობს და ამ ეჭვების შესახებ ხმამაღალ განცხადებებსაც არ ერიდებიან.**

მაიკ პომპეო, ***აშშ-ის სახელმწიფო მდივანი:*** *— ყველა სახის დეზინფორმაცია რუსეთიდან, ჩინეთიდან და ირანიდან მოდის!*

ვალერი კვარაცხელია: — **ასეთი განცხადებები უფრო მეტი დაფიქრების საფუძველს გვიქმნის, თუკი გავიხსენებთ საერთოდ როგორია ამ ორ უზარმაზარ სახელმწიფოს შორის ბოლოდროინდელი ურთიერთობები.**

BBC: *— აშშ ჩინეთთან სრულმასშტაბიანი სავაჭრო ომის დასაწყებად ემზადება. დონალდ ტრამპი პეკინს არაკეთილსინდისიერ კონკურენციაში ადანაშაულებს და მისგან სასწრაფო კაპიტულაციას მოითხოვს. ჩინეთი დათმობას არ აპირებს.*

დონალდ ტრამპი, ***აშშ-ის პრეზიდენტი:*** *— ჩინეთი, როგორც ღუზა, ჩვენს ეკონომიკას დაბლა ექაჩებოდა. ჩინეთი გვკლავდა უსამართლო სავაჭრო შეთანხმებებით!*

ვალერი კვარაცხელია: — **ამ კონკრეტული მაგალითების გარეშეც ყველასთვის ნათელია, თუ რა მასშტაბისაა შინაგანი წინააღმდეგობა კაპიტალისტურ ამერიკასა და კომუნისტურ ჩინეთს შორის, რაც ეჭვებს აძლიერებს. ძალიან დიდი ყურადღებით უნდა დავაკვირდეთ იმას, თუ სად გაჩნდება პირველად კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა.**

The Associated Press: *— ამერიკელმა მეცნიერებმა დაიწყეს კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის კლინიკური ცდები ადამიანებზე. გამოკვლევებში, რომელსაც სიეტლის კვლევით ინსტიტუტში — «Kaiser Permanente Washington Research» აწარმოებენ, ორმოცდახუთი მოხალისე მონაწილეობს, რომლებიც ერთი თვის განმავლობაში ორ-ორ დოზას იღებენ.*

ვალერი კვარაცხელია: — **კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაზე მუშაობენ ჩინეთში, ისრაელში, ევროპაში, ამერიკაში, რუსეთში, იაპონიაში. ერთი სიტყვით, ყველგან, სადაც მაღალია შესაბამისი სამეცნიერო პოტენციალი, მაგრამ აშშ საეჭვოდ დაწინაურდა.** კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ არც ესაა პირდაპირი სამხილი ვინმეს წინააღმდეგ, მაგრამ ფიქრისა და განსჯის საფუძველს იძლევა და ეჭვებისათვის კიდევ ერთი ეჭვის მიმატებისკენ გვიბიძგებს: **ამერიკელებს ეს ვაქცინა იქნებ სულაც არა აქვთ შესაქმნელი, რადგან იგი ერთხელ უკვე აქვთ შექმნილი იმავე ლაბორატორიაში, სადაც კორონავირუსი შექმნეს.**

ვაქცინა თუ არ არსებობს, დღევანდელი მეცნიერები მას აუცილებლად შექმნიან, მაგრამ პროცესი შესაძლებელია, გაიწელოს, ხოლო ვაქცინა თუ არსებობს, ასეთ შემთხვევაში მას, რა თქმა უნდა, გამოაჩენენ, მაგრამ მხოლოდ იმ დროს, როდესაც საჭიროდ ჩათვლიან. **საჭიროდ კი მაშინ ჩათვლიან, როდესაც პროცესები იქამდე მივა, რაც დაგეგმილი აქვთ, მაგრამ რა აქვთ დაგეგმილი, ესაა საკითხავი!**

BLOOMBERG: — *კორონავირუსის ეპიდემიის გამო მსოფლიოს ეკონომიკამ შესაძლებელია, დაკარგოს 2,7 ტრილიონი დოლარი.*

ვალერი კვარაცხელია: — **მსჯელობამ ძალიან სერიოზულ თემასთან მიგვიყვანა — 2,7 ტრილიონი დოლარის ზარალი მსოფლიოს ეკონომიკას. აი, თურმე, რა კოლოსალური შედეგების მიღწევა შეიძლება კორონავირუსის გამოყენებით.**

2,7 ტრილიონი დოლარის თუნდაც ნახევარი ან მესამედი ზარალი ჩინეთის ეკონომიკისთვის რომ მიეყენებინა, ამერიკა მას ჯიბეში ჩაისვამდა. **უნდა ვიფიქროთ, რომ ასე სარფიანი ოპერაციის ჩატარება გარკვეულ რისკადაც უღირდათ ამერიკელებს და იმ მსხვერპლადაც, ადამიანთა სიცოცხლის სახით რომ უნდა შეწირვოდა მათ ამ გლობალურ ავანტიურას.**

უღირდათ იმიტომაც, რომ ახალი გლობალური კატასტროფები და კრიზისები **(ომი, პანდემია)** ძველი კრიზისების მოჩვენებითი გადალახვისა და დანაშაულთა ჩამოწერის ნაცადი მეთოდია.

უღირდათ იმიტომაც, რომ ის ძალები, რომლებიც ამ პროცესებს მართავენ, მსოფლიო ეკონომიკის ნგრევის გზით მსოფლიოზე გაბატონებას გეგმავენ.

უღირდათ იმიტომაც, რომ ამ გლობალური ავანტიურის პირველი მსხვერპლი ჩინეთის სოციალისტური ეკონომიკა უნდა ყოფილიყო და კაპიტალისტური ლეგალური ბანდიტიზმი მსოფლიოში უალტერნატივოდ დარჩენილიყო.

უღირდათ, მაგრამ... მოხდა დაუჯერებელი რამ. ჩინეთმა უმოკლეს დროში დაამარცხა კორონავირუსი, რასაც არავინ მოელოდა. მეტიც, მან უცნაური რიკოშეტით აისხლიტა იგი და მასობრივი სიკვდილის მთესველი ეს ბიოუბედურება ამერიკასა და მის უთავმოყვარეო ვასალად ქცეულ ევროპას ბუმერანგის ეფექტით უკანვე მიუბრუნა. **თეატრში, სადაც მსოფლიო მოვლენათა სპექტაკლი მიმდინარეობს, პარტერისა და ბენუარის ლოჟების ფუმფულა სავარძლებში ჩინური ტრაგედიის საყურებლად კომფორტულად მოთავსებულ ამერიკელებს და ევროპელებს კორონავირუსი შემაძრწუნებელ შურისძიებად მოევლინათ, ჩინეთი კი თავად აღმოჩნდა მაყურებლისა და მშველელის როლშიც.**

სიტუაციის ამგვარი წარმოუდგენელი შემობრუნება არავინ იცის, რა განვითარებას პოვებს გლობალურ პრობლემათა შორის უთავბოლოდ მოდრეიფე მსოფლიოში.

ძალიან ღრმად რომ არ შეგვიტყუოს ვარაუდებმა, მოსალოდნელ შედეგებზე მსჯელობა ცოტა ხნით გადავდოთ და თვალი უკვე დამდგარ შედეგებს გადავავლოთ.

ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ კორონავირუსის პანდემიის გამოცხადების შემდეგ ევროკავშირში ქაოტური პროცესები დაიწყო არამარტო ჯანდაცვის სისტემების თვალსაზრისით, არამედ პოლიტიკური თვალსაზრისითაც.

ИЗВЕСТИЯ: — *სლოვენიამ გამოაცხადა იტალიასთან საზღვრის დაკეტვის შესახებ. სლოვაკეთმა, ჩეხეთმა, ესტონეთმა და ლატვიამ შემოიღეს საგანგებო მდგომარეობა. დანიამ ჩაკეტა ავიამიმოსვლა წითელი ზონის ქვეყნებთან. ავსტრიამ ჩაკეტა საზღვარი იტალიასთან. საფრანგეთმა ჩაკეტა საზღვრები ევროკავშირის ქვეყნებთან. გერმანიამ კი საზღვრების ჩაკეტვა არ მიიჩნია ეფექტურ ღონისძიებად...*

ვალერი კვარაცხელია: — **გარდა ამისა...**

BBC: — *13 მარტს, შუაღამეს, ძალაში შევიდა ევროპელებისთვის აშშ-ის ტერიტორიაზე შესვლის ოცდა-*

ჩინური რიკოშეტი და

კვირგვინოსნები

სალომე ზურაბიშვილი
საქართველოს პრეზიდენტი

უნდა შევიგნოთ, რომ არც დაბადების დღის, არც, სამწუხაროდ, ქელეხისა და ქორწილის გადახდის დრო არ არის. ეს ყველაფერი ცოტა ხნით უნდა გადავდოთ.

„PIA.GE“

არჩილ გამზარდია
ანალიტიკოსი

რის ხარჯზე ვიარსებოთ? ვისაც დაავადება არ მოკლავს, შიმშილი მოკლავს!

„REZONANSIDEILI“

ადამ კინზინგერი
რესპუბლიკელი კონგრესმენი

როდესაც კორონავირუსის ეპიდემია მორჩება, ჩინეთმა პასუხი უნდა აგოს ინფორმაციის დამალვისთვის.

„ტვიტერი“

კობა გვენეტაძე
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი

ფინანსური სტაბილურობა ეროვნული ბანკის მნიშვნელოვანი მანდატია და, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა ძალისხმევას ვიყენებთ, რათა ქვეყანაში ფინანსურ სტაბილურობას არაფერი დაემართოს.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ლევან ხაბეიშვილი
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

წარმოუდგენელი სიტუაციაა ფარმაცევტულ ბაზარზე. ლარიანი მედიკამენტი 5 ლარი გახადეს.

„ახალი თაობა“



გია ჟორჟოლიანი
პარლამენტარი

უნდა ვებრძოლოთ არამხოლოდ კორონავირუსს, არამედ სუსტ და უპასუხისმგებლო ნეოლიბერალური სახელმწიფოს ვირუსსაც.

„აიპრესი“

კვეთა



№13

პროგრამის საცდელი საგაზეთო ვერსია

ათდღიანი აკრძალვა. ერთადერთი სახელმწიფო, რომელსაც ტრამპის კარანტინი არ შეეხო, დიდი ბრიტანეთია, რომელიც აღარ არის ევროკავშირის წევრი.

REUTERS: — *აშშ-სა და ევროკავშირს შორის ამ საკითხთან დაკავშირებით არც წინასწარი შეთანხმება ყოფილა, არც შეტყობინება, არც კოორდინირებული ქმედებები.*

ვალერი კვარაცხელია: — **მოგვიანებით, ევროსაბჭოს მეთაურის შარლ მიშელისა და ევროსაბჭოს კომისიის თავმჯდომარის ურსულა ფონ დერ ლიაიენის ერთობლივ განცხადებაში პრეზიდენტ ტრამპის ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით სერიოზული უკმაყოფილება გამოითქვა.**

შარლ მიშელი, *ევროსაბჭოს თავმჯდომარე;* **ურსულა ფონ დერ ლიაიენი**, *ევროსაბჭოს კომისიის თავმჯდომარე:* — *ევროკავშირი არ იწონებს აშშ-ის ცალმხრივ გადაწყვეტილებას ევროპელებისთვის აშშ-ში შესვლის აკრძალვასთან დაკავშირებით.*

ვალერი კვარაცხელია: — **ერთი სიტყვით, გაუგებრობებისა და გაუცხოების ელემენტები არამარტო ევროკავშირის შიგნით, არამედ აშშ-სა და ევროპის ურთიერთობებშიც გაჩნდა და, რაც მთავარია, ნატო-ს წევრ სახელმწიფოებს შორისაც დაიწყო. 21-ე საუკუნეში, როდესაც ყველაფერი გლობალიზაციისა და უსაზღვრო-უვიზო ურთიერთობების მიმართულებით მიდიოდა, ერთბაშად, საზღვრებიც გაჩნდა და რკინის ფარდებიც. ევროპის სახელმწიფოებმა ერთმანეთისგან სასაზღვრო გამიჯვნა ქვის უზარმაზარი ლოდებითა და ბეტონის ფილებით დაიწყეს...**

წეღან ვთქვი, ვარაუდებმა ისეთ სიღრმეში არ შეგვიტყუოს, რომ საბოლოოდ დავიბნეთ-მეთქი, მაგრამ კიდევ ერთი თამამი ვარაუდის გამოთქმის უფლებას მაინც დავიტოვებ. **იმ ძალას, ვინც მსოფლიოს ეს უბედურება მოახვია თავს, შესაძლებელია, ჩინური რიკოშეტიც გათვალისწინებული ჰქონდა.** დააკვირდით: **კორონავირუსი, რატომღაც, იმ ქვეყნებს აზიანებს განსაკუთრებულად და გამორჩეულად, რომლებსაც აშშ-თან უთანხმოება აქვთ: ჩინეთი, ირანი, ევროკავშირი, რუსეთი.** მართალია, რუსეთი ინფიცირებულთა რაოდენობის თვალსაზრისით, ჯერჯერობით, არ შედის გამორჩეულად დაზიანებული ქვეყნების სიაში, მაგრამ მთავარი ეს არ არის. **მთავარი ნავთობის ფასის კატასტროფული ვარდნაა, რაც რუსეთის ეკონომიკას კი არა, თვითონ რუსეთს ანგრევს.**

კიდევ ერთი დაზუსტება.

ვინმე შეიძლება, შემომედავოს, რომ ევროკავშირი არ არის აშშ-თან ანტაგონისტურ დამოკიდებულებაშიო, რაც არ არის სწორი. **ევროკავშირს ტრამპზე დიდი მტერი არასოდეს ჰყოლია, რადგან მას ევროპის სახელმწიფოებთან სუზერენისა და ვასალის ურთიერთობების ჩამოყალიბების დაუოკებელი სურვილი ამოძრავებს. ამის შესახებ თვითონ ევროპელები ლაპარაკობენ.**

REUTERS: — *ევროსაბჭოს პრეზიდენტმა* ***დონალდ ტუსკიმ*** *აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ევროკავშირის მთავარი პრობლემა უწოდა.*

დონალდ ტუსკი, ***ევროსაბჭოს მაშინდელი თავმჯდომარე:*** — *აშშ-ის პრეზიდენტი ღიად გამოდის ერთიანი ევროპის წინააღმდეგ. იგი მხარს უჭერს „Brexit“-ს და ლოცულობს ევროკავშირის დაშლისთვის.*

ვალერი კვარაცხელია: — **ზემოთ გამოთქმულ ეჭვებსა და ვარაუდებს იმასაც თუ მივუმატებთ, რომ კორონავირუსი, როგორც უკვე ვთქვი, რატომღაც, იმ სახელმწიფოებს აზიანებს განსაკუთრებულად, რომლებთანაც აშშ-ს პრობლემები და შეუთავსებლობა აქვს, ვფიქრობ, განსჯისთვის სერიოზული მასალა დაგვიგროვდა.**

კორონავირუსიის პანდემიის შედეგად გამოწვეული პანიკა საქართველოშიც მაღალია. ყველას აინტერესებს, ჩვენთვის ამ უმძიმეს ჟამს როგორ და რით გვეხმარებიან ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები. **პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას ტელეჟურნალისტმა სწორედ ეს შეკითხვა დაუსვა.**

წამყვანი: — *გვაქვს თუ არა კორონავირუსის დამდგენი ტესტების საკმარისი რაოდენობა, ვყიდულობთ თუ პარტნიორი ქვეყნები გვეხმარებიან?*

გიორგი გახარია, ***საქართველოს პრემიერ-მინისტრი:*** — *ჩინეთმა გამოგვიგზავნა. ჩვენს დასავლეთელ პარტნიორებს, სამწუხაროდ, უფრო უჭირთ, ვიდრე ჩვენ... და არის რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც, პირიქით, იქით ვეხმარებით...*

ვალერი კვარაცხელია: — **პრემიერ-მინისტრის ეს საინტერესო აღიარება იმაზე მეტყველებს, რომ ბიოლოგიურ-პოლიტიკურმა ვირუსმა, რომელიც მთელ მსოფლიოში ბობოქრობს, ქართულ ხანგრძლივ სიზმარს ევროკავშირისა და აშშ-ის პარტნიორობასა და მფარველობაზე, როგორც ჩანს, დიდი, მსუქანი და საბოლოო წერტილი დაუსვა.**

ამ გადაცემის ჩაწერის მომენტისთვის ასეთია კორონავირუსთან დაკავშირებული საკვანძო პერიპეტიები. ის, თუ რამდენად შეესაბამება ჩემი ეჭვები და ვარაუდები სიმართლეს, მომავალში გაირკვევა. ზოგიერთი არსებითი ხასიათის შედეგი კი დღესაც ჩანს:

1. **კორონავირუსის პანდემიის სახით მიმდინარეობს მესამე მსოფლიო ომი,** რომელიც, კლასიკური ომებისგან განსხვავებით, პირდაპირ მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგაა გამიზნული. კაცობრიობაზე დარტყმა ხორციელდება სამი მიმართულებით: **ბიოლოგიური; ფსიქოტრონულ-ინფორმაციული; ეკონომიკური!**

2. **ჩინეთის მაგალითზე დადასტურდა, რომ კაპიტალისტურ სისტემასთან შედარებით სოციალისტური სისტემის უპირატესობა არამარტო სოციალურ სამართლიანობაში, არამედ ექსტრემალური ვითარებისა და გლობალური კატასტროფების პირობებში მობილურობისა და ორგანიზებულობის მაღალ შესაძლებლობებშიც ვლინდება!**

3. ევროკავშირი, როგორც პოლიტიკურ-ეკონომიკური წარმონაქმნი იმ ნანგრევებად იქცა, რომლის აღდგენა, პრაქტიკულად, შეუძლებელია. რიგში დგას ამერიკული და, ზოგადად, დასავლური იმპერიალიზმი, რუსეთის ჩათვლით!

4. **ჩინურმა რიკოშეტმა პლანეტის წინააღმდეგ ამხედრებულ ფარულ მსოფლიო მთავრობას უკვე აურია თავგზა და კაცობრიობას მათგან განთავისუფლების შანსი გაუჩინა!**

5. მიუხედავად იმისა, არის თუ არა კორონავირუსის პანდემია ბიოლოგიური დივერსიის შედეგი, მან გააშიშვლა კაპიტალიზმის ყოვლად უზნეო სახე და მისი სრული უსუსურობა მის მიერვე შექმნილი კრიზისების დაძლევის საქმეში.

6. **მსოფლიოში სიტუაცია არამარტო პანდემიურად კრიზისული, არამედ პანდემიურად რევოლუციური გახდა. კაპიტალიზმის მზე ჩადის!**

ნუ იდარდებთ, კაცობრიობა, მას თუ გადარჩენა უწერია, ცხედრებით მოფენილი გზებითა და ცრემლებით გადარეცხილი ბილიკებით სამშვიდობოს გააღწევს და მძიმე ტანჯვა-წვალებით შობს იმ მომავალს, სადაც ვეღარ იბოგინებს **ღორული ინსტინქტებით აღჭურვილი მჩაგვრელი კასტა,** რომელიც, პუშკინის ენით თუ ვიტყვით, მუდმივად ეცდება, გააჩაღოს — **пир во время чумы!**

ასეთი იყო დღეს „ოქროს კვეთა“. მომავალ შეხვედრამდე!

P.S.

21 მარტს საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. ერის გადარჩენა ახლა თითოეული ჩვენგანის პასუხისმგებლობის საკითხად იქცა. ღმერთი გფარავდეთ!

მესამე მსოფლიო ომი

კვირგვინოსნები

შალვა ნათელაშვილი, *ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი*

არავითარი სერიოზული საშიშროება კორონავირუსი არ არის, ჩვეულებრივი გრიპია, ოღონდ ახალი სახით. **აპრილისთვის ეს პანდემია ჩაქრება და ჩვენ დავრჩებით იმ ბოსელში, რომელიც ივანიშვილმა აგვიშენა და ეს ბოსელი ჩვენი დასანგრევია.** „პრაიმტაიმი“

დავით მაღრაძე, *პოეტი*

პოლიტიკამ რაც სახე დაგვაკარგვინა, იქნებ განსაცდელმა დაგვიბრუნოს.

„პალიტრანიუსი“

ალექსანდრე ერქვანია, *პარლამენტარი*

გარყვნილებას მიცემული კაცობრიობა ვირუსის შიშის ტყვეობაშია, ძრწის და კანკალებს სიკვდილის წინაშე.

„PIA.GE“



დიმიტრი ხუნდაძე, *პარლამენტარი*

პოლიტიკა ვერ გახდება თავშესაფარი ადამიანებისთვის, რომლებმაც დანაშაული ჩაიდინეს.

„პირველი არხი“

ემზარ კვიციანი, *„პატრიოტთა ალიანსის“ წევრი, პარლამენტარი*

პატარა აზრი გამიჩნდა — არჩევნებსაც თუ გადავიტანთ დისტანციურ სისტემაზე, იქნება ძალიან კარგი.

„პირველი არხი“

ტარო ასო, *იაპონიის ფინანსთა მინისტრი*

2020 წლის ოლიმპიადა დაწყევლილია, ასე ხდება ყოველ 40 წელიწადში.

„მარშალპრესი“

დასაწყისი იხ. 2019 წლის „ა-დ" №40-51; 2020 წლის №1-2, 3-12

„ასავალ-დასავალი" აგრძელებს პუბლიკაციების ციკლს ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთ აქტიურ წევრთან, „სახალხო ფრონტის" თავმჯდომარესთან ნოდარ ნათაძესთან. ჩვენი მიზანია, კიდევ ერთხელ გავაანალიზოთ ის მოვლენები, რომლებმაც საფუძველი დაუდეს არამხოლოდ დიდ გამარჯვებებს, არამედ უდიდეს მარცხსაც, რომლის უმძიმეს შედეგებსაც დღემდე ვიმკით.

ნოდარ ნათაძე:

ეს იყო აბსოლუტურად მიზანმიმართული ღალატი, რომელიც შევარდნაძემ რუსეთის კარნახით ჩაიდინა!

— ბატონო ნოდარ, თქვენ სოხუმის დაცემის წინ 27 ივლისის შეთანხმების დადებას შევარდნაძის მიზანმიმართულ ღალატად მიიჩნევთ?

— დიახ, ეს იყო აბსოლუტურად მიზანმიმართული ღალატი, რომელიც შევარდნაძემ რუსეთის კარნახით ჩაიდინა!

სწორედ ამ ხელშეკრულებამ, რომლითაც დაიდო ცეცხლის შეწყვეტისა და საბრძოლო არეალიდან მძიმე ტექნიკის გაყვანის პირობა, განაპირობა აფხაზეთის დაკარგვა! ჩვენ მთელი ტექნიკა გავიყვანეთ აფხაზეთიდან, აფხაზებს კი, აბა, სად უნდა გაეყვანათ ეს ტექნიკა? რუსულ ბაზებში, რომლებიც აფხაზეთში იდგა და სწორედ იქიდან ხდებოდა ჩვენს ჯარზე და მშვიდობიან მოსახლეობაზე შეტევა?! ეს ხომ აბსურდია — მით უფრო ისეთი „მსოფლიო დონის პოლიტიკოსისათვის", როგორადაც თავს შევარდნაძე მიიჩნევდა!

— კარგად მახსოვს, შევარდნაძის მთავრობამ რუს სამხედროებს ოფიციალურად მომსახურებისთვის ფულიც კი გადაუხადეს, როდესაც რუსული სამხედრო ხომალდებით ფოთში თუ ბათუმში ქართული ტექნიკა გამოაყვანინეს!

— დიახ, ასე იყო! მსოფლიო ისტორიას არ ახსოვს მსგავსი რამ: შევარდნაძემ ქართული ჯავშანტექნიკის აფხაზეთიდან გამოყვანისათვის მტრის, ანუ რუსული ხომალდები დაიქირავა!

ჩვენ ამდენი ხნის განმავლობაში ეფექტიანად რომ ვიცავდით სოხუმს და ვამაგრებდით გუმისთას ფრონტის ხაზს, უპირველეს ყოვლისა, ქართველი არტილერისტების მაღალი პროფესიონალიზმის დამსახურება იყო! **შევარდნაძემ კი რა ქნა?! ქვემეხების საკეტები რუსებს ბადასცა, აი, როგორ ერთგულად ვასრულებთ 27 ივლისის შეთანხმებასო!**

არაერთი შემთხვევა ვიცი თვითმხილველებისაგან: როცა ქართველი არტილერისტები ცდილობდნენ ქვემეხების გადამალვას, მათ ქართველი ოფიცრები დასდევდნენ — ეს ხელშეკრულების დარღვევააო!

— ანუ ეს შევარდნაძის „მხედართმთავრული დირექტივა" იყო, რომ ქართველებს ქვემეხები არ გადაემალათ და შიშველი ხელებით დახვედროდნენ სოხუმზე შტურმით წამოსულ მტერს?!

— სწორედ ასე იყო, აბა, სხვა ლოგიკა სად არის?! და ყველაზე ამაზრზენი ის გახლავთ, რომ პირადად შევარდნაძის გადაწყვეტილებით, 1 სექტემბრისთვის სკოლებში და უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლა დაიწყო და გახიზნული ხალხი გასაყიდად გამზადებულ აფხაზეთში დაბრუნდა!

— ეს იმაზე დიდი დანაშაული იყო, ვიდრე 1986 წლის 26 აპრილის ჩერნობილის ატომური კატასტროფის შემდეგ ხუთ დღეში ხალხის საპირველმაისო დემონსტრაციებზე გამოყვანა!

— გეთანხმებით! ფაქტობრივად, შევარდნაძემ ბავშვები გაწირა!

ნებისმიერ თავმოყვარე და ღირსების მქონე პოლიტიკოსს ამგვარი ხელშეკრულების დადებისა და კრახის გამო თავი უნდა მოეკლა! დიახ, მხედართმთავარ შევარდნაძეს ელემენტარული ღირსება და სინდისი რომ ჰქონოდა, სოხუმის ჩაბარების შემდეგ შუბლში ტყვიას დაიხლიდა!

— ის უკვე გიორგად იყო მონათლული და ამხელა ცოდვას ვერ ჩაიდენდა!

— მაგას ღმერთის ისე სწამდა, როგორც მე — ბუდასი!

— სხვათაშორის, აფხაზეთის გამყიდველი შევარდნაძისა არ იყოს, 2008 წლის აგვისტოში, არც სააკაშვილმა შეიმჩნია კატასტროფული მარცხი — დიდი არაფერი, სულ რამდენიმე სოფელი და ქვების გროვა დავკარგეთო!

— საფიქრებელია, რომ არც შევარდნაძეს და არც მის მემკვიდრე სააკაშვილს ე.წ. შუბლის ძარღვი დედის საშოშიც არ ჰქონიათ!

ჩვენ რომ სახელმწიფო გვქონოდა, შევარდნაძეს და მისი ფინიების ხროვას მხოლოდ 27 ივლისის

მოღალატური ხელშეკრულების გამო ეკუთვნოდათ სამშობლოს ღალატის მუხლით გასამართლება – თანაც სამხედრო-საველე სამართლით, ანუ ადგილზე დახვრეტით!

მოკლედ, იმის თქმა მინდა, რომ 1 სექტემბერს სწავლის დაწყებითა და ლტოლვილთა აფხაზეთში გამზადებულ სასაკლაოზე დაბრუნებით, შევარდნაძემ „ყველა სიკეთესთან" ერთად, სოხუმის ისედაც უიარაღო დამცველთა ბრძოლისუნარიანობაც მთლად ნულზე დასცა! ერთია, როდესაც მებრძოლს ოჯახი სამშვიდობოს ჰყავს გახიზნული და მეორეა, როდესაც ცოლ-შვილი გარდაუვალი გენოციდის ზონაში ეგულება და მათი დაცვისაკენ გაურბის თვალი და გონება!

> **„მსოფლიო ისტორიას არ ახსოვს მსგავსი რამ: შევარდნაძემ ქართული ჯავშანტექნიკის აფხაზეთიდან გამოყვანისათვის მტრის, ანუ რუსული ხომალდები დაიქირავა!"**

დარწმუნებული ვარ, შევარდნაძეს, უბრალოდ, აფხაზეთის ჩაბარება კი არა, სოხუმელთა განსაკუთრებული სისასტიკით დასჯაც სურდა!

— რატომ?

— იმიტომ, რომ სოხუმელთა უმრავლესობა ზვიად გამსახურდიას დიდი მხარდამჭერი იყო! ჰოდა, ამიტომაც დაახვედრა შევარდნაძემ არძინბას ხროვას, თავის კაზაკებიანად და ჩრდილო-კავკასიელებიანად, სოხუმში საპირველსექტემბროდ ერთად მოგროვილი მსხვერპლი!

სხვათაშორის, შემდგომ არაერთმა წყარომაც დაადასტურა, რომ რუსეთში პრეზიდენტ ელცინს ჯერ კიდევ 1993 წლის ზაფხულში ჰქონდა დაგეგმილი **რუსლან ხასბულატოვის** ურჩი პარლამენტის ძალით გაყრა, მაგრამ ეს „სატანკო დემოკრატია" 3 ოქტომბერს ჩაატარა! ამის მიზეზი ერთია: ელცინს აფხაზეთის საკითხი უკვე მოთავებული უნდა ჰქონოდა, რომ რუსეთის არმიის ხელშეწყობით, აფხაზეთში ქართველთა გენოციდი მსოფლიო თანამეგობრობის თვალში რუსეთში „დემოკრატიის დღესასწაულით" გადაეფარა!

კრემლის კიდევ ერთი მზაკვრული გეგმა იყო, რომ აფხაზეთში ჩრდილო-კავკასიელთა მხეცობა ჩეჩნებთან ყოფილიყო ასოცირებული, რათა ქართველებსა და ჩეჩნებს შორის სისხლიანი შუღლი დაეთესა, მითუმეტეს, დევნილი ზვიად გამსახურდია მაშინ გროზნოში, პრეზიდენტ ჯოხარ დუდაევთან აფარებდა თავს! არადა, **აფხაზეთში, მთელი ომის განმავლობაში, სულ რამდენიმე ასეული ჩეჩენი იბრძოდა თავიდან ფეხებამდე „კაგებეშნიკი" შამილ ბასაევის მეთაურობით!**

— რომელიც კრემლმა ჩეჩნეთის მეორე ომის პროვოცირებისათვის გამოიყენა, როდესაც ბასაევი ბუდიონოვსკში შეიჭრა და სამშობიაროში მძევლები აიყვანა!

— დიახ! და, როცა ყველა სიბინძურე გააკეთებინეს, ეს **ბასაევი** გამოყენებული მასალასავით მოიშორეს!

თუმცა, ისევ აფხაზეთის თემას რომ დავუბრუნდეთ, მე სოხუმში შტურმის დაწყების მეორე დღიდანვე ვიყავი ბოლო დღემდე და ბევრი რამ საკუთარი თვალით ვნახე!

— ბატონო ნოდარ, სანამ სოხუმის დაცემაზე თხრობას გააგრძელებდეთ, აუცილებელია, ისიც გავიხსენოთ, ზუსტად სოხუმის შტურმის დაწყებიდან მეორე დღეს, 15 სექტემბერს, როგორ მოაწყო შევარდნაძემ პარლამენტში სახელმწიფო მეთაურის პოსტიდან „გადადგომის" სპექტაკლი: წარმოიდგინეთ, სოხუმზე მასიური შტურმი დაიწყო, საქართველოს პარლამენტში კი მეორე დღეს სახელმწიფო მეთაურის უფლებამოსილების გაზრდის კანონპროექტი შევიდა დასამტკიცებლად! განხილვისას სხდომაზე გამოვიდა ჯაბა იოსელიანი და შევარდნაძე ავტორიტარული რეჟიმისკენ სწრაფვაში დაადანაშაულა! ამაზე შევარდნაძე „გაბრაზდა" — მეტის მოთმენა შეუძლებელიაო და „გადადგა!" მაგრამ, როგორც კი ირინა სარიშვილმა ბრბო მიუყვანა „იმელთან" და დააჩოქებინა, შევარდნაძემაც „თავისი გადაფურთხებული ალოკა" და დარჩა... თან, მკვეთრად გაზრდილი უფლებამოსილებით — აფხაზეთის ჩაბარების წინ!

— ზუსტად ასე იყო! ესეც მიანიშნებს იმაზე, რომ შევარდნაძემ ჯერ კიდევ სოხუმის შტურმის დაწყებამდე იცოდა აფხაზეთის ბედი და შესაბამისად მოემზადა კიდეც საკუთარი ძალაუფლების გამყარებით! ის კანონპროექტი ერთ დღეში ხომ არ დაუწერიათ, როგორც კი სოხუმის შტურმი დაიწყო?!

— ეს გაზრდილი უფლებამოსილება შევარდნაძემ აფხაზეთის ჩაბარების შემდეგ მალევე გამოიყენა — ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით, საქართველოს „ესენგეში" შესათრევად!

— დიახ! სწორედ ამისთვის სჭირდებოდა უფლებამოსილების გაზრდა და ძალაუფლების კონცენტრაცია!

სოხუმში შტურმის დაწყებიდან ორი დღის შემდეგ, 19 სექტემბერს, შევხვდი შევარდნაძეს და, რუსეთის ჯარის ღია მონაწილეობის გათვალისწინებით,

„მხედართმთავარ შევარდნაძეს ელემენტარული ღირსება და სინდისი რომ ჰქონოდა, სოხუმის ჩაბარების შემდეგ შუბლში ტყვიას დაიხლიდა!"

კვირგვინოსნები

დავით ბაქრაძე
„ევროპული საქართველოს" ლიდერი



თუ ხელისუფლება საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებულ პირობასაც შეასრულებს და პოლიტპატიმრებსაც გაათავისუფლებს, ვიტყვით, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური კლიმატი ნორმალურია. **„ქართული ოცნებისთვის" გიგი უგულავა არ არის პოლიტიკური პატიმარი, ჩვენთვის — არის.**

„კვირის პალიტრა"

ნინო ჩხეიძე
მომღერალი



ისრაელში კარანტინის წესებს ზედმიწევნით იცავენ: ვინც უკვე კარანტინშია და თვითიზოლაციის წესებს დაარღვევს, შვიდწლიანი ციხე და სოლიდური ფულადი ჯარიმა ემუქრება, ვინც კარანტინიდან გაიპარება, მკაცრად ისჯება. ეს ახირება არ არის — ეს სხვა მოქალაქეთა დაცვაა.

„კვირის პალიტრა"

გიორგი გურგულია
მსახიობი



ხალხს დადებითი ემოციები სჭირდება, დღევანდელ ბილბორდებზე კი კაზინოს, ონლაინტოტალიზატორისა და სიგარეტების რეკლამას ვხედავთ. როგორ შეიძლება, რაც კაცს კლავს და ღუპავს, იმას რეკლამა გაუწიო?! მაშინ გამოაკრან ნარკოტიკის რეკლამებიც, ისიც ისეთივე დამღუპველია, როგორც აზარტული თამაში.

„კვირის პალიტრა"

გიორგი ცაგარეიშვილი
ყოფილი პარლამენტარი



ადამიანის ჯანმრთელობაზე, მათ სიცოცხლეზე ის ექიმები ზრუნავენ, რომლებიც მიხეილ სააკაშვილმა მძლავრად „ჩარეცხა", როდესაც ხელისუფლებაში მოვიდა. მათ შორის, ბატონი **ამირან გამყრელიძე, პაატა იმნაძე** და სხვები. **ახლა რა მოხდა? ისევ ამ ადამიანებს მივაკითხეთ გადასარჩენად.**

„პრაიმტაიმი"

რაც არასოდეს მითქვამს...



„შევარდნაძის ღალატი და აფხაზეთის ჩაბარება ზვიად გამსახურდიასთვის უნდა გადაებრალებინათ!“

პირდაპირ ვუთხარი: რადგან კოდორისკენ გზა გადაგვიკეტეს, ერთადერთი გზა მოსახლეობის გადასარჩენად წებელდისკენაა, ამიტომ გამოვუცხადოთ ხალხს, რომ დროზე უშველოს თავს-მეთქი! არა, ეს არ იქნება საჭიროო! — კატეგორიულად უარყო! ასე რომ,

როგორც სოხუმში ჩარჩენილების მასობრივი დახვრეტა, ასევე ჭუბერის გზაზე, იმ ყინვასა და უბედურებაში ბავშვებისა და ქალების ასობით მსხვერპლი სწორედ შევარდნაძის სინდისზეა!

— არადა, ტელევიზია ულმერთოდ ცრუობდა, ჭუბერის ტრაგედია იმიტომ მოხდა, რომ ზვიად გამსახურდიას გვარდიამ სამეგრელოსკენ გზები გადაკეტაო! და ამ სიბინძურეს დღემდე იმეორებენ უტვინო ავადმყოფები, რომლებმაც ელემენტარული რამ ვერ შეიგნეს — ალყაშემორტყმული სოხუმიდან სამეგრელოსკენ ვერანაირად ვერ გადმოხვიდოდი! სამეგრელოსკენ გზა რომ ყოფილიყო, მაშინ ყარყარაშვილს რატომღა დასჭირდებოდა თანამებრძოლებით სოხუმის დამცველების დასახმარებლად ქალაქში ალყის გარღვევით შესვლა?!

— მართალს ბრძანებთ! ამ უზნეო ტყუილებს აქვს მარტივი „გამართლება“ — **შევარდნაძის ღალატი და აფხაზეთის ჩაბარება ზვიად გამსახურდიასთვის უნდა გადაებრალებინათ!**

როდესაც სოხუმის ბედი წკიპზე იდგა, რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა **გრაჩოვმა** ღიად განაცხადა — ორი დივიზიით შემოვალთ აფხაზეთში, გუმისთას ხაზზე დავდგებით და ომიც დასრულდებაო! შევარდნაძემ ამაზე უარი თქვა. შემდეგ ჯაბა იოსელიანმა ეს ასე ახსნა — შევარდნაძე ამას დასთანხმდებოდა, მაგრამ ნათაძეებისა და წერეთლების ყბაში ჩავარდნას მოერიდაო!

კიდევ ერთ დეტალს გაგახსენებთ: სოხუმის შტურმი რამდენიმე დღის დაწყებულია და 18 სექტემბერს, ანუ სოხუმის დაცემამდე ათი დღით ადრე, ჩემთან მოვიდნენ მწერალთა კავშირის აფხაზეთის განყოფილების მწერლები და იქაური მოღვაწეები და მითხრეს, შეგვიყვანე შევარდნაძესთან, უნდა ვუთხრათ, საქართველო „ესენგეში“ შევიდეს, თორემ სოხუმი ეცემაო!

— ეს ძალიან ჰგავს შევარდნაძის ცნობილ კომუნისტურ ვირეშმაკობას — „ინიციატივა ქვემოდან!“

— ჩემთან მოსვლის ჩანაფიქრიც ეს იყო — მაშინ შევარდნაძის ადიუტანტი კი არ ვიყავი, ისინი რომ შემეყვანა სახელწიფო მეთაურთან, არამედ თავდაცვის საპარლამენტო კომიტეტს ვხელმძღვანელობდი და ყველამ კარგად იცოდა, რომ კატეგორიულად ვეწინააღმდეგებოდი რუსეთის დაჟინებულ მოთხოვნას საქართველოს „ესენგეში“ შესვლაზე!

ის მწერლები უჩემოდ შევიდნენ შევარდნაძესთან, მაგრამ ისე მოახერხა თავად შევარდნაძემ, რომ მეც დამასწრო ამ შეხვედრას! მაშინ შევარდნაძემ აფხაზეთის ინტელიგენციის ამ ჯგუფს „ესენგეში“ შესვლაზე არც „ჰო“ უთხრა და არც — „არა!“

თუმცა, სოხუმის დაცემამდე ორი დღით ადრე შევარდნაძემ საგანგებოდ მიმიყვანა სტალინის აგარაკზე, შტაბში და იქ ჩამიტარა „ესენგეთი“ ცდუნების სპექტაკლი: **რა ვქნათ, სოხუმი თუ დაეცა, საქართველოს კატასტროფა თავიდან რომ ავიცილოთ, „ესენგეში“ უნდა შევიდეთო!**

ვკითხე: **ვიცით კი, რას იძლევიან რუსები სანაცვლოდ? არის მყარი გარანტია, რომ სამაგიეროდ აფხაზეთში თავს დაგვანებებენ-მეთქი?** პასუხი ვერ გამცა!

უკვე სოხუმის დაცემის შემდეგ, როდესაც პარლამენტში მღელვარე მსჯელობა გაიმართა „ესენგეში“ შესვლის შევარდნაძისეულ განცხადებაზე, ვიღაც მისმა მონა დეპუტატმა რიტორიკულად უთხრა: „ესენგეში“ აქამდეც უნდა შევსულიყავით, რამდენ უბედურებას ავიცილებდით თავიდანო!

ამაზე შევარდნაძემ ღიად უპასუხა: რა მექნა, ხალხი ჯერ არ იყო ამისთვის მზადო!

— ანუ აფხაზეთის ტრაგედიით მოვამზადე ხალხი „ესენგესთვისო“...

— ასე თქვა ზუსტად! სოხუმის დაცემის წინა დღით ფუნიკულიორი უკვე მტერს ეკავა და სინოპში ვკითხე შევარდნაძეს: თავდაცვის სათადარიგო ზღუდე სად გვაქვს-მეთქი? „უნდა მოგვემზადებინა, მაგრამ ვერ მოვამზადეთ!“ — ასეთი იყო მხედართმთავრის პასუხი!

— უღიარებია, აფხაზეთის შენარჩუნების გეგმისათვის ვერ მოვიცალეო! სხვათაშორის, ბევრს არ ახსოვს, რომ, როდესაც ზვიად გამსახურდია გროზნოდან საგანგებოდ ჩამოვიდა საქართველოში, ამის მიზეზი თავად ახსნა სახალხოდ არაერთ მიტინგზე თუ ტელეინტერვიუში: ქართველმა ხალხმა შევარდნაძეს არ უნდა დაანებოს აფხაზეთის ჩაბარებაო! სამწუხაროდ, გამსახურდიას საამისოდ ძალები არ ეყო...

— მოკლედ,

შევარდნაძემ აფხაზეთი საქართველოს „ესენგეში“ შესათრევად დაახურდავა!

ასეთ ვითარებაში რუსეთი შევარდნაძეს უკვე თვალისჩინივით უნდა გაფრთხილებოდა და ზვიად გამსახურდიასგან დაეცვა! აფხაზეთის დაკარგვის შემდეგ შევარდნაძის ხელისუფლების დასაცავად შავი ზღვის სანაპიროს ადმირალ ბალტინის ფლოტი მოადგა და იქიდანვე დაბომბა სამეგრელოში განთავსებული გვარდიის დისლოკაციის ადგილები! ბოლოს კი ზვიად გამსახურდიაც მოკლეს!

— ვინ მოკლა?

— ზვიად გამსახურდია რუსული სპეცსამსახურების დახმარებით მოკლეს!

ესაუბრა
გიორგი გიგაური

დასასრული

ეკონომისტის თვალით

დემურ გიორხელიძე:

ხელისუფლებამ უნდა მისცეს კომპენსაცია პენსიონერებსა და სოციალურად გაჭირვებულ ადამიანებს!

ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში დემურ გიორხელიძე თვლის, რომ მდგომარეობა მართლაც საგანგაშოა, თუმცა, ქვეყანაში არსებობს რესურსი, რათა ყველაფერი კარგად იყოს:

— ორიოდე ნომრის წინ „ასავალ-დასავალს“ ხისტი ინტერვიუ მივეცი. გამაცოფა ხელისუფლების მაშინდელმა დამოკიდებულებამ — ევროპასთან საზღვრების ჩაკეტვა არ იგეგმებაო. იმთავითვე მოვითხოვდი, დრაკონული მეთოდები გამოეყენებინათ. კარგია, რომ ახლა მაინც მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და ჩაიკეტა საჰაერო მიმოსვლა.

— ჩვენი გაზეთისთვის მოცემული ინტერვიუს შემდეგ კიდევ ბევრი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო მთავრობამ, მათ შორის, ეკონომიკის სფეროშიც...

— ამ ეტაპზე, ალბათ, არ ღირს ეკონომიკურ ზარალზე საუბარი, მთელი მსოფლიო ანალოგიურ დღეშია და პიკი ჯერ კიდევ წინ არის. ისე კი, თუ სიტუაცია გართულდა, უამრავი წვრილი და საშუალო ბიზნესი შეწყვეტს არსებობას. ამიტომ მთავრობამ უნდა გააკეთოს ის, რასაც მსოფლიოში ყველაზე პროგრესული ქვეყნები აკეთებენ. ყველა ბიზნესს — მცირეს, საშუალოს თუ დიდს — ხელისუფლების დახმარება სჭირდება! ნახეთ, რა ფანტასტიკურ ღონისძიებებს მიმართავს ამერიკის ფედერალური სარეზერვო სისტემა, ჩვენებურად რომ ვთქვათ, ეროვნული ბანკი, რამხელა პასუხისმგებლობით ეკიდებიან ეკონომიკურ სუბიექტებს და საკუთარ მოსახლეობას?! როგორ ფიქრობთ, რატომ გამოყვეს თვენახევარში მილიარდობით დოლარი მოსახლეობისთვის? იმიტომ, რომ ბიზნესებთან ერთად ოჯახებიც არის გადასარჩენი! შეერთებული შტატების ხელისუფლება არის სოციალისტური და საქართველოს ხელისუფლება ლიბერალური ეკონომიკის მომხრე? გასაგებია, რომ ის უმდიდრესი ქვეყანაა, მაგრამ ჩვენც იმდენი გავაკეთოთ, რამდენის შესაძლებლობაც გვაქვს.

— საზოგადოების მხრიდან წამოვიდა მოთხოვნა კრიზისულ პერიოდში კომუნალური გადასახადებისაგან განთავისუფლების თაობაზე. პირდაპირ გკითხავთ — რამდენად რეალურია მისი დაკმაყოფილება?

— კერძო კომპანიებს რომ დააფარინო ხალხისთვის კომუნალური გადასახადები, ისიც გაკოტრდება. ხელისუფლებამ უნდა მისცეს კომპენსაცია პენსიონერებსა და სოციალურად გაჭირვებულ ადამიანებს. ასე იქცევიან მთელ მსოფლიოში. ხელისუფლებას აქვს იმის ბერკეტი, არ დააზიანოს მეორე კერძო სუბიექტი, მაგრამ გადაარჩინოს ის, ვისაც გადარჩენა სჭირდება.

— არაერთგვაროვანი გადაწყვეტილება მოჰყვა წამყვანი ბანკების გადაწყვეტილებას სესხის გადავადების თაობაზე... თქვენ რას ფიქრობთ?

— მართალია, არ არის საკმარისი სამი თვით სესხების დაფარვის გადავადება, თუმცა, ესეც კერძო სექტორია და ვერ წაუყენებ პრეტენზიებს. აი, ეროვნული ბანკი კი ნამდვილად უნდა მოქმედებდეს მთავრობასთან კოორდინირებულად, მაგრამ არაფერს აკეთებს ქვეყნისთვის, მეტიც, პრობლემების საწყის ეტაპზე სპეკულაციური ოპერაციები განახორციელა — ლარის კურსის თამაშით ადამიანების ვიწრო ჯგუფს ფულის გაკეთების საშუალება მისცა.

— მაინც, სადამდე შეიძლება, დაეცეს ეროვნული ვალუტა?

— ვიმედოვნებ, მთავრობა და ეროვნული ბანკი ახლა მაინც იმოქმედებენ შეთანხმებულად, რათა ეროვნული ვალუტა მკვეთრად არ დაეცეს. ხალხს პენსიები 20 ლარით სულ ახლახან გაეზარდა, დღეს კი მომატებული პენსია იმაზე უმწეოა, რაც მანამდე იყო. შექმნილმა პრობლემებმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა ის, რასაც წლებია, ვამბობ — ქვეყანა იმპორტსა და ტურიზმზე არ უნდა იყოს ჩამოკიდებული. ახლა, როცა მსოფლიოში კრიზისია, რომელი სატრანსპორტო ჰაბი იმუშავებს ან ვინ შემოვა? ფაქტობრივად, ქვეყანა ჰაერშია გამოკიდებული, მაგრამ, საბედნიეროდ, ხელისუფლება მობილიზებულია. ახლა მაინც დაინახა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი და აუცილებელია ეკონომიკური პოლიტიკის შეცვლა, სოფლის მეურნეობის, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება.

— და მაინც, ამ კრიტიკულ სიტუაციაში რა კონკრეტულ რჩევას მისცემდით ეკონომიკურ გუნდს გიორგი გახარიას მეთაურობით?

— პირადად მე უიმედობის განცდა არ მაქვს. საერთო ჯამში, მთავრობა ცუდად არ მუშაობს! კარგად თქვა პრემიერ-მინისტრმა — ვაკვირდებით, ამ უბედურების დროს ფულის შოვნაზე ვინ არის გადასულიო. აი, ამ შემთხვევაში ხელისუფლება მართლაც დაუნდობელი უნდა იყოს!

ესაუბრა ნატო ფოცხიშვილი

კვირგვინოსნები

ლელი მოროშკინა
ჟურნალისტი

არც იარაღი გავარდნილა, არც სისხლი დაღვრილა... სამაგიეროდ, „შავი ოქრო“ სხვა ჯიბეში გადაჩხრიალდა. მალე დამთავრდება ეს მსოფლიო დონის აფერა და ნერვების ომი. გადანაწილდება გავლენის სფეროები, მსოფლიო საბოლოოდ მიიღებს მხოლოდ ორ ზესახელმწიფოს — რუსეთსა და აშშ-ს, საბოლოოდ დაკნინებულ ევროკავშირს. გვეყოლება ახალი გმირები და ანტიგმირები.

ეს თითიდან გამოწოვილი, არააგრესიული საცოდავი „კორონა“ საუკეთესო იარაღად იქცა გენიალურად დაგეგმილ მედიამაგნატურ ოპერაციაში. და როგორც ყოველთვის, გამოჩნდა, რომ კაცობრიობის 93 პროცენტი ასეთი მარტივი სამართავია...

დათვალეთ ყოველდღე სიმსივნით, ციროზით, ლეიკემიით, ანევრიზმით, ინსულტით, ინფარქტით და ავარიით გარდაცვლილები და მიხვდებით, რა ბანძი მოთამაშეები გონიხართ მათ, ვის ხელშიც ასე ტკბილად გადანაწილებული 2-2 ჯოკერია!

„ალია“

მერაბ კაკულია
ფინანსისტი, ეროვნული ბანკის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი

ყველას ვურჩევ, განსაკუთრებული საჭიროების გარეშე ნუ დავხარბდებით ბანკების მიმართ ფინანსური ვალდებულებების გადავადებას, მომავალში ეს შეიძლება, ბუმერანგივით დაგვიბრუნდეს.

„კვირის პალიტრა“

გურამ მაჭარაშვილი
პარლამენტარი

ჩვენ მომხრე ვართ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების, მაგრამ ასეთს ვერავის მივაგენით. **გიგი უგულავას დაპატიმრება ბიუჯეტიდან 48 მილიონი ლარის მოპარვამ განაპირობა.**

„კვირის პალიტრა“

ხატია სიჭინავა
ჟურნალისტი

ნუ ვიქნებით დაუნახავები — უფასოდ ჩამოიყვანეს სასეირნოდ წასული მოქალაქეები საზღვრებს გარედან, ამაზე მეტს ვერ მოსთხოვ საკუთარ მთავრობას. **დანარჩენზე პასუხი ერთმანეთს მოვთხოვოთ და გარეთ მოსეირნე ჩამოსულებს, რომლებსაც, ბოდიში, და ძალიან მაგრად ჰკიდიათ ქვეყანაც და ჩვენც!** გამოუჩინეთ სახეები ასეთებს, რომ ვიცოდეთ, ვისთან გვაქვს საქმე!

„PIA.GE“

2020 წლის 18 მარტს,

ქართველ ექიმთათვის დაკრული „მადლიერების ტაშის“ დღეს, 8 წლის წინათ გარდაცვლილი ცნობილი ქართველი ექიმი დიმიტრი კობაიძე

საფლავიდან ამოთხარეს!

დიმიტრი კობაიძის ამოთხრილი საფლავი

2020 წლის 18 მარტს, მაშინ, როდესაც ქართველ ექიმებს გმირობისა და თავდადებისთვის მთელი ერი „მადლიერების ტაშს“ უკრავდა, დიდი ქართველი ექიმი ДИМИТРИ

რის საფუძველზე მიიღო აღნიშნული გადაწყვეტილება სასამართლომ და რა გახდა მედიცინის დოქტორისა და პროფესორის სამარის გახსნის აუცილებლობა მსოფლიო პანდემიის პერიოდში, აღნიშნულის შესახებ სასაუბროდ **დიმიტრი კობაიძის დას,** ქალბატონ **ინგა კობაიძეს** დავუკავშირდით.

— ქალბატონო ინგა, რატომ გახსნეს სასამართლოს გადაწყვეტილებით თქვენი ძმის, ცნობილი და პატივსაცემი ექიმის საფლავი?

— რაც მოხდა, ეს არის ჩვენი ოჯახის ტრაგედია და პირდაპირ მინდა, განვაცხადო, რომ ამგვარი ტრაგედია ადრე თუ გვიან ნებისმიერ ოჯახში შეიძლება დატრიალდეს.

2020 წლის 18 მარტის წვიმიან დილას, მაშინ, როდესაც ქვეყანაში ფაქტიურად საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული, გაგანია მსოფლიო პანდემიის დროს 8 წლის წინათ დამარხული ძმა საფლავიდან ამომითხარეს! ჩემი ძმა მეორედ მოკლეს და მისი სახელი სამუდამოდ დაასამარეს **ირაკლი ამირანაშვილმა, გიორგი ამირანაშვილმა, ალექსანდრე ნეზრომ და მათმა ამორალურმა დედებმა,** რომლებიც ამტკიცებენ, რომ ეს სუბიექტები დიმიტრი კობაიძის არაღიარებული, უკანონო შვილები არიან. შედეგად, საგვარეულო საფლავის გადათხრის გარდა, დაყადაღებული მაქვს ქონება, რაც კი გამაჩნია და სრულიად გაუგებარი მიზეზით ჩემზე სისხლის სამართლის საქმეა აღძრული.

— იქნებ უფრო გასაგებად ამიხსნათ, რა მოხდა?

— ჩემი ძმა **დიმიტრი კობაიძე** 2012 წლის 7 ოქტომბერს სახლიდან გავიდა და ქუჩაში ინფარქტით გარდაიცვალა. მისი გარდაცვალებიდან 4 წლისა და 7 თვის შემდეგ, 2017 წელს პირველი შეტყობინება მოგვივიდა სასამართლოდან. მიჩიოდა ვინმე **ირაკლი ამირანაშვილი,** რომელიც დიმიტრი კობაიძის ჯერ გვარს და მეორე საჩივრით ქონებას ითხოვდა. უკვე 2017 წლის ივნისში ვინმე **ალექსანდრე ნეზრომ** შეიტანა იგივე სარჩელი, ხოლო 2018 წლის აპრილში — ირაკლი ამირანაშვილის ძმამ **გიორგი ამირანაშვილმა.**

— თქვენი ძმის სიცოცხლეში თუ იცოდით, რომ მას შვილები ჰყავდა?

— არა, რას ლაპარაკობთ! ჩემი ძმა ერთხელ იყო ოფიციალურ ქორწინებაში და მას ამ ქორწინებიდან შვილი არ ჰყოლია. ამავე დროს, არასოდეს უთქვამს ჩემთვის, რომ მას უკანონო შვილები ჰყავდა. მითუმეტეს, ჩვენი ოჯახი და ჩემი ძმა კარგად იცნობდა **ირაკლი ამირანაშვილს.** გაოცებული ვარ, ირაკლი ამირანაშვილმა, თუკი მან იცოდა, რომ ჩემი ძმისშვილი იყო, რატომ არ დააყენა შვილად აღიარების საკითხი ჩემი ძმის სიცოცხლეში?

— საიდან იცნობდით ირაკლი ამირანაშვილს?

— მისი დედა **ნანი ძნელაძე-ამირანაშვილი** წლების წინათ ჩვენს ოჯახში დამლაგებლად მუშაობდა. იგი 1986 წელს მოვიდა ჩვენთან სამუშაოდ და რამდენჯერმე პატარა ირაკლი მოიყვანა, რომელიც მაშინ უკვე 6 წლის გახლდათ. იმ პერიოდში **ნანი ძნელაძემ** ქმრის გარდაცვალების შემდეგ, 1987 წელს სასამართლოში უჩივლა მამამთილს და მაზლებს დანაშთი ქონების მისაღებად, ვინაიდან ალექსანდრეს ერთადერთი მემკვიდრისთვის, პატარა **ირაკლი ამირანაშვილისთვის** ცალკე წილს ითხოვდა. მაშინ მოსამართლე **ქეთევან ლუაშვილმა,** რომელიც დღეს უვადო მოსამართლეა, **ირაკლი ამირანაშვილი აღიარა ალექსანდრე ამირანაშვილის ერთადერთ მემკვიდრედ** და მან თავისი წილი ქონება მიიღო. შემდეგ უკვე სრულწლოვანმა, შემდგარმა იურისტმა და ადვოკატმა **ირაკლი ამირანაშვილმა** ახალი ქონებრივი დავა დაიწყო თავის ბიძაშვილ **მარი ამირანაშვილთან.** სასამართლო დავა 2002 წლიდან 2011 წლამდე გაგრძელდა. ეს ამბავი გაგვახსენდა მას შემდეგ, რაც ამ ადამიანმა დაგვიწყო მტკიცება, რომ ის ჩემი ძმისშვილი იყო.

— არსებობს ამ სასამართლო დავების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია?

— მიუხედავად დიდი წინააღმდეგობისა, ჩვენ მოვიპოვეთ სასამართლოს მასალები, ყველა დოკუმენტი დღეს ჩვენს ხელთაა და სასამართლოსაც წარვუდგინეთ. აღნიშნული უზარმაზარი საქმის თითოეულ ფურცელზე **ნანი ძნელაძე** და **ირაკლი ამირანაშვილი** ამტკიცებენ, რომ ის ალექსანდრე ამირანაშვილის კანონიერი შვილია და მის ქონებას ითხოვს. სამწუხაროდ, სასამართლომ **ირაკლი ამირანაშვილის** საამებლად ეს ფაქტი არ გაითვალისწინა. საუბედუროდ, საქართველოში არ დასრულებულა გავლენების, ნაცნობობის გამოყენება და უკანონოდ, კანონის დამცველთა სახელით ადამიანების ჩაგვრა. ამ ქვეყანაში, სადაც „ქართული ოცნების“ სახელს ამოფარებული ირაკლი ამირანაშვილის მსგავსი ყველაფრისმკადრებელი ხალხი იმარჯვებს, ცხოვრება აღარ მინდა!

— ირაკლი ამირანაშვილი გავლენიანი ფიგურაა და თქვენ წინააღმდეგ უკანონოდ იბრძვის?

— რასაკვირველია! ის მუშაობს პარტია „ქართული ოცნების“ შტაბში საკმაოდ კარგ თანამდებობაზე, როგორც თვითონ დაიტრაბახა ბევრგან. ჩემს მეუღლეს შემოუთვალა კიდევაც — ახლა ვნახოთ, ვისი მეგობრები აჯობებენო! იგი თავის მეგობრებად ასახელებს **ირაკლი კობახიძეს, მამუკა მდინარაძეს, თეა წულუკიანს, ეკა ბესელიას** და სხვა ცნობილ ჩინოსნებს. საკუთარ თავს ყველგან წარადგენს, როგორც „ქართული ოცნების“ წარმატებულ იურისტს. მისი ცოლიც იურისტი გახლავთ, რომელიც 2 წლის წინათ ჯანდაცვის სამინისტროდან „ოცნების“ შტაბში საკუთარმა მეუღლემ გადმოიყვანა. მისი ძმა, ასევე ჩვენი მომჩივანი **გიორგი ამირანაშვილი** კი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის თანამშრომელია. იგი პროცესებზე მოსამართლეებს ღია ტექსტით მიმართავს, როგორც კოლეგებს, რაც დისკებზეა აღბეჭდილი. მოსამართლეები **ირინა ზარქუა და ეკა ზარნაძე** მართლაც არიან მისი კოლეგები და მეგობრები. აკი, მემუქრებიან კიდეც ძმები ამირანაშვილები, რომ გამანადგურებენ, ქუჩაში დამტოვებენ და მთელ პოლიტიკურ და იურიდიულ სამყაროს ჩემი ოჯახის წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩართავენ.

— მოსამართლეებთანაც მეგობრული ურთიერთობა აკავშირებთ ამირანაშვილებს?

— სასაცილოა, რომ მოსამართლე **დალი აბჟანდაძე,** რომელიც დღეს ცდილობს, ირაკლი ამირანაშვილი დიმიტრი კობაიძის კანონიერ შვილად გამოაცხადოს, იყო უშუალო მონაწილე იმ პროცესის, როდესაც **ალექსანდრე ამირანაშვილის** ერთ-ერთი მემკვიდრე **ირაკლი ამირანაშვილი** დანაშთი ქონებისთვის იბრძოდა. დღეს ირაკლი ამირანაშვილი დალი აბჟანდაძეს წერილობით თუ ზეპირი ტექსტებით ათას მადლობას უხდის და სწორედ დალი აბჟანდაძის გადაწყვეტილებით ამომითხარეს ძმა საფლავიდან. დიახ, მოსამართლეთა კოლეგიის ირინა ზარქუას, დალი აბჟანდაძისა და გიორგი მაისურაძის გადაწყვეტილებით, „ქართული ოცნების“ წარმატებული იურისტის ირაკლი ამირანაშვილის სურვილების პა-

ინგა კობაიძე:

18 მარტს, გაგანია მსოფლიო პანდემიის დროს, 8 წლის წინათ დამარხული ძმა საფლავიდან ამომითხარეს!

კვირგვინოსნები

რამაზ საყვარელიძე
პოლიტოლოგი

ყველა გამოკითხვაში ნაციონალებს დაბალი შედეგები აქვთ! მოსახლეობა ნაციონალების ხელისუფლებაში დასაბრუნებლად არ არის განწყობილი!

„საქართველოს რესპუბლიკა“

თემურ ბასილია
ფინანსისტი

კრიზისის დაძლევას ის ქვეყნები შეძლებენ, რომლებიც სწრაფად შეძლებენ გადაწყობას და ადაპტირებას.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

გიგა ბოკერია
„ევროპული საქართველოს“ ლიდერი

უტიფარი ტყუილია, რომ მე ამირან გამყრელიძის დაპატიმრება მოვითხოვე.

„ახალი თაობა“

დავით უსუფაშვილი
„ლელოს“ ერთ-ერთი ლიდერი

სასამართლოში პრობლემა არა ცუდმა მოსამართლეებმა, არამედ პოლიტიკოსებმა შექმნეს.

„ახალი თაობა“

მურმან დუმბაძე
ოპოზიციის წევრი

საქართველო კოალიციურ მმართველობაზე უნდა გადავიდეს.

„ახალი თაობა“



ეკატერინე დგებუაძე
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე

შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2019-2020 სასწავლო წელი 15 ივნისს დასრულდება.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ირაკლი ამირანაშვილი, გიორგი ამირანაშვილი და ალექსანდრე ნეგრო

„ამ ქვეყანაში, სადაც „ქართული ოცნების“ სახელს ამოფარებული ირაკლი ამირანაშვილის მსგავსი ყველაფრისმკადრებელი ხალხი იმარჯვებს, ცხოვრება აღარ მინდა!“

ტივსაცემად ჩემი წინაპრების საგვარეულო სამარე გადამითხარეს.

2020 წლის 18 მარტს, როცა ქართველ ექიმებს მადლიერების ტაშს უკრავდნენ, ჩემი ძმის, უკეთილშობილესი, უჭკვიანესი, პაციენტებისათვის უსაყვარლესი ქართველი ექიმის ნეშტს კუკიის სასაფლაოდან სამხარაულის ბიუროში ამირანაშვილის სურვილით და მოსამართლეების ხელდასხმით დაცარიელებული თბილისის ქუჩებში დაარბენინებდნენ.

სამწუხაროდ, ჩემს წერილობით თხოვნაზე, რომ სამარის გახსნა გადავადებულიყო, სასამართლოსგან აბსოლუტური იგნორირება მივიღე. თვითიზოლაციაში მყოფ მოსამართლეებს, ალბათ, არ ადარდებდათ იმ ათობით ადამიანის, ექსპერტების, პოლიციელების, „ჰერმესის“ მუშებისა და დამსწრე საზოგადოების ბედი, ვინც მონაწილეობას იღებდა ამ შემზარავ პროცესში.

თუკი ამირანაშვილს ეჭვი ეპარებოდა, რომ ჩემი ძმისშვილი იყო, რომელმაც სიცოცხლეში არ მოისურვა მისი შვილად აღიარება და ოდნავ მაინც პატივს სცემდა მის ხსოვნას, რა საჭირო იყო სასამართლოები და სამარის გათხრა, მაშინ, როდესაც დიმიტრი კობაიძის გენეტიკური მასალა ერთი წელი სამხარაულის ბიუროში ინახებოდა, რადგან ჩემი საწყალი ძმა ქუჩაში დაიღუპა და მიცვალებული ესპერტიზის ბიუროში გადაასვენეს. მაშინ ირაკლი ამირანაშვილი 32 წლის ზრდასრული პიროვნება ბრძანდებოდა.

— აბა, რატომ დააგვიანა თითქმის ხუთი წელი სასამართლოში სარჩელის შეტანა ამირანაშვილმა?

— როგორც შემდეგ დაიქადნა, პოლიტიკურ სპექტრსა და სასამართლო ხელისუფლებაში წელის მომაგრებას ელოდებოდნენ. ფარისეველი, უღმერთო ირაკლი ამირანაშვილი, რომელმაც მისი რწმენით „მამა“ **დიმიტრი კობაიძე** აღდგომის მძიმე მარხვაში საფლავიდან ამოთხარა, დამატებით იყენებს პატრიარქის დაცვის უფროსის **ვანო კობაიძის** სახელს, რომელიც პირადად არასოდეს მინახავს, თუმცა, ჩვენს ბიძაშვილობას იბრალებს! როგორც ჩემმა ოჯახმა გაიგო, ყოფილ მებაჟესა და ნაცმოძრაობის აქტივისტს ვანო კობაიძეს ამირანაშვილი მხარდაჭერის სანაცვლოდ ფინანსურ გასამრჯელოს შეჰპირდა. შესაბამისად, გაიძვერა **ირაკლი ამირანაშვილი** არამარტო ხელისუფლების, არამედ საპატრიარქოს სახელსაც ბოროტად იყენებს!

— დაბოლოს, ქალბატონო ინგა, ერთი უხერხული შეკითხვა მინდა, დაგვისვათ — რატომ იძიებს შურს ირაკლი ამირანაშვილი თქვენს გარდაცვლილ ძმაზე და თქვენს ოჯახზე? ქალბატონ ნანის, რომელიც თქვენს ოჯახში დამლაგებლად მუშაობდა, ცუდად ხომ არ ექცეოდით და ხომ არ ამცირებდით?

— არა, რას ლაპარაკობთ! პირიქით, გვეცოდებოდა, ვეხმარებოდით. მისი ეს სიძულვილით სავსე დამოკიდებულება მეც ძალიან მაკვირვებს. არასოდეს დამავიწყდება მისი შემზარავი სახე, როდესაც ერთ-ერთი პროცესის მერე სასამართლოში მომაძახა: **თუ არ მაღიარებ კობაიძედ, შენი ძმის საფლავს მაინც ამოვთხრიო!** *(ტირის).*

●

ინგა კობაიძესთან საუბრის შემდეგ საქმის სამართლებლივ დეტალებში უკეთ გასარკვევად მის ადვოკატს, იურისტ ***თამარ მეტრეველს*** *დავუკავშირდით:*

— ქალბატონო თამარ, როგორც იურისტი, რა შეფასებას მისცემთ აღნიშნულ პროცესებს? რამდენად სწორი იყო სასამართლოს გადაწყვეტილება დიმიტრი კობაიძის საფლავის გახსნის თაობაზე?

— სასამართლოს გადაწყვეტილება გახლავთ მიუღებელი! გენეტიკური ექსპერტიზა ყოვლად გაუმართლებელია. **რაც არ უნდა შეურაცხმყოფელად ჟღერდეს, ქალბატონი ინგა არ არის მოპჩივანთა მამა და მას არ ჰქონია სქესობრივი კავშირი მათ დედებთან, შესაბამისად, როგორც მოპასუხე მხარე, ქალბატონი ინგა ვერ შელახავდა მათ ინტერესებს.** მათ აუცილებლად თავის დროზე უნდა ედავათ იმ ადამიანთან გვარისა და ქონების მისაღებად, ვინც, ამ სუბიექტების ვარაუდით, მათი ბიოლოგიური მამა იყო.

— ყველაზე მთავარი ფიგურა ამ სასამართლო დავაში არის ირაკლი ამირანაშვილი, რომელსაც, როგორც გავიგე, წინა წლებში სასამართლო დავა ჰქონდა ამირანაშვილების ოჯახთან და მას სასამართლოს გადაწყვეტილებით აქვს მიღებული ალექსანდრე ამირანაშვილის ქონება, როგორც მის კანონიერ შვილს... სამართლებრივად რამდენად სწორია მისი საჩივარი ამჯერად დიმიტრი კობაიძის შვილობის აღიარებაზე და ბრძოლა ქონების მისაღებად?

— კი ბატონო. როგორც დოკუმენტებიდან ირკვევა, ბატონი ირაკლი განმარტავდა, რომ იგი იყო **ალექსანდრე ამირანაშვილის** ბიოლოგიური შვილი და ითხოვდა მის ქონებას. ეს დავა იყო ჯერ კიდევ დედამისის დაწყებული და ჩვენ გვაქვს ამისი დამადასტურებელი კანონიერ ძალაში შესული სასამართლო აქტები, სადაც დადგენილია, რომ **ირაკლი ამირანაშვილი წარმოშობილი არის ნანი ძნელაძისა და ალექსანდრე ამირანაშვილის კანონიერი ქორწინების შედეგად.** იმ პერიოდში, როდესაც ზრდასრული ირაკლი იბრძოდა მამის ალექსანდრე ამირანაშვილის ქონების მისაღებად, ბატონი დიმიტრი ცოცხალი იყო. ქალბატონი **დალი აბჟანდაძე** კი გახლდათ საქმის მწარმოებელი მოსამართლე ბიძაშვილთან **მარი ამირანაშვილთან** დავაში. შესაბამისად, იგი კარგად იცნობს საქმის დეტალებს და მან იცის, რომ ირაკლი ამირანაშვილს ერთხელ უკვე აქვს მიღებული ქონება სასამართლოს ძალით მისი კანონიერი მამის ალექსანდრე ამირანაშვილისგან. ამის მერე, უბრალოდ, სირცხვილია, რომ ახლა სხვა კაცს ედავება გვარსა და ქონებას.

— თუკი გენეტიკური ექსპერტიზით დადასტურდება, რომ ძმები ამირანაშვილები და ალექსანდრე ნეგრო დიმიტრი კობაიძის შვილები არიან, რა მოხდება ამ შემთხვევაში?

— ყველა პირს აქვს იდენტობის გაგების უფლება. ამაზე ვადები არ ვრცელდება. მათ შეიძლება, მიიღონ გვარი. რაც შეეხება ქონებას, აქ არსებობს გარკვეული ვადები, რომლის დარღვევის შემთხვევაში, თუ სწორად გადაწყვეტს სასამართლო, ვერაფერსაც ვერ მიიღებენ. ამირანაშვილებს ყველა ვადა დარღვეული აქვთ. სამწუხაროდ, ეს სასამართლო შემადგენლობა არ ითვალისწინებს კანონით დადგენილ ნორმებსა და ვადებს. მოსამართლეები ქალბატონი **ირინა ზარქუა,** ქალბატონი **დალი აბჟანდაძე** და ბატონი **გიორგი მაისურაძე** უგულებელყოფენ მნიშვნელოვან ფაქტებს. **ადამიანი, რომელსაც უკვე ჰყავს სასამართლოს ძალით აღიარებული მამა, აღარ შეიძლება, სხვა კაცს ედავებოდეს შვილობას!** ასევე კანონი ცალსახად განმარტავს იმას, რომ სამკვიდროს მიღების ვადა არის ადამიანის გარდაცვალებიდან 6 თვე, ხოლო შედავების ვადა — ორი თვე. შესაბამისად, როდესაც მათ გაიგეს, რომ მეორე რიგის მემკვიდრემ, **ინგა კობაიძემ** გაიფორმა მისი ძმის ქონება, ორ თვეში უნდა შედავებოდნენ. ერთადერთი პირი, ვინც არ დაარღვია ვადა, არის **ალექსანდრე ნეგრო,** რომელმაც დიმიტრი კობაიძის გარდაცვალებიდან 6 თვეში მიმართა ნოტარიუსს. თუმცა, უკვე ორი თვის ვადაში, მან ვერ წარადგინა დამადასტურებელი საბუთები, რის საფუძველზეც ამტკიცებდა, რომ დიმიტრი კობაიძის შვილი იყო.

არ ვიცი, როგორ დასრულდება ეს საქმე ამ მოსამართლეების ხელში, რადგან პირდაპირ ვაცხადებ, რომ ეს შემადგენლობა არის ძალიან მიკერძოებული. გაოცებული და აღშფოთებული ვიყავი მათი ბედნიერი და გაბრწყინებული სახეების დანახვაზე, როდესაც განაჩენი — დიმიტრი კობაიძის საფლავის გახსნის გადაწყვეტილება გამოაცხადეს!

●

სამწუხაროდ, ვერ მოვახერხეთ ჩვენ მიერ მოპოვებულ ნომერზე **ირაკლი ამირანაშვილთან** დაკავშირება. მისთვის სულ რამდენიმე შეკითხვის დასმას ვაპირებდით:

— თუკი დიმიტრი კობაიძეს იცნობდით, რატომ არ მოითხოვეთ სიცოცხლეში შვილად აღიარება?

— რატომ არ გააკეთეთ გენეტიკური ექსპერტიზა მაშინ, როდესაც მისი ბიოლოგიური მასალა სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში ინახებოდა?

— თქვენ გაქვთ ორი სასამართლო დავა მოგებული ალექსანდრე ამირანაშვილის ქონების მისაღებად და მის შვილად ხართ სასამართლოს ძალით აღიარებული. ვინაიდან შეუძლებელია, ადამიანს ორი მამა ჰყავდეს, როდის იბრძოდით სამართლიანობისათვის — მაშინ, როდესაც სასამართლოს ალექსანდრე ამირანაშვილის ქონების მისაღებად მიმართეთ თუ ახლა, როდესაც დიმიტრი კობაიძის გვარისა და ქონების დაუფლებისათვის იბრძვით?

თამარ მეტრეველი:

ირაკლი ამირანაშვილს ერთხელ უკვე აქვს მიღებული ქონება სასამართლოს ძალით მისი კანონიერი მამის ალექსანდრე ამირანაშვილისგან!

P.S.

ძვირფასო მკითხველო, საკითხის სენსაციურობიდან გამომდინარე, „ასავალ-დასავალი“ მომავალშიც დაინტერესდება ექსპერტიზის დასკვნით და სასამართლო პროცესის საბოლოო შედეგებით.

მოამზადა

მეგი საჯაია

კვირგვინოსნები

ამირან სალუქვაძე

ექსპერტი სამხედრო საკითხებში

ეპიდემია შეიძლება, გაგრძელდეს თვეების განმავლობაში და ჩვენ რომ დღეს ყველაფერი გავაჩეროთ და დავხუროთ მთელი საქართველო ისე, როგორც ჩინეთმა დახურა თავისი ერთი რეგიონი, კოლაფსს მივიღებთ.

„ალია“

კაკი ცომაია

ეკონომიკის ექსპერტი

ლარი იმაზე მეტად არის გაუფასურებული, ვიდრე ამას ობიექტური ფაქტორები განაპირობებს.

„კვირის პალიტრა“



სოფიო ხორგუანი

უფლებადამცველი

ფარმაცევტულმა კომპანიებმაც იტვირთონ სოციალური ტვირთი, გამოჩინონ სამოქალაქო პასუხისმგებლობა და მედიკამენტების ფასებზე შეღავათები დაუშვან პენსიონერებისა და სოციალურად დაუცველებისთვის.

„ალია“

ანიტა რაჭველიშვილი

ოპერის მომღერალი

აეროპორტში შემოწმება იყო ისეთი, როგორიც არცერთ სხვა ქვეყანაში არ ყოფილა და მეამაყება ჩვენი ქვეყანა.

„PIA.GE“

სერგო რატიანი

„ევროპული საქართველოს“ წევრი

ველოდები, რომ პრეზიდენტი უგულავას შეიწყალებს.

„ახალი თაობა“

ჯემალ გამახარია

აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე

დიდი საფრთხე არსებობს, რომ კორონავირუსი რუსეთიდან აფხაზეთშიც გავრცელდეს, რადგან ფსოუზე რუსეთის საზღვარი არ არის ჩაკეტილი.

„ახალი თაობა“



21 გაკვეთილი

გაკვეთილი 1. ლიბერალური





„ასავალ-დასავალი“ იწყებს პუბლიკაციათა ციკლს, რომელიც გაგაცნობთ ებრაელი სამხედრო ისტორიკოსის, თელ-ავივის უნივერსიტეტის პროფესორის იუვალ ნოე ჰარარის 2018 წელს გამოცემულ ბესტსელერს სახელწოდებით, „21 გაკვეთილი 21-ე საუკუნისთვის!“ ჰარარის აქამდე გამოცემული არაერთი ნაშრომიდან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სამია: ერთი — კაცობრიობის წარსულზე, მეორე — მომავალზე და მესამე — ეს „21 გაკვეთილი“. ჰარარი თავს წინასწარმეტყველად არ მიიჩნევს, მას მხოლოდ დღის სინათლეზე გამოჰყავს ის ძალები, რომლებიც მართავენ კაცობრიობას — საერთაშორისო ტერორიზმითა და გლობალური შიმშილით დაწყებული, ვიდრე — ტრამპის ფენომენით, ულტრათანამედროვე კოსმოსური ტექნოლოგიებითა და, რაც მთავარია, რელიგიისკენ საყოველთაო შემობრუნებით!

ლიბერალების კოშმარი:
ტრამპი და ჩინეთის კომპარტიის ლიდერი მსოფლიოს ბედს განსაზღვრავენ

„მე, როგორც ისტორიკოსს, არც ადამიანების ჩაცმა შემიძლია და არც გამოკვება. მე, უბრალოდ, შევეცდები სინათლის სხივის შეტანას ადამიანთა წარმოდგენაში, რათა მეტნაკლებად, გავათანაბრო მათი შანსები ჩვენ თვალწინ მიმდინარე უთანასწორო გლობალურ ომში. თუ ჩემი ძალისხმევით, თუნდაც რამდენიმე ადამიანი შეძლებს ამ ომში წარმატებულად ჩართვას კაცობრიობისა და ადამიანთა მოდგმის გადასარჩენად, ჩემს მისიას წარმატებულად მივიჩნევ“, — ასე იწყებს თავის ნაშრომს პროფესორი ჰარარი.

რა არის ჩვენი დროის მთავარი გამოწვევები? რა უნდა ვასწავლოთ ბავშვებს? რა თქმა უნდა, დედამიწაზე მცხოვრები 7 მილიარდზე მეტი ადამიანიდან, ცოტას თუ შეუძლია ზოგადსაკაცობრიო პრობლემებზე იფიქროს! მარტოხელა დედა რომელიღაც მუმბაიდან დილით თვალის გახელიდან იმაზე ფიქრობს, რით გამოკვებოს თავისი შვილები; ხმელთაშუა ზღვის უკიდეგანო სივრცეში მოტივტივე ნავში მსხდარი დევნილები ერთადერთ რამეზე ფიქრობენ — ნაპირის დანახვაზე; ლონდონის ერთ დროს ფეშენებელურ, მაგრამ ამჟამად მიგრანტებით გადატვირთულ საავადმყოფოში მომაკვდავი ადამიანი იმაზე ფიქრობს, რომ ყოველი ამოსუნთქვა მისთვის უკანასკნელი არ იყოს...

დიახ, ჰარარის თქმით, სახეზეა ასეთი პარადოქსი: დედამიწის მოსახლეობას იმდენი პრობლემა აქვს, რომ ნაკლებად აღელვებს იგივე ყბადაღებული გლობალური დათბობა, მაგრამ:

„მათ, ვისი სიცოცხლე ისედაც ბეწვზე ჰკიდია და ამიტომაც, ნაკლებად აღელვებთ გლობალური დათბობა, შეიძლება, სულ მალე გააცნობიერონ უმძიმესი რეალობა: სწორედ გლობალური დათბობის გამო მუმბაიში ცხოვრება შეიძლება, შეუძლებელი გახდეს, ხმელთაშუა ზღვით დევნილთა ნაკადი წარმოუდგენელ მასშტაბებს მიაღწევს, ხოლო ლონდონის საავადმყოფოც და მთელი ბრიტანული მედიცინაც შეიძლება, ისეთ კრიზისში აღმოჩნდეს, რომ იქიდან ველარასოდეს გამოვიდეს“.

ეს წიგნიც, ავტორის თქმით, იმიტომ დაიწერა, რომ კაცობრიობის აწმყო გავიაზროთ წარსულისა და მომავლის მზერით! კითხვები კი უამრავია: რას გვიქადის უკვე ხსენებული გლობალური დათბობა? რას ნიშნავს ტრამპის პრეზიდენტობა ამერიკისა და მთელი მსოფლიოსათვის? რატომ დაიწყო ლიბერალიზმის უმწვავესი კრიზისი? როგორ ვებრძოლოთ საერთაშორისო ტერორიზმს? რატომ შემობრუნდა ათობით მილიონი ადამიანი რელიგიისაკენ? საით მიაქანებს კაცობრიობას გლობალიზაცია?

„გლობალიზაცია ჩვენს მოქმედებაზე და ზნეობრივ პრინციპებზე აქამდე უპრეცედენტო ზეგავლენას ახდენს. ჩვენ ვცხოვრობთ დროში, როდესაც ადამიანის ყოველდღიურ საქმიანობას შეუძლია, შეცვალოს მთელი ხალხისა და ცხოველების ბედი დედამიწის სხვა უშორეს წერტილში. გლობალიზაციის ეპოქაში, სულ ერთი ადამიანის საქციელმა შეიძლება, მთელი სამყარო ხანძარში გაახვიოს, როგორც ეს მოხდა ტუნისში, როდესაც მოჰამედ ბუაზიზიმ ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციაზე თავი დაიწვა, ამას კი მოჰყვა „არაბული გაზაფხულის“ სახელით ცნობილი რევოლუციების მთელი კასკადი და მილიონობით მიგრანტის დაძვრა ევროპისაკენ“, — წერს ავტორი.

დიახ, სულ ერთმა თვითმკვლელობამ ტუნისში განაპირობა და სათავე დაუდო გეოპოლიტიკურ აპოკალიფსს მთელი ევროპისათვის და, შესაბამისად, მთელი მსოფლიოსათვის!

მე-20 საუკუნის ბოლოს თითქოს აშკარა იყო, რომ გრანდიოზული ომები ფაშიზმს, კომუნიზმსა და ლიბერალურ კაპიტალიზმს შორის, ამ უკანასკნელის უპირობო ტრიუმფით დასრულდა! მაგრამ ისტორიამ, როგორც ყოველთვის, ისეთი მალაყი გააკეთა, რომ თვალნათლივ ვხედავთ: ფაშიზმისა და კომუნიზმის კრახის შემდეგ იგივე ემუქრება ლიბერალიზმსაც!

ფაშიზმი კაცობრიობის ისტორიასა და მომავალს რასობრივ (ნაცისტურ) პრიზმაში უყურებდა. კომუნისტური იდეოლოგია კლასობრივი ბრძოლის თეზისზე იდგა — ექსპლუატირებულების გარდაუვალ გამარჯვებაზე ექსპლუატატორ-კაპიტალისტებზე. ლიბერალიზმმა საკუთარ დროშაზე ადამიანის უკიდეგანო თავისუფლების ლოზუნგი წააწერა და ამ დროშის ფრიალით ათწლეულების განმავლობაში გვარწმუნებდა, რომ ადრე თუ გვიან ადამიანები სომალიში, ერაყსა თუ სამხრეთ კორეაში თავისუფლების ძიებაში, ისევე იცხოვრებდნენ, როგორც დანიასა თუ შვეიცარიაში!

მაგალითად, **1997 წელს აშშ-ის ულტრალიბერალი პრეზიდენტი ბილ კლინტონი ამტკიცებდა, რომ ჩინეთი, რომელიც ერთპარტიულ კომუნისტურ-ტოტალიტარულ მემკვიდრეობას ებღაუჭება და ფართოდ არ უღებს კარს ლიბერალიზმს, ისტორიის ბნელ მხარეს აღმოჩნდება და მას მომავალი არა აქვს!**

მაგრამ დღეს ძალიან გაგიჭირდებათ ჭკუათამყოფლის ნახვა, ვინც იტყვის, კომუნისტურ ჩინეთს მომავალი არა აქვსო!

2016 წელს ამერიკაში ტრამპის გაპრეზიდენტებამ და ბრიტანეთის გადაწყვეტილებამ ევროკავშირიდან გასვლის შესახებ, განაპირობა ის, რომ ლიბერალიზმით უკმაყოფილების ტალღამ ლიბერალიზმის ორ მექას — ამერიკასა და დასავლეთ ევროპას მიაღწია.

„თუ სულ ორიოდე წლის წინ ამერიკელები და ევროპელები აქტიურად ცდილობდნენ, იარაღის სამიზნეში ჰვრეტით გაევრცელებინათ ლიბერალიზმი ერაყსა და ლიბიაში, დღეს თავად კენტუკის თუ

ხმა სტოკჰოლმიდან

შვედეთმა კორონა

სტოკჰოლმის ქუჩებში აქტივისტები კორონავირუსის საწინააღმდეგო აქციებსაც ატარებენ

როგორც საერთაშორისო მედია იტყობინება, შვედეთის სამეფო ერთ-ერთია იმ სახელმწიფოთა შორის, რომელსაც კორონავირუსის გამო არ დაუკეტავს საზღვრები, სასწავლო დაწესებულებები, კაფეები, რესტორნები და სავარჯიშო დარბაზები.

ხელისუფლებას ამ დრომდე არ მიუღია არანაირი განსაკუთრებული ზომა კორონავირუსთან საბრძოლველად. პრემიერ-მინისტრმა ***სტეფან ლევენმა*** *განაცხადა, რომ ქვეყანაში შემსვლელების კონტროლის გარკვეულ ფორმას შემოიღებენ და ამით გახანგრძლივდება საზღვრის გადაკვეთა.*

შვედი მეცნიერები, თავიანთი უცხოელი კოლეგებისგან განსხვავებით, ამტკიცებენ — კორონავირუსი უსაფრთხოა, რადგან დაავადებულთა მხოლოდ 2 პროცენტი იღუპებაო!

შვედეთში დაავადებულთა რიცხვი 1400-ს აჭარბებს, დაღუპულია 11 ადამიანი. ბოლო დროს დასნებოვნების ბევრი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა და ყველაფერი ქვეყანაში ჩვეულ რეჟიმში ფუნქციონირებს. თითქოს არც არაფერი მომხდარაო.

ასევე არ არსებობს რაიმე განსაკუთრებული მითითება ადამიანებს შორის დისტანციის დაცვის თაობაზე, მეტიც, დაფიქსირდა შემთხვევა, როდესაც კორონავირუსით დაავადებული ქირურგი მთელი კვირის მანძილზე აგრძელებდა მუშაობას და ოპერაციებს აკეთებდა, საბოლოოდ კი გამოჯანმრთელდა.

ზოგიერთი შვედი ექიმი აცხადებს, რომ ვირუსზე საშიშია ***„შიშის ვირუსი“,*** *რაც ადამიანს აიძულებს, ისეთი ნაბიჯები გადადგას, რომელიც სიტუაციას ართულებს.*

დაახლოებით ასე იქცევა ***დიდი ბრიტანეთიც,*** *სადაც მსგავს მიდგომას მოქალაქეებში „ჯოგური“ იმუნიტეტის გამომუშავების პროცესი დაარქვეს!*

ჩვენ ზუსტი ვითარების გასაგებად დავუკავშირდით შვედეთში მცხოვრებ ქართველს, ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქართული სათვისტომოს ხელმძღვანელს ლელა კუხიანიძეს.

— ქალბატონო ლელა, როდის დაფიქსირდა შვედეთში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა და რა ვითარებაა ამჟამად?

— შვედეთში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა 24 იანვარს, როდესაც ის ჩინეთიდან, კერძოდ, ეპიცენტრიდან სამშობლოში ჩამოსულ 20 წლის სტუდენტ გოგონას აღმოუჩინეს. მან შვედეთში დაბრუნებიდან მხოლოდ მეორე დღეს იგრძნო, რომ რაღაც სჭირდა, რადგან დაეწყო ხველება და ცხელება!

ექიმებმა, მას შემდეგ, რაც დაუდგინეს ეს ვირუსი, სახლში თვითიზოლაციაში გაუშვეს და მასზე მეთვალყურეობა დააწესეს!

მეორე შემთხვევა ირანიდან ჩამოსულ ქალბატონს დაუდგინდა. შემდეგ კიდევ რამდენიმე ადამიანს, რომლებიც ასევე ირანიდან ჩამოვიდნენ, ანუ თებერვლის დასაწყისში შვედეთში კორონავირუსის 5 შემთხვევა დააფიქსირეს...

— ამჟამად რა მდგომარეობაა?

— 20 მარტისათვის შვედეთში დაფიქსირებულია ვირუსის 1423 შემთხვევა, გარდაცვლილია მხოლოდ 11. ინტენსიურ სამედიცინო კურსს გადის 35 პაციენტი, რომელთაგან 20-ის მდგომარეობა გამოსწორებულია, ანუ გამოჯანმრთელების გზას ადგანან!

— 1423 ინფიცირებული საკმაოდ დიდი რიცხვია!

— დიახ, მაგრამ ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ საპანიკო არა-

21-ე საუკუნისთვის ილუზიების მსხვრევა

იუვალ ნოე ჰარარი: თუ კაცობრიობას არა აქვს იდეა-პროექტი და ნათელი მომავლისაკენ სვლის გეგმა, ის გაშლილი იალქნებით არმაგედონისაკენ მიქრის!



იორკშირის მოსახლეობაში ლიბერალიზმს მავნედ და უპერსპექტივოდ მიიჩნევენ. მრავალ მათგანს გაახსენდა, რომ მათთვის უფრო ახლობელი ძველი კონსერვატიული ხედვებია, რასობრივი თუ გენდერული განსხვავებულობის აღიარებითაც კი. და ბევრმა ამერიკასა თუ ევროპაში ისიც აღმოაჩინა, რომ ლიბერალიზმი და გლობალიზმი საერთაშორისო მასშტაბის აფიორაა, რომლითაც ადამიანთა ძალიან მცირე ჯგუფი აკაბალებს უმრავლესობას მთელ მსოფლიოში“, — სწორედ ასე წერს ამ უდიდესი ილუზიების მასშტაბურ მსხვრევაზე პროფესორი ჰარარი.

თუ 1938 წელს კაცობრიობას ჰქონდა სამი ალტერნატიული პროექტი — **ფაშიზმი, კომუნიზმი და ლიბერალიზმი,** 30 წლის შემდეგ, 1968-ში, იყო მხოლოდ ორი — **კომუნიზმი და ლიბერალიზმი.** 1998 წელს, ლიბერალიზმი ტრიუმფალურ სიმარტოვეში დარჩა, მაგრამ ჯერ ის 30-წლიანი ციკლიც არ გასულა და კაცობრიობა საერთოდ, იდეოლოგიური პროექტის გარეშე დარჩა!

„თუ კაცობრიობას არა აქვს იდეა-პროექტი და ნათელი მომავლისაკენ სვლის გეგმა, ის გაშლილი იალქნებით არმაგედონისაკენ მიქრის. თუ ტვინს არ გააჩნია მოვლენათა რეალური აღქმის უნარი, ის გადაერთვება კატასტროფულ სცენარზე იმ ადამიანივით, რომელსაც ძლიერი თავის ტკივილი ტვინის სიმსივნის გამოვლინება ჰგონია, ბევრი ლიბერალისთვის ტრამპის პრეზიდენტობა და ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლა ადამიანთა ცივილიზაციის კოშმარული დასასრულის წინაპირობაა“ — ასკვნის ავტორი.

ლიბერალური პოლიტიკური სისტემა ინდუსტრიული ეპოქის დასაწყისში ჩაისახა, რათა ემართა ორთქლის მანქანების, ნავთობგადამმუშავებელი ქარხნებისა და ტელევიზორების სამყარო. ლიბერალიზმს უჭირს თანამედროვე ტექნოლოგიური რევოლუციების ეპოქაში. არადა, მსოფლიო უცებ შეიცვალა, 1990 წელს ინტერნეტის შექმნიდან. მითუმეტეს, რომ გლობალური ქსელის დაბადებას და განვითარებას ხელმძღვანელობდნენ არა პოლიტიკოსები, არამედ ინჟინრები და კონსტრუქტორები!

თქვენ ოდესმე ხმა მიგიციათ და აგირჩევიათ ინტერნეტი? არა! არადა, ის ყოველგვარი არჩევნების გარეშე მეფობს თქვენს ცხოვრებაში და თქვენს ცხოვრებაზე!

დღეს კომპიუტერულ-ფინანსური სისტემა ისეა გართულებული, რომ არავინ იცის, როგორ ფუნქციონირებს. ხელოვნური ინტელექტის განვითარების კვალობაზე კი საერთოდ ველარავინ გაიგებს, როგორ ფუნქციონირებს ეს სისტემა. სამყარო მიდის იქითკენ, რომ მთავრობები მორჩილად დაელოდებიან ხელოვნური ინტელექტის მორიგ ალგორითმს, როგორ აიკრიფოს გადასახადები, თანაც ყოველგვარი ეროვნული ვალუტის გარეშე — **ელექტრონულ-ციფრული ტრანზაქციებით!**



ევროპისკენ მიგრანტების ნაკადი არ წყდება

ბიოტექნოლოგიური გარღვევებით, ადამიანს შეეძლება ხელოვნური ტვინის კონსტრუირება, მაგრამ ჩვენ ხომ ყოველთვის უკეთ შეგვეძლო ახალი იარაღის გამოგონება, ვიდრე მისი გაკონტროლება?! ჩვენ ტექნოლოგიურად უკვე იმდენად ძლიერები ვართ, რომ შეგვიძლია, შევცვალოთ მთელი პლანეტა, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ ეს პლანეტა აშკარად ეკოლოგიური კატასტროფის ზღვარზე მივიყვანეთ!

ხელოვნური ინტელექტისა თუ ულტრათანამედროვე ბიოტექნოლოგიების შემქმნელები, როგორც მოგახსენეთ, მეცნიერები არიან, მათ კი, წარმოდგენაც არა აქვთ, ეს ტექნოლოგიური რევოლუციები რა გავლენას მოახდენენ გეოპოლიტიკაზე და პოლიტიკურ სისტემებზე. და თუ როგორ ჩამორჩა პოლიტიკური ისტებლიშმენტი ტექნოლოგიურ რევოლუციებს, კარგ მაგალითად გამოდგება 2016 წლის ამერიკული საპრეზიდენტო დებატები, როდესაც ტექნოლოგიებზე საუბარი ჰილარი კლინტონის ელექტრონული ფოსტის გასაიდუმლოებული მიმოწერის განხილვით შემოიფარგლებოდა!

დონალდ ტრამპი კი კოსმოსური ტექნოლოგიების ეპოქაში ამერიკელი მუშახელის დასაცავად ამომრჩეველს დაჰპირდა მექსიკის საზღვარზე უზარმაზარი კედლის აშენებას და როდესაც გაპრეზიდენტდა, ეს გააკეთა კიდეც!

„ლიბერალურ სისტემაში, რომელიც კრახს განიცდის, ადამიანები დაბნეულები არიან. 1930-იან წლებში ამერიკელები, ევროპელები თუ რუსები უყურებდნენ იდეოლოგიურ პლაკატებს და ამაყობდნენ, რომ იქ გამოსახული „მომავლის მშენებელი ადამიანები“ თვითონ არიან. დღეს კი ობივატელი გრძნობს, რომ ის არავის სჭირდება. რუსული, ჩინური თუ კუბის რევოლუციები მოახდინა ხალხმა, რომელიც აუჯანყდა ექსპლუატატორებს. დიდი ალბათობით, 21-ე საუკუნის პოპულისტური რევოლუციები მიმართული იქნება არა ეკონომიკური ელიტების წინააღმდეგ, რომლებიც ხალხს ჩაგრავენ, არამედ ეკონომიკური ელიტების წინააღმდეგ, რომლებსაც ხალხი აღარ სჭირდებათ“ — ასკვნის ჰარარი.

ხალხის როლის განულება — აი, ეს არის სწორედ ლიბერალური ილუზიების სისტემის რღვევის უტყუარი ნიშანი!

მოამზადა ***გიორგი გიგაურმა***

ხმა სტოკჰოლმიდან

ვირუსთან ომზე უარი თქვა!

ლელა კუხიანიძე: მე სტოკჰოლმის ქუჩებში ნიღბიანი შვედი იშვიათად შემხვედრია!

ფერია! საზღვრები ერთი თვით დაკეტეს უცხოელთათვის, თუმცა, სკოლები არ დაუხურავთ.

მაგალითად, ჩემი უფროსი ვაჟი სტუდენტია, ის იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლობს და მისი სასწავლებელი დისტანციურ სწავლებაზე გადავიდა! თუმცა, საღამოობით კურსელები თავს იყრიან ხოლმე.

უმცროსი ვაჟი 15 წლისაა და ახლაც, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, ის სკოლაშია, გაკვეთილებზე. არ ვიცი, შეიძლება, ხელისუფლებამ სხვა ზომებიც შემოიღოს, მაგრამ ჯერ არ ყოფილა შემთხვევა, რომ ვინმე სკოლაში ან უნივერსიტეტში დაინფიცირებულიყოს!

მე აქ, კულტურის ცენტრში, ქართული ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლს ვხელმძღვანელობ და მეცადინეობები არ შეგვიწყვეტია! ბავშვები დაჰყავთ მშობლებსაც, ბებიებსა და ბაბუებსაც და ყველაფერი, ღვთის შეწევნით, კარგადაა!

— რომელიმე ქართველის დაინფიცირების შესახებ თუ იცით რამე?!

— მე აქ თარჯიმნადაც ვმუშაობ და მუდმივი შეხება მაქვს საავადმყოფოებთან თუ იუსტიციის დაწესებულებებთან. იქ ყველანი გაფრთხილებული მყავს, რომ ქართველების თაობაზე შემატყობინონ — ასე რომ, შვედეთში კორონავირუსით არცერთი ქართველი არ დაავადებულა!

— ქუჩებში ხალხი ნიღბებით დადის?

— სტოკჰოლმის ქუჩებში ნიღბიანი შვედი იშვიათად შემხვედრია! ძირითადად ნიღბებით ჩინელები და აზიელები თუ დადიან. ასე რომ, აქ სიმშვიდეა და ხელისუფლებაც მოგვიწოდებს, რომ საპანიკო არაფერია, უბრალოდ, უნდა დავიცვათ ჰიგიენა, თავი ავარიდოთ ხალხმრავლობას და თუ ჯანმრთელობის მხრივ, რაიმე დისკომფორტს ვიგრძნობთ, მივაკითხოთ ექიმს!

— ანუ ვირუსი ვისაც დაუდგინდება, მას იზოლაციაში აქცევენ?

— დიახ, რა თქმა უნდა! მსუბუქი ფორმებისას, ძირითადად თვითიზოლაციაში აქცევენ, გართულების შემთხვევაში კი ინტენსიურ მკურნალობას უტარებენ! ასეთები, როგორც მოგახსენეთ, სულ 35 ადამიანია!

— ექსპერტები არ ატარებენ პარალელებს შვედეთსა და იტალიას შორის?

— არა, ამაზე ასე ღიად არავინ საუბრობს, თუმცა, შეიძლება რაღაც დელიკატური მინიშნებით ამბობენ, რომ შვედეთში ეკოლოგიის კულტია და აქ ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა სისუფთავესა და ჯანსაღ გარემოს! თუმცა, ხაზგასმით გვაფრთხილებენ, რომ მოვერიდოთ 60 წელს გადაცილებულ ადამიანებთან კონტაქტს, რადგან ისინი ყველაზე გასაფრთხილებლები არიან — ასე ვთქვათ, მოწყვლად ჯგუფს განეკუთვნებიან!

ჩემს საყვარელ საქართველოსა და ქართველებს ვუსურვებ, რომ არ აჰყვნენ პანიკას, შეინარჩუნონ სიმშვიდე და, რაც მთავარია, უფლისადმი რწმენა, რომ მალე დავამარცხოთ ეს პანდემია!

ესაუბრა ***გიორგი გიგაური***

საქართველოსა თუ მის ფარგლებს გარეთ თავს გადახდენილი ისტორიების თხრობას ჩვენი რესპონდენტი, ოფროუდისტი და მოგზაური თორნიკე გაგუა განაგრძობს:



თორნიკე გაგუა:

ცნობილი საბჭოთა უკრაინელი მთამსვლელი ვლადიმერ მანაგაროვი ქართველების იუმორით მოხიბლული დარჩა!

— ზოგადად, ბუნებით მოხეტიალე ვარ. მომდომებია რიკოთის უღელტეხილის მონახულება, შუაღამისას ჩემს „ჰარლეიზე" დავმჯდარვარ, ჩავსულვარ, ფინჯანი ყავა დამილევია და გამთენიისას თბილისში დავბრუნებულვარ. ამიტომ ხშირად ისე ხდება, ღამით სამსახურიდან გამოსულმა შეიძლება, ძველი თბილისი და ნარიყალა მოვინახულო. ქაოსისაგან გათავისუფლებული ღამის თბილისი ხომ ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი მშვენებაა. რამდენიმე წლის წინათაც ასე დაიწყო ყველაფერი, გვიან ღამით გადავწყვიტე, კოჯრის ტყეს ვსტუმრებოდი.

— რა მოხდა ღამის კოჯორში?

— როგორც ყოველთვის, ქოროღლის ციხეც მოვინახულე და უძოს მონასტერიც. იქიდან წამოსულმა ოფროუდით გართობა გადავწყვიტე და თბილისისკენ მთა-მთა დავიძარი. ახლა არ ვიცი, წლებია, არ ვყოფილვარ, მაგრამ უწინ ცნობილი კოჯრის ზარებს რომ გადმოხვიდოდი, დაბლა ხევი იყო, სადაც მანქანით ვეღარ გადმოდიოდი. მოკლედ, ერთ-ერთ ადგილას გავიჭედე. უკუნითი სიბნელე იყო, არემარეს მანქანის ფარებიც ძლივს ანათებდა. ჩავურთე ჩემს „პრადოს" ხიდი და ისაა, უნდა დამეწყო ბუქსაობა, საბურავებიდან კაცი ამოვიდა. მოულოდნელობისაგან იმდენად შემეშინდა, რაღაცას დავავლე ხელი... ერთი კი მოასწრო და დამიყვირა — არ დამარტყაო და მეც გავჩერდი. ბოლოს, როგორც აღმოჩნდა, მეგობრებთან ერთად დამთვრალა კოჯორში, უჩხუბია მათთან და გაბრაზებული თბილისში ტყეტყე წამოსულა, გზაში ძილი მორევია და იქვე წამოწოლილა. მაგრამ კი გადამირჩა, რომ არ გადავუარე და... *(იცინის)* ისე კი, დღეს უკვე ვმეგობრობთ და იმ შუაღამისას ტყეში გაჭედილი მანქანის გამოყვანაშიც დამეხმარა. ერთი სახალისო ამბავი ლისის ტბიდან სოფელ დიღომში მიმავალ უგზოობაშიც შემემთხვა. თან მაშინ, საერთოდ არ მეცინებოდა.

— გვიამბეთ...

— ესეც დიდი ხნის ამბავია. ერთ გოგოს ვაწონებდი თავს, აღმოჩნდა, რომ უგზოობისა და ოფროუდის მოყვარული იყო და შემჭამა — წამიყვანე სადმე საშინელ გზაზეო. გადავწყვიტე, ყველაზე ნაცნობი მონაკვეთი ამერჩია, რათა სადმე მოულოდნელი ჩარჩენა და სირცხვილი თავიდან ამერიდებინა. წავედით ლისის შემოგარენში და რადგანაც გზა ვიცოდი, გავთამამდი. ამ გოგოს შეშინება დავუპირე და აღმოჩნდა, რომ მე უფრო შემეშინდა. თურმე, იმ გზაზე ტრაქტორს გაუვლია და გზა კიდევ უარეს დღეში ჩაუგდია. მოკლედ, რაღაც მომენტში მანქანას საბურავებქვეშ გზა გამოეცალა და გადავვარდით. საბოლოოდ, მე და ცხვირდამტვრეულმა გოგონამ საღამო ჰოსპიტალში გავატარეთ.

— ამ ამბის შემდეგ, ალბათ, აღარც შეგხვდებოდათ...

— სხვათაშორის კიდევ ორჯერ ვნახე. უფრო სწორად, კლინიკაში მოვინახულე ფორთოხლითა და ბანანით ხელში. სწორედ ამას ვამბობ, თავგადასავალი ბევრ რამეს გასწავლის. დარწმუნებული ვარ, იმ დღიდან მოყოლებული ღვედის შეუკვრელად მანქანაში არ გაჩერდება *(იცინის)*.

— უცნაური შემთხვევა, რაც ექსპედიციაში შეგმთხვევიათ...

— ამასთან დაკავშირებით ერთი ძალიან სახალისო ისტორია მაქვს, ოღონდ მე და ჩემს მეგობრებს არ გადაგვხდენია, უბრალოდ, შევესწარით. მოკლედ, რამდენიმე წლის წინათ ძამას ხეობას მეგობრები ვესტუმრეთ, ბატეტის ტბა უნდა მოგვენახულებინა. ადგილობრივ, ქარელელ მეგობრებს ძველი, საბჭოთა ოფროუდერები — „ვილისები" ჰყავთ. საწვავს ვიმარაგებდით მანქანებისათვის, რა დროსაც ორი „ეფჯე კრუიზერი" მოგვადგა და ხეობისაკენ მიმავალი გზა გვკითხეს. რა თქმა უნდა, მივასწავლეთ და წავიდნენ. მოკლედ, ჩვენც დავიძარით და ვინც ნამყოფია, ეცოდინება, ძამას ხეობის შესასვლელთან პატარა ხიდია. მივადექით ამ ხიდს და ვხედავთ, რომ ყველაფერი განათებულია. აღმოჩნდა, რომ ამ ორმა „ეფჯე კრუიზერმა" გზა ვერ გაიყო, ერთმანეთს გზა არ დაუთმეს და ერთ-ერთი ხიდიდან გადავარდა. სულელები თუ არ იყვნენ, ტურზე წასულებმა, ამხელა ჯიპებით „გონკაობა" რატომ დაიწყეს? *(იცინის)* საბოლოოდ, არ დავეხმარეთ და ვერც დავეხმარებოდით, აუცილებლად ტრაქტორი სჭირდებოდათ მანქანის ამოსათრევად. აი, კიდევ ერთი მაგალითი ჩემი დევიზისა — **„ИЧАРЭ НЕЛА!"**

— თქვენ რა გასწავლათ მოტოციკლმა?

— უპირველესად, გადამაჩვია მართვის დროს ტელეფონის მოხმარებას. ვინც არ უნდა მირეკავდეს, არ და ვერ ვპასუხობ. თავიდან კი შევიძინე ჩაფხუტზე დასამაგრებელი მიკროფონი, მაგრამ სისულელეა. ჯობს, მე თვითონ გადმოგირეკო, როცა მოტოციკლიდან გადმოვალ, ვიდრე ტელეფონზე საუბრის გამო, ან მე მოვიწიო რამე, ან სხვა მძღოლმა. ისე, თბილისელი სკუტერასტების მოძრაობის დამასტაბილურებელი წამალი მე ვიცი, და არამხოლოდ სკუტერასტებისა.

— როგორ?

— ავტომობილისტები თანასწორუფლებიანები უნდა გახდნენ. პატრულის თანამშრომელი იქნება, ბიზნესმენი, დიდი ფულის პატრონი თუ უბრალო მოქალაქე, საგზაო მოძრაობის წესკანონების წინაშე ყველა ერთი უნდა იყოს. უსაზღვროდ გაზრდილი ჯარიმითა და თუნდაც გაწკეპვლით მძღოლს ვერ შეაშინებ. დღეს ჩვენს გზებზე არსებული მძიმე მდგომარეობის თავი და თავი მძღოლების მენტალური პრობლემაა! მანქანის საქარე მინაზე გაკრული საშვი ან დაბურული მინები არ უნდა მაძლევდეს მოძრაობის წესების დარღვევის უფლებას. მძღოლების თვითშეგნების ასამაღლებლად, ჩემი ნება რომ იყოს, სკანდინავიის ქვეყნებში არსებულ საჯარიმო სისტემას გამოვიყენებდი.

— რას გულისხმობს სკანდინავიური საჯარიმო სისტემა?

— იქ არ არსებობს ჯარიმების ფიქსირებული თანხა. თითოეული მძღოლი თითო ჯარიმაზე თვიური შემოსავლის 10 პროცენტით ჯარიმდება. მაგალითად, ვისი თვიური შემოსავალიც 500 ლარია, მისთვის 50 და ასი ლარი საკმაოდ სოლიდური თანხაა, რადგან მას ჯარიმის გადახდის გარდა, ოჯახი ჰყავს სარჩენი. თუმცა, მეორე მხრივ, ვისი ანაზღაურებაც თვეში 10 ათასი და 20 ათასი ლარია, ასლარიან და ორასლარიან ჯარიმას არაფრად თვლის. სწორედ ამაშია საქმე, როცა მძღოლს ეცოდინება, რომ ხელფასის 10 პროცენტი ექნება გადასახდელი, რაც 50-ის ნაცვლად 500 ლარია, კეთილ ინებებს და შუქნიშნის წითელ ფერზე არ გაივლის, ღერძულა ხაზს არ გადაკვეთს და ა.შ.

— დავუბრუნდეთ ისევ ნადირობას, თევზაობას და ბუნებას...

— სხვათაშორის, სახალისო ამბავია, 3-4 წლის წინათ მე და ჩემმა მეგობარმა საქართველოს ჩემპიონატში ფიდერით თევზაობაში მონაწილეობა მივიღეთ. ბოლო ადგილზე გავედით, მაგრამ მთავარი ამ ცხოვრებაში ხომ ჭიის გახარებაა. ახლა გამახსენდა — საექსპედიციო ჯგუფი მყინვარწვერზე ვართ ასული, ყველას თითო კოლოფი სიგარეტი გვიდევს ჯიბეში, მაგრამ სანთებელა ვერ ავანთეთ. ისე დავბრუნდით იქიდან, სუფთა ჰაერზე ვერ გავაბოლეთ. ცოტა ხნის შემდეგ იგივე ჯგუფი ვართ იალბუზზე წასულები. ავედით, ვტკბებით გასაოცარი სილამაზით და სიგარეტის მოწევა მოგვინდა. ჯიბიდან ყველამ პარკში გახვეული ასანთი დავაძრეთ, სიგარეტი კი არავის აღმოგვაჩნდა *(იცინის)*. ერთხელ ჩემმა მეგობარმა ჩემს გვარზე ისეთი ისტორია მოიგონა, საერთაშორისო საექსპედიციო ბანაკი ფეხზე დააყენა.

— კი მაგრამ, ასეთი რა მოიგონა?!

— როგორც გითხარით, საერთაშორისო ბანაკი იყო და იალბუზზე ასასვლელად ვემზადებოდით. 2000 წელი იდგა და დიდი, ცნობილი საბჭოთა უკრაინელი მთამსვლელი **ვლადიმერ მანაგაროვიც** ჩვენთან ერთად იყო. ექსპედიციის წევრები მთელი მსოფლიოდან იყვნენ ჩამოსული. ერთმანეთის გაცნობის შემდეგ, თურმე, ჩემი გვარი ვიღაცებს გაუკვირდათ. ერთ-ერთმა მეგობარმა კი ამ უცხოელებს მოატყუა — **გაგუა** როგორ არ იცით, არგენტინაში **აკონკაგუა** რომაა მწვერვალი, ვისი სახელობისაცაა, იმის შვილიშვილიაო. აი, „სარაფანნოე რადიო" რასაც ჰქვია, ერთმა გაიგო და მთელ ბანაკში ხმა გავარდა, ჩვენთან დიადი აკონკაგუას შვილიშვილიაო. არადა, წარმოიდგინეთ, რამხელა სისულელეა, ეს იგივეა, ვინმეზე რომ ვთქვათ მყინვარწვერის შვილიშვილიაო!

მოკლედ, შევდივარ სასადილოში, სადაც მანაგაროვიც იჯდა. ვიპოვე ჩვენი მაგიდა, შევუერთდი ქართველებს და როგორც კი დავჯექი, ვიგრძენი, რომ მთელი დარბაზი ფეხზე წამოდგა. ისეთი სიტუაცია შეიქმნა, ჭამის დაწყებისა შემრცხვა. მოდიოდნენ რიგრიგობით ეს უცხოელები და ხელს მართმევდნენ. ერთადერთი, უკრაინელების მაგიდიდან არავინ მოსულა. ცოტა ხანში თვით მანაგაროვმა დამიძახა, მივედი და მეუბნება, კარგი იუმორის გრძნობა გაქვთ ქართველებს, მთელი ბანაკი ფეხზე დააყენეთო! ერთი კვირა, სადაც კარს შევაღებდი, პირველი შევდიოდი! *(იცინის)* ისტორიები ბევრია მთაში და გზაში. თავგადასავლებით სავსე მოგზაურობას ნამდვილად არაფერი ჯობს.

ესაუბრა
საბა ჯაბუშანური

ამ დროებაში აღარაფერი მიკვირს, მაგრამ ყოველგვარი კეკლუცობის გარეშე, მართლა პირი დავაღე, როდესაც ჩვენი გაზეთის ერთგული რუსთაველი მკითხველი დაზაფრული შემეხმიანა და მითხრა, იქნებ თქვენ მაინც გვიშველოთ, რუსთავში დღისით-მზისით გვძარცვავენო!

რუსთავში მოზარდთა კრიმინალური ბანდა დღისით-მზისით ავტომფლობელებს აყაჩაღებს!

რა თქმა უნდა, ცოდვა გამხელილი ჯობს, თავიდან უნდობლად მოვეკიდე ჩვენი მკითხველის ამ სიტყვებს, მაგრამ — აბა, ამხელა კაცი თქვენ როგორ შეგაწუხებდითო?! — აშკარად ხმაში წყენაგარეულმა მიპასუხა. — ჩემ მიერ საკუთარი მანქანიდან ტელეფონით გადაღებულ ფოტომასალასაც მოგაწვდითო... ამაზე კი მთლად გადავირიე, თავს მაინც ვერ ვაჯერებდი, რომ მსგავსი რამ 2020 წლის საქართველოში, აგერ, დედაქალაქიდან სულ რამდენიმე კილომეტრში ხდებოდა!

მოკლედ, როგორც ჩვენმა წყარომ გვიამბო (რომელმაც გასაგები მიზეზების გამო ვინაობის დასახელება არ ისურვა), რუსთავში მოზარდების კრიმინალური ბანდა თავისუფლად დათარეშობს და ავტომფლობელებს აყაჩაღებს! და ამის დამადასტურებელი ფოტოებიც მოგვაწოდა!

ჩვენ შორის ასეთი საუბარი გაიმართა:

— სად ხდება ეს ყაჩაღობა?

— რუსთავში, ე.წ. მე-17 პენიტენციური დაწესებულების მიმდებარე ტერიტორიაზე...

— ანუ როგორ აყაჩაღებენ ხალხს?

— გზაჯვარედინზე, სადაც რკინიგზის ლიანდაგი გადის, ავტომანქანები ბუნებრივად ჩერდებიან! და აი, სწორედ ამ დროს საიდანღაც ჩნდება არასრულწლოვანთა რამდენიმეკაციანი დაჯგუფება და ავტომფლობელებს ფულს სძალავს!

— თქვენც გამოგძალეს?!

— კი, სწორედ ამ ყაჩაღობიდან რამდენიმე საათში დაგიკავშირდით!

— როგორ მოხდა ეს?

— გავჩერდი რელსთან. ამ დროს ჩემი მანქანის წინ საიდანღაც ამოიზარდა ორი ნიღბიანი მოზარდი, რომელთაგან ერთს ხელში რკინის კეტი ეჭირა! არც არაფერი უთქვამს, ხელში შეათამაშა ეს კეტი და მიმანიშნა, რომ მანქანის „კაპოტს" დაჰკრავდა, თუ ფულს არ მივცემდი.

იქვე შორიახლოს კიდევ ორი ბიჭი ტრიალებდა, ასევე ნიღბებითა და კეტებით! ანუ, თუ ვინმე გადმოვა მანქანიდან და წინააღმდეგობის გაწევას გაბედავს, ჯგუფურად თავდასასხმელად მომზადებულები არიან!

— და რა ქენით?

— რა ვქენი, „კაპოტის" და შუშების ჩალეწვას, ვამჯობინე, ჯიბე მომეფხიკა და ქაღალდის ფული მიმეცა! 5-ლარიანი მივაწოდე ფანჯრიდან და შემეშვნენ. შემდეგ ჩემ უკან მდგომ მანქანას მიადგნენ და, ალბათ, იგივე გაიმეორეს! მე კი ამასობაში ადგილს მოვწყდი, რომ სამშვიდობოს გავსულიყავი.

— რამდენი წლისანი იქნებოდნენ?

— ნიღბებში ძნელია გარჩევა, მაგრამ აღნაგობით, ალბათ, ასე 15-წლისები არიან!

— ქართველები არიან თუ აზერბაიჯანელები?

საუკუნის პროექტი: ბათუმში ღამის ორი საათით ჩქარა ჩახვალთ!



ამიერკავკასიაში საუკუნის პროექტად წოდებული ახალი ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობა საქართველოს ტერიტორიაზე აქტიურად მიმდინარეობს. მის მნიშვნელობასა და საჭიროებაზე დაწვრილებით ქვევით მოგახსენებთ.

თავდაპირველად, აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული მაგისტრალი ე.წ. „აბრეშუმის გზის“ შემადგენელი ნაწილია და ევროპა-აზიის გავლით ჩინეთში სატრანზიტო მიმოსვლის მნიშვნელოვან კვანძს წარმოადგენს. საქართველოში მაგისტრალური გზების მოდერნიზაციის პროგრამის ძირითადი მიზანი, აღმოსავლეთ-დასავლეთის დამაკავშირებელი მაგისტრალისა და ჩრდილოეთ-სამხრეთის დერეფნის — ჟინვალი-ლარსის მარშრუტზე სატრანზიტო გადაზიდვების გაუმჯობესებაა, რომელსაც მთლიან შიდა პროდუქტში მნიშვნელოვანი წილი შეაქვს. მოკლედ რომ ვთქვათ, მოსახლეობისა და სრულიად ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის ახალი ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობა მისწრებაა. გარდა ამისა, **თითოეული მძღოლისათვის კიდევ უფრო კომფორტული და ხანმოკლე გახდება მგზავრობა აღმოსავლეთიდან დასავლეთ საქართველოს მიმართულებით.** E60-E70 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი, რაც **ფოთი-თბილისი-წითელი ხიდისა და ფოთი-ბათუმი-სარფის** მონაკვეთს გულისხმობს, ჩვენ ქვეყანაში არსებული პორტების საშუალებით უმოკლესი დამაკავშირებელი გზაა ევროპასა და აზერბაიჯანს, სომხეთსა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებს შორის. მისი ფიზიკური მდებარეობა უზრუნველყოფს, რომ გახდეს ძირითადი სატრანსპორტო რგოლი შავ, კასპიის ზღვასა და ცენტრალურ აზიას შორის. რაც შეეხება უშუალოდ **რიკოთის უღელტეხილის მონაკვეთს,** დაგეგმილია **51,6 კილომეტრი სიგრძის გზის** მშენებლობა, რომელიც 96 ხიდსა და 53 გვირაბს მოიცავს. აღნიშნული მონაკვეთი ოთხ სექციადაა დაყოფილი:

1. — **ჩუმათელეთი-ხევი** (11,7 კმ.); 2. — **ხევი-უბისა** (12,2 კმ.); 3. — **უბისა-შორაპანი** (13 კმ.); 4. — **შორაპანი-არგვეთა** (14,7 კმ.).

ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთის გზა რიკოთის საუღელტეხილო გვირაბამდე მიდის. ამ გზით ჩრდილოეთიდან **გვერდს აუვლით ხაშურს, სურამს, ჩუმათელეთს და პირდაპირ რიკოთის გვირაბთან გამოხვალთ.** სასიხარულოა ის ამბავიც, რომ ცემენტ-ბეტონის საფარის მაგისტრალის მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობს და **2020 წლის ივლისის თვეში ხაშურს უკვე ექნება 13 კმ-იანი შემოვლითი გზა!** უნდა იცოდეთ ისიც, რომ საქართველოში ყველაზე გრძელი ხიდი სწორედ ახალ ავტომაგისტრალზე მოექცევა და მისი სიგრძე 1362 მეტრი იქნება.

საბოლოო ჯამში, რიკოთის საუღელტეხილო გზა აღმოსავლეთ-დასავლეთის დერეფნის დასრულებისას **მანძილს 30 კილომეტრით შეამცირებს,** ხოლო მგზავრობის დროს გაანახევრებს. **თუ დღეს წითელი ხიდიდან სარფამდე მანძილის გავლას 8 საათი სჭირდება, სამომავლოდ 4-4,5 საათი დასჭირდება.** შესაბამისად, შემცირდება თბილისიდან ბათუმში ჩასვლის დროც და ჩქაროსნული მაგისტრალის საშუალებით **3-3,5 საათში** იქნება შესაძლებელი. აღნიშნული პროექტისა და საქართველოს მომავლის გზის უკეთესი თვალსაჩინოებისათვის ფოტოებს წარმოგიდგენთ.

მოამზადა ***საბა ჯაბუშანურმა***

— ვერ გეტყვით, წარმოდგენაც არ მაქვს!

ფაქტი ის არის, რომ ძალიან თავხედურად და თავდაჯერებულად ირჯებოდნენ! ერთი წუთითაც არ შემპარვია ეჭვი, რომ მანქანასაც დამიმტვრევდნენ და თუ წინააღმდეგობის გასაწევად გავიწევდი, იქვე დამილეწავდნენ თავ-ყბას იმ კეტებით!

— პატრულისთვის არ მიგიმართავთ?!

— სიმართლე გითხრათ, არც მიფიქრია! უფრო სწორად კი ვიფიქრე, როგორ ვუთხრა ამხელა კაცმა პატრულს, ბავშვებმა დამაყაჩაღეს-მეთქი! როგორც ჩანს, ესეც კარგად აქვთ გათვლილი! 5-10 ლარის გამო ხომ არ დაიწყებენ ჩივილსო... ამიტომაც დაგიკავშირდით თქვენ, რომ გაახმაუროთ ეს ამბავი და მიხედოს პოლიციამ ამ ბანდას! დარწმუნებული ვარ, „ყოველდღიური ბიზნესი“ აქვთ და პოლიციაც ადვილად დაიჭერს ფაქტზე, თუმცა, შესაძლოა, არასრულწლოვანების გამო არავინ არაფერი მოჰკითხოს.

ბოლოთქმა

ისლა დაგვრჩენია, გამოვაქვეყნოთ ეს ინტერვიუ, ზედ ფოტომასალაც დავურთოთ და სახალხოდ მივმართოთ რუსთავ-ქალაქის მამებსა და პოლიციის ხელმძღვანელობას: სასწრაფოდ ალაგმეთ ეს სამარცხვინო ყაჩაღობა თქვენს ქალაქში!

ვგონებ, ამ ბანდის არც აღმოჩენა და არც ფაქტზე დაჭერა არავითარ პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს!

მოამზადა ***გიორგი გიგაურმა***

დასაწყისი იხ. 2020 წლის „ა-დ“ №6-12

ლევან დოლიძე: შუაღამისას, როცა ყველას ეძინა, სტალინი კრემლის ეკლესიაში, უსპენსკის სახელობის მცირე ტაძარში შედიოდა და განმარტოებით ლოცულობდა!

მართლმადიდებელი ქრისტიანობისადმი სტალინის დამოკიდებულების შესახებ ბევრი დაწერილა და თქმულა. დამსახურებული ჟურნალისტი და საქართველოს გენერალიტეტის მემატიანე, მწერალი ლევან დოლიძე დოკუმენტებსა და ფაქტებზე დაყრდნობით ამტკიცებს, რომ სტალინი, რომელმაც მართლმადიდებლობა განადგურებისგან იხსნა, ბოლომდე ღრმად მორწმუნე ქრისტიანად დარჩა, რომელიც თავის მოძღვარს აღსარებასაც აბარებდა და კიდევაც ეზიარებოდა:

— ხაზგასმით მინდა, აღვნიშნო, რომ ლენინის სიკვდილის შემდეგ საბჭოთა კავშირის სათავეში სტალინის ნაცვლად **ლეიბა ბრონშტეინ-ტროცკი, იაკობ სვერდლოვი, კაგანოვიჩი, ზინოვიევი** და მათი დამქაშები რომ აღმოჩენილიყვნენ, ისინი მართლმადიდებლობას საბოლოოდ მოსპობდნენ! **სწორედ სტალინმა შეაჩერა და აღკვეთა ლენინისა და ტროცკის მიერ მართლმადიდებლობის ამოსაგდებად და დასამარხავად წამოწყებული სისხლიანი შტურმი.** სტალინი რომ ღრმად მორწმუნე მართლმადიდებელი ქრისტიანი იყო, ამას ბევრი რამ ადასტურებს, მათ შორის, რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მღვდლის **დიმიტრი დუდკოს** მიერ შეგროვებული დოკუმენტები, რომლებიც დაახლოებით ათი წლის წინათ გამოქვეყნდა.

— საქვეყნოდ ცნობილია, რომ ლენინისა და ტროცკის ბრძანებით, მღვდლებს ხვრეტდნენ და ეკლესიებს ანგრევდნენ! როგორ შეძლო სტალინმა ამ საშინელების შეჩერება და თუ არსებობს კონკრეტული მტკიცებულება ან დოკუმენტი, რომლის თანახმადაც სტალინი ლენინისა და ლეიბა ტროცკის ამ სატანისტურ კურსს ოფიციალურად შეეწინააღმდეგა?

— მოგეხსენებათ, 1919 წლის 1 მაისს **ვლადიმერ ლენინმა** გამოსცა მართლაცდა **სატანისტური ბრძანება** № 13666-2 **(დააკვირდით რიცხვების კომბინაციას! — დ.ჩ.)** „მღვდლებთან და რელიგიასთან ბრძოლის შესახებ“. ამ ბრძანებით ლენინმა სრულიად საკავშირო საგანგებო კომისიის თავმჯდომარეს, ამხანაგ **ფელიქს ედმუნდის ძე ძერჟინსკის** და მთავარი პოლიტიკური სამმართველოს განყოფილებას — შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატს დაუგზავნა ყველა შესაბამისი ინსტრუქცია, რომელიც შეეხებოდა რუსული მართლმადიდებელი ეკლესიის მსახურთა და მართლმადიდებელ მორწმუნეთა დევნას.

როგორც კი ხელისუფლება გაიმყარა, სტალინი ლენინის ამ სატანისტურ კურსს მაშინვე დაუპირისპირდა. ამის დასტურია 1933 წლის 12 სექტემბრის საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პოლიტბიუროს სხდომის ოქმის ამონაწერი, სადაც შავით თეთრზე ვკითხულობთ:

„20-30-იანი წლებიდან მოსკოვში და მიმდებარე რაიონების ტერიტორიებზე მთლიანად განადგურდა 150 ტაძარი, ხოლო 300 ეკლესია-მონასტერი გადააკეთეს ქარხნების საამქროებად, კლუბებად, საერთო საცხოვრებლებად, ციხეებად, იზოლატორებად და მოზარდებისა და მიუსაფართა კოლონიებად. არქიტექტურულ მშენებლობათა გეგმები ითვალისწინებს დარჩენილი ტაძრებისა და ეკლესიების 500-ზე მეტი ნაგებობის დანგრევას. ცენტრალური კომიტეტი შეუძლებლად მიიჩნევს ნაგებობათა დაპროექტებას ტაძრებისა და ეკლესიების ნგრევის ხარჯზე, რომლებიც უნდა ჩაითვალოს ძველი რუსული არქიტექტურის ძეგლებად! საბჭოთა ხელისუფლების ორგანოები და მუშურ-გლეხური მილიცია ვალდებული არიან, მიიღონ ზომები დისციპლინარულ და პარტიულ პასუხისმგებლობაზე ძველი რუსული ხუროთმოძღვრების ძეგლების დაცვასთან დაკავშირებით“.

ექვსი წლის შემდეგ, სტალინის უშუალო მითითებით, 1939 წლის 11 ნოემბერს საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პოლიტბიურომ მიიღო ასეთი დადგენილება:

1) „არამიზანშეწონილად იქნეს მიჩნეული ამიერიდან საბჭოთა კავშირის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოების მიერ რუსული მართლმადიდებელი ეკლესიის მსახურთა დაპატიმრებისა და მორწმუნეთა დევნის პრაქტიკა; 2) გაუქმდეს ამხანაგ ულიანოვის (ლენინის) 1919 წლის 1 მაისის №13666-2 მითითება „მღვდლებთან და რელიგიასთან ბრძოლის შესახებ“; 3) შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატმა მოაწყოს გასამართლებული და დაპატიმრებული მოქალაქეების იმ საქმეთა რევიზია, რომლებიც დაკავშირებულია საღმრთო მსახურების საქმიანობასთან; გაათავისუფლოს პატიმრობიდან და შეუცვალოს სასჯელი, რაც არ იქნება დაკავშირებული თავისუფლების აღკვეთასთან აღნიშნული მოტივებით, თუ ამ მოქალაქეთა საქმიანობას არ მიუყენებია ზიანი საბჭოთა ხელისუფლებისათვის; 4) საკითხს იმ მორწმუნეთა ბედის შესახებ, რომლებიც იმყოფებიან პატიმრობასა და ციხეებში და ეკუთვნიან სხვა კონფესიებს, ცენტრალური კომიტეტი გამოიტანს დამატებით.“

— ვიდრე სტალინი მართლმადიდებელ ეკლესიაზე განხორციელებულ შტურმს აღკვეთდა, ლენინის, ტროცკისა და სვერდლოვის პოლიტიკამ ქრისტიანობას რა ავნო?

— დღეს ზუსტად ძალიან ძნელია საუბარი იმის შესახებ, თუ რამდენი სასულიერო პირი დაიხვრიტა საბჭოთა კავშირში ლენინისა და ლეიბა ტროცკის დამქაშების მძლავრობის დროს და რამდენი ეკლესია და ტაძარი დაანგრიეს, ააფეთქეს ან გადააკეთეს, მაგრამ სახელმწიფო დამნაშავეთა ჯგუფის საქმიანობის შედეგები ქრისტიანობისთვის დამანგრეველი იყო. მაგალითად, მოსკოვის კამერულ თეატრში ცნობილმა რეჟისორმა **ალექსანდრე ტაიროვმა** დადგა დემიან ბედნის პიესა „დევგმირი“, რომელშიც რუსეთის გაქრისტიანების ისტორიული ფაქტი მასხრად იყო აგდებული; **შეიქმნა „მებრძოლ უღმერთოთა კავშირი“, რომლის რიგებშიც მხოლოდ საქართველოში 400 ათასზე მეტი ადამიანი იყო გაწევრიანებული.** სტალინმა ჯერ კიდევ 1933 წლის 16 აგვისტოს გაილაშქრა ამ საშინელების წინააღმდეგ და რუსეთის კომპარტიის მე-12 ყრილობის გადაწყვეტილების საფუძველზე გამოსცა ცირკულარული წერილი ყველა საგუბერნიო კომიტეტისადმი მოთხოვნით — აკრძალონ ეკლესიების დახურვა და რელიგიური ხასიათის დაპატიმრებანი!

1936 წლის 14 ნოემბერს სტალინის პირადი გადაწყვეტილებით დემიან ბედნის პიესა „დევგმირი“ აიკრძალა, ხოლო 1941 წლის ზაფხულში ყოველგვარი ანტირელიგიური პროპაგანდა აღიკვეთა. იმავე წლის ოქტომბერში, როცა ფაშისტები მოსკოვის ხედებს ბინოკლით ათვალიერებდნენ, სტალინის ბრძანებით, ყაზანის ღვთისმშობლის სასწაულმოქმედი ხატი მოსკოვის გარშემო სამჯერ შემოატარეს!

— ხატი მოსკოვს სასულიერო პირებმა შემოატარეს თუ სამხედრო მფრინავებმა?

— ეს დაზუსტებული არ არის! ზოგი ვერსიით, ხატი მოსკოვს შემოატარეს სამხედრო თვითმფრინავით, ხოლო სხვა ვერსიით, ეს დიადი მისია სასულიერო პირებმა აღასრულეს! გარდა ამისა, საბჭოთა კავშირში დაიწყო მიტროპოლიტების გზავნილების ბეჭდვა, ხოლო ეკლესიის პატრიოტული კურსის განმარტების მიზნით, 1942 და 1943 წლებში გამოვიდა ორი წიგნი — **„სიმართლე რუსეთის რელიგიის შესახებ“** და **„რუსული მართლმადიდებელი ეკლესია და დიდი სამამულო ომი“.**

1941-1942 წლების მშიერ ზამთარში ლენინგრადის მართლმადიდებელი სამწყსო სისტემატურად მარაგდებოდა ღვინითა და ფქვილით ქრისტიანთათვის ზიარების მისაღებად. 1943 წლის 11 ოქტომბერს ლენინგრადის 12 მღვდელმსახურს ლენინგრადის დაცვის საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის სტალინმა მთავრობის ჯილდოები და მედლები გადასცა. თავდაცვის ფონდში რუსეთის მართლმადიდებელმა ეკლესიამ 150 მილიონი რუბლი შეიტანა, ხოლო ქართველმა მორწმუნეებმა სატანკო კოლონის მშენებლობისთვის უზარმაზარი თანხა შეაგროვეს, რის შესახებაც საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქმა **კალისტრატე ცინცაძემ** სტალინს დეპეშით ამცნო. უმაღლესმა მთავარსარდალმა საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქს აღნიშნული საქმიანობისათვის მადლობა გადაუხადა და თავისი პირადი ავტომობილი „ზის“-ი აჩუქა. მოგეხსენებათ, კალისტრატე ცინცაძე და ბელადი ერთმანეთს ჯერ კიდევ თბილისის სასულიერო სემინარიიდან იცნობდნენ. კერძოდ, როცა კალისტრატე ცინცაძე სემინარიის ზედამხედველი იყო, სტალინი თბილისის სასულიერო სემინარიის სტუდენტი გახლდათ. ხოლო გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი **კორნელი კეკელიძე** და სტალინი სემინარიაში თანაკურსელები იყვნენ.

— ცნობილია, რომ რუსეთის ეკლესიის მიერ საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღიარება სწორედ სტალინის უშუალო ჩარევით მოხდა!

— უშიშროების სახელმწიფო კომიტეტის ოფიცრის **გიორგი კარპოვის** 1943 წლის 4 სექტემბრის ჩანაწერის თანახმად, ამ დღეს სტალინმა კრემლში მიიღო **მიტროპოლიტი სერგი, მიტროპოლიტი ალექსი და მიტროპოლიტი ნიკოლაი.** ამ შეხვედრას ესწრებოდნენ **ვიაჩესლავ მოლოტოვი** და თავად **გიორგი კარპოვი.** სტალინმა მიტროპოლიტ სერგის ღიმილით ჰკითხა — არ შეიძლება, რუსეთის პატრიარქი ავირჩი-

„თუ 1941 წლამდე მთელი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე მხოლოდ 150-დან 400-მდე მოქმედი ეკლესია არსებობდა, ომის დასასრულ მათმა რაოდენობამ 22 ათასს გადააჭარბა!“

კვირგვინოსნები

ნინო სტურუა

პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტის ყოფილი თანამშრომელი

კორონავირუსის დაფიქსირების გამო, ქვიშხეთში გვირაბის მშენებლობაზე დასაქმებულ ქართველ მუშებს ჩინელები ადგილზე არ უშვებენ!

„ალია“

ნინი ბადურაშვილი

მომღერალი

17 წლის წინათ გავყიდეთ უზარმაზარი ბინა, თანხა გადავეცით ბატონ მურთაზ გვიდიანს იმ იმედით, რომ სახლი ძალიან მალე გვექნებოდა. დღემდე არ მაქვს ბინა და არც კი ვიცი, მექნება თუ არა! „მთავარი არხი“, გთხოვთ, დეზინფორმაციას ნუავრცელებთ! გააშუქეთ რეალური ამბავი და არა მოგონილი ბოდვა!

„ალია“

დათო ლოქლიკაძე

ქუთაისელი მსახიობი, ჟურნალისტი

არ მაცემინებდა, ყელი არ მტკიოდა და სუნთქვა არ მიჭირდა, მაგრამ მაინც მეშინოდა. სანამ ეს ორი კვირა გავიდა, ჯოჯოხეთი გამოვიარე. **ცნობადობა მაღალი მაქვს ჩემს ქალაქში და ხალხი გამირბის, ჩემი ეშინიათ. პირბადეახვეული დავდივარ და ხალხს ვეძახი, ორი კვირა უკვე გავიდა-მეთქი. რაც ჩამოვედი, ყველა შორიდან მიქნევს ხელს.**

საკუთარ თავს მივხედე და კარგად ვარ. მთელი ცხოვრება იმის გამო ვერ დავიტანჯები, რომ იტალიაში ვიყავი.

„სარკე“

ნინო ნადირაძე-კუზანოვა

კარდიოლოგი

რა პერიოდი არ გამომივლია ცხოვრებაში, მაგრამ მკვდარიც კი ლამაზად ჩაცმის სურვილს არ ვკარგავდი, მე რომ ჩაცმას დავიკიდებ, ესე იგი, მართლა რაღაც ხდება მსოფლიოში.

„ალია“

დავით მესხიშვილი

„ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის“ ხელმძღვანელი

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციაა, რომ მგზავრობისას ყველა პირბადეებით უნდა იყოს აღჭურვილი, ასევე უნდა იყოს საშუალება, რომ ავტობუსში ასვლისას ხდებოდეს ხელის დამუშავება.

„ახალი თაობა“

ოთ? — ამხანაგო იოსებ ბესარიონის ძევ, პატრიარქის არჩევას ორი თვე მაინც დასჭირდება, მღვდელმთავრების შეკრება დიდ დროს წაიღებს! — მიუგო მიტროპოლიტმა. — არ შეიძლება, ამ საქმეშიც ბოლშევიკური ტემპი გამოვიყენოთ? — გამომცდელად და კვლავ ღიმილით ჰკითხა სტალინმა მეუფეს... მოკლედ, ამ საუბრის შემდეგ სტალინმა ბერიას დაავალა, რომ საქმეში ჩაერთოთ ავიაცია და უკლებლივ ყველა მღვდელმთავარი, რომელიც კი რუსეთის პატრიარქის ასარჩევად საჭირო იყო, სასწრაფოდ მოსკოვში ჩამოეყვანათ. ამ შეხვედრიდან ოთხი დღის შემდეგ, 1943 წლის 8 სექტემბერს, მოსკოვში ჩატარდა რუსეთის ეპისკოპოსების შეკრება და ცხრამეტმა უმაღლესმა სასულიერო იერარქმა მიტროპოლიტი სერგი ერთხმად აირჩია სრულიად რუსეთის პატრიარქად.

როგორც კი სერგი რუსეთის პატრიარქი გახდა, ბელადმა მას მაშინვე მიანიშნა — საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია გაღიაროთო! პატრიარქმა ბელადს მოახსენა, რომ 1917 წლის 25 მარტის შემდეგ, რაც ჩვენმა ეკლესიამ ავტოკეფალია გამოაცხადა, რუსეთის ეკლესიას საქართველოს საპატრიარქო მწვალებლობაში ჰყავდა დადანაშაულებული. ბელადმა რუსეთის პატრიარქს ამის შესახებ პირდაპირ მოუჭრა — დღეს ამის დრო არ არის, ომია და არ შეიძლება, მართლმადიდებელი რუსეთისა და საქართველოს ეკლესიები ერთმანეთს მტრობდნენ! საკმარისი იყო სტალინს ეს განეცხადებინა, რომ მოვლენები ელვის უსწრაფესად განვითარდა. კერძოდ, 1943 წლის 31 ოქტომბერს, პატრიარქ სერგის ლოცვა-კურთხევით, მოსკოვიდან თბილისში ჩამოვიდა **მთავარეპისკოპოსი ანტონი,** რომელმაც სიონის საკათედრო ტაძარში საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქ **კალისტრატე ცინცაძესთან** ერთად ერთობლივი წირვა გადაიხადა. სწორედ მთავარეპისკოპოსმა ანტონმა ჩამოიტანა საქართველოში რუსეთის პატრიარქის საგანგებო გზავნილი, რომლის ძალითაც რუსეთის საპატრიარქო საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიას აღიარებდა. რუსეთის პატრიარქი სერგი ხშირად ავადმყოფობდა და ის მალე, კერძოდ, 1945 წელს, გარდაიცვალა. სერგის შემდეგ, 1945 წლის 2 თებერვალს, რუსეთის პატრიარქი გახდა **ალექსეი პირველი,** რომელიც ისევე, როგორც პატრიარქი სერგი, ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ ამ საშინელი განსაცდელის ჟამს სტალინი რუსეთს და დანარჩენ კაცობრიობას ღმერთმა გამოუგზავნა.

რუსეთის ორივე პატრიარქი — სერგი და ალექსი ბელადს ღვთივბოძებულს უწოდებდნენ! სტალინის მიერ ქრისტიანთა დევნისა და მართლმადიდებელი ეკლესიის წინააღმდეგ დაწყებული შტურმის შეწყვეტა გამაოგნებელი შედეგებით აღინიშნა. კერძოდ, თუ 1941 წლამდე მთელი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე მხოლოდ 150-დან 400-მდე მოქმედი ეკლესია არსებობდა, ომის დასასრულ მათმა რაოდენობამ 22 ათასს გადააჭარბა!

„როცა სტალინი თბილისში ჩამოვიდა და დედას შეხვდა, კეკემ უსაყვედურა – რა ცუდია, სოსო, რომ მღვდელი არ გამოხვედი!“

სტალინი დედასთან – კეკე გელაძესთან, ლავრენტი ბერიასთან და ალიოშა სვანიძესთან ერთად

— სტალინი პირადად ლოცულობდა?

— ამის შესახებ უტყუარ ცნობებს გვაწვდის ბელადის პირადი მცველი **იური სოლოვიოვი.** იგი იგონებს, რომ შუაღამისას, როცა ყველას ეძინა, სტალინი კრემლის ეკლესიაში, უსპენსკის სახელობის მცირე ტაძარში, შედიოდა და განმარტოებით ლოცულობდა. თავად სოლოვიოვი ეკლესიის გარეთ რჩებოდა, მაგრამ მცველი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ეკლესიის ფანჯრიდან მას არაერთხელ დაუნახავს დიდი ბელადი, რომელსაც ხელში სანთელი ეჭირა და პირჯვარს იწერდა.

ბელადი რომ ღრმად მორწმუნე ქრისტიანი იყო, ამის შესახებ პირადად მსმენია **ვასილი სტალინის** მეუღლის **კაპიტოლინა ვასილიევასგან.** ამასვე ამტკიცებდა ვასილის ვაჟიშვილი **საშა ბურდონსკი,** რომელსაც ხრუშჩოვმა სტალინის გვარის ტარება აუკრძალა.

სტალინის, როგორც ჭეშმარიტი ქრისტიანის შესახებ დაბეჯითებით საუბრობდა ბელადის შვილობილი, ვასილისთან თანაშეზრდილი, არტილერიის გენერალ-ლეიტენანტი **არტემ სერგეევი.** მისი თქმით, ბელადი საიდუმლოდ მორწმუნე ადამიანად რჩებოდა. ამასვე იმეორებდა ბელადის შვილიშვილი **გალინა ჯუღაშვილიც.**

მქონდა ბედნიერება, პირადად შევხვედროდი და ინტერვიუ ჩამეწერა საბჭოთა კავშირის მარშალ **ალექსანდრე მიხეილის ძე ვასილევსკისთან,** რომელიც სტალინის უახლოესი თანამებრძოლი, საბჭოთა კავშირის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი, მთელი შორეული აღმოსავლეთის ფრონტის სარდალი და იაპონიასთან მოპოვებული გამარჯვების დირიჟორი იყო. ვასილევსკის მამა მღვდელი გახლდათ და ამის გამო მარშალი მამის ნახვას ერიდებოდა. ერთ მშვენიერ დღეს სტალინმა ვასილევსკის ჰკითხა — ალექსანდრ მიხაილოვიჩ, მამას ყურადღებას აქცევთ? ვასილევსკი გაწითლდა და გაჩუმდა. — ალექსანდრ მიხაილოვიჩ, წადით და ინახულეთ მამა! — უთხრა სტალინმა მარშალს და გაუღიმა. ვასილევსკი მართლაც სასწრაფოდ გაეშურა მამის მოსანახულებლად. მამამ თავისი ვაჟიშვილი — საბჭოთა კავშირის მარშალი დაინახა თუ არა, გადაეხვია და ტკბილად უთხრა — მადლობა საშა, რომ ფულს მიგზავნიდი! — ფულს როდის გიგზავნიდი? — გაიკვირვა ვასილევსკიმ. განცვიფრებულმა მღვდელმა ოთახიდან გამოიტანა უამრავი ქვითარი, რაც უტყუარი დასტური იყო იმისა, რომ ვიღაც მას წლების განმავლობაში, იმ საშინელ დროს, ფოსტით ფულს უგზავნიდა. ვასილევსკი ყველაფერს მიხვდა — მთელი ამ ხნის განმავლობაში მამას საიდუმლოდ სწორედ სტალინი ეხმარებოდა და მართლმადიდებელ მოძღვარს ყოველთვიურად ფულს უგზავნიდა! მარშალი ვასილევსკი მოსკოვში რომ დაბრუნდა და კრემლში სტალინს შეხვდა, სტალინმა მარშალს შეხედა თუ არა, მიხვდა, რომ ვასილევსკიც ყველაფერს მიხვდა და თანამებრძოლს გაუღიმა.

— რამდენად რელიგიური იყო სტალინის დედა ეკატერინე (კეკე) გელაძე?

— **კეკე გელაძე** ძალიან რელიგიური პიროვნება იყო. როცა სტალინი თბილისში ჩამოვიდა და დედას შეხვდა, კეკემ უსაყვედურა — რა ცუდია, სოსო, რომ მღვდელი არ გამოხვედი! 1970-იან წლებში საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის ბიუროს გაფართოებულ სხდომაზე ერთმა ძველმა და ცნობილმა პარტიულმა მუშაკმა ასეთი ამბავი გაიხსენა: *სტალინი რომ თბილისში ჩამოვიდა, პირდაპირ პარტიის ცენტრალურ კომიტეტში მოვიდა. ბელადი სიტყვით გამოდიოდა, როცა კარი გაიღო და დარბაზში კეკე გამოჩნდა. ცხადია, მას ყველა იცნობდა და დარბაზში შემოსვლა მისთვის არავითარ დაბრკოლებას არ წარმოადგენდა. გაოგნებისგან ყველამ პირი დააღო... სტალინმა დედა დაინახა თუ არა, სიტყვა შეწყვიტა, ტრიბუნიდან ჩამოვიდა, მიეგება დედას, სამჯერ გადაისახა პირჯვარი, კეკეს მკერდზე აკოცა და წყნარად უთხრა — დედა, ვერ მოვასწარი შენთან მოსვლა, აქ მეჩქარებოდა. ორ საათში მოვალ! ამის შემდეგ ბელადმა მოხუცი დედა დარბაზიდან გააცილა, ჩვენ ბოდიში მოგვიხადა და გამოსვლა განაგრძო!*

სტალინი აბსოლუტურად განდგომილი გახლდათ ამქვეყნიური ყოფიერებისაგან, მისთვის არაფერს წარმოადგენდა ძვირფასი ტანსაცმელი, ნაირნაირი ნუგბარი, გასართობი და ა.შ. სტალინი იყო დიადი თავისი უბრალოებით და უბრალო თავისი სიდიადით. ამიტომ ამბობდა მის შესახებ **არქიეპისკოპოსი ლუკა** — *„სტალინმა შეინარჩუნა რუსეთი და გვიჩვენა, თუ რას ნიშნავს ის რუსეთისთვის. ამიტომ მე, როგორც მართლმადიდებელი და რუსეთის პატრიოტი, ქედს ვიხრი მის წინაშე!“* ნიშანდობლივია 1953 წლის მარტში რუსეთის პატრიარქის **ალექსი პირველის** მიერ წარმოთქმული სიტყვებიც — *„აღარ არის ჩვენი ხალხის დიდი ბელადი იოსებ ბესარიონის ძე სტალინი... გაქრა ძალა დიდებული, საზოგადოებრივი ძალა, რომელშიც ჩვენი ხალხი თავის ძალას შეიგრძნობდა, რომელსაც ის ხელმძღვანელობდა თავის შემოქმედებით შრომასა და ძალისხმევაში, რომელშიც გრძნობდა სიმშვიდეს მრავალი წლის განმავლობაში. არ არის დარგი, სადაც ვერ აღწევდა დიდი ბელადის ღრმა მზერა... როგორც გენიალური ადამიანი, ის ყოველ საქმეში აღმოაჩენდა ხოლმე იმას, რაც უხილავი იყო და მიუწვდომელი ჩვეულებრივი გონებისთვის!“* დრომ დაადასტურა, რომ პატრიარქი ალექსი არ შემცდარა.

— სტალინი, როგორც მართლმადიდებელი ქრისტიანი, აღსარებას აბარებდა?

— დიახ, ეს ფაქტია, სტალინი აღსარებას აბარებდა! ამის შესახებ 1998 წლის 27 მარტს „ნეზავისიმაია გაზეტას“ განუცხადა **გენერალმა შჩერბაკოვმა** და თან დაამატა — ხრუშჩოვის დროს უშიშროების ხალხმა ძალიან ბევრი აჯანჯღარა ის მღვდელი, რომელსაც სტალინი აღსარებას აბარებდა, მაგრამ სიტყვა ვერ დააცდენინეს! სტალინის შვილიშვილის **საშა ბურდონსკის** განცხადებით, ბელადი აღსარებას აბარებდა... ყველაზე უფრო საინტერესო კი გახლავთ წლების წინათ ჟურნალ „ოგონიოკში“ გამოქვეყნებული წერილი-მოგონება... შობის ღამეს სტალინი კრემლიდან მძღოლთან ერთად გვიან გამოვიდა და დაცვას უბრძანა, არ გაჰყოლოდნენ! ჩეკისტები ბელადის მანქანას შორიახლოს მაინც აედევნენ. თოვდა...

> მოსკოვის გარეუბანში სტალინმა პატარა ეკლესია შენიშნა, სადაც ხალხი შეკრებილიყო და საშობაო წირვისთვის ემზადებოდა. ბელადმა მძღოლს მანქანა გააჩერებინა, გადმოვიდა და ეკლესიაში შევიდა. ახალგაზრდა მოძღვარი ქადაგებდა, რომელსაც ბელადმა დიდი ყურადღებით მოუსმინა. ქადაგების დასრულების შემდეგ სტალინი რიგში ჩადგა და საზიარებლად მოემზადა... ხალხმა ბელადი იცნო და ეკლესიაში ჩურჩული ატყდა... როცა მოძღვარს მიუახლოვდა, ახალგაზრდა მღვდელმაც იცნო სტალინი და ხელები აუკანკალდა. ბელადმა მოძღვარს ღიმილით უთხრა — დიახ, მე ვარ... ვმარხულობდი და თუ შეიძლება, მაზიარეთ! ყურადღებით გისმენდით, ძალიან მომეწონა თქვენი ქადაგება და როცა მოვკვდები, მინდა, რომ წესი სწორედ თქვენ ამიგოთ!

მართლაც, 1953 წლის 9 მარტს, დაახლოებით 02:00 საათზე, ლავრენტი ბერიას ბრძანებით, სტალინს ყველა მართლმადიდებელი ქრისტიანული კანონიკის დაცვით წესი მართლმადიდებელმა სასულიერო პირებმა აუგეს. მათ შორის იყო ის ახალგაზრდა მოძღვარიც, რომლის ქადაგებაც სტალინს ძალიან მოეწონა! როგორც ჩანს, ლავრენტი ბერიამ ბელადს ეს უკანასკნელი სურვილიც შეუსრულა...

„1953 წლის 9 მარტს, დაახლოებით 02:00 საათზე, ლავრენტი ბერიას ბრძანებით, სტალინს ყველა მართლმადიდებელი ქრისტიანული კანონიკის დაცვით წესი მართლმადიდებელმა სასულიერო პირებმა აუგეს. მათ შორის იყო ის ახალგაზრდა მოძღვარიც, რომლის ქადაგებაც სტალინს ძალიან მოეწონა!“

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

გაგრძელება იქნება

საეკლესიო კალენდარი

✝ **23 მარტი. ორშაბათი. ღირსისა იოანე ხახულელისა, ოქროპირად წოდებულისა;** მოწამისა კოდრატე კორინთელისა და მისთანა ხუთთა მოწამეთა: კვიპრიანესი, დიონინესი, ანეკტოსი, პავლესი და კრისკენტოსი; ღირსისა ანასტასია პატრიკიასი.

✝ **24 მარტი. სამშაბათი.** სოფრონ იერუსალიმელი პატრიარქისა; მღვდელმოწამისა პიონისი, ზმირნელი ხუცისა და მისთანათა; აღმოყვანება წმიდათა ნაწილთა მოწამისა ეპიმაქესი; სოფრონ ვრაჩანელი ეპისკოპოსისა; ღირსისა იოანე მოსხისა.

✝ **25 მარტი. ოთხშაბათი. განზოგება დიდი მარხვისა.** კეთილმსახურისა მეფისა მოწამისა დემეტრე თავდადებულისა; გრიგოლ დიალოღოსისა, რომის პაპისა; ღირსისა თეოფანე აღმსარებელისა, სიღრიანელისა; მართლისა ფინეზისა; ღირსისა სვიმეონ ახალი ღმრთისმეტყველისა; საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის დღე (აღესრულება სამადლობელი პარაკლისი და პანაშვიდი ავტოკეფალიის აღმდგენელთა სულთა საოხად).

✝ **26 მარტი. ხუთშაბათი. აღმოყვანება წმიდათა ნაწილთა ნიკიფორე კონსტანტინოპოლელი პატრიარქისა;** მოწამისა საბინესი; მოწამეთა: აფრიკანესი, პუპლისა და ტერენტისა; მოწამისა ალექსანდრესი; მოწამისა ქრისტინე სპარსისა; ღირსისა ანინე ხუცისა.

25 მარტი – ხსენება ღირსისა თეოფანე აღმსარებელისა, სიღრიანელისა

29 მარტი – ხსენება ამბროსი აღმსარებელისა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქისა

✝ **27 მარტი. პარასკევი.** ღირსისა ბენედიქტესი; ევსქიმონ აღმსარებელისა, ლამპასკიელი ეპისკოპოსისა; თეოგნოსტესი, კიეველი და მოსკოველი მიტროპოლიტისა.

✝ **28 მარტი. შაბათი.** მიცვალებულთა ხსენება. მოწამისა აგაპისა და მისთანა შვიდთა მოწამეთა: პუპლისა, ტიმოლასი, რომილესი, ორთა ალექსანდრეთა და ორთა დიონისეთა; მღვდელმოწამისა ალექსანდრესი, სიდელი ხუცისა; მოწამისა ნიკანდრესი; მოწამეთა ფილექტიმონისა და მისთანათა.

✝ **29 მარტი. კვირა. დიდმარხვის მე-4 კვირა. ღირსისა იოანე სინელისა.** ამბროსი აღმსარებელისა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქისა; ღირსთა: პიმენ სალოსისა, ლეკთა განმანათლებელისა, და ანტონი მესხისა, მეფეთა მამხილებელისა; მოწამისა საბინესი; მოწამისა პაპასი; მოციქულისა არისტობულესი, ბრიტანელი ეპისკოპოსისა; მღვდელმოწამისა ალექსანდრესი, რომის პაპისა; მოწამისა იულიანე ანაზავრელისა; მღვდელმოწამეთა: ტროფიმესი და თალასისა, ლაოდიკიელ ხუცესთა.

„მთის მკურნალი"

Apifito PHARM

ჯანმრთელობის რეცეპტი

უპრეცედენტო ფასდაკლება ჩვენი მომხმარებლების თხოვნით!

პროსტოუროლი – 49,90 ლ. დანარჩენი ყველა პროდუქტი ერთ ფასად – 23.90 ლარად

აქცია გრძელდება, იჩქარეთ!

მუდმივი სტრესი, უხარისხო პროდუქტები, დაბინძურებული ეკოლოგია – ეს ის გარე ფაქტორებია, რომლებიც ჯანმრთელობას შიგნიდან ვნებს. ქრონიკული დაღლილობა, ხშირი გაციება, უძილობა – ეს არაერთი „რგოლია" დასუსტებული ორგანიზმისა, თუმცა მხოლოდ საშინელი დიაგნოზი გვაიძულებს, დავფიქრდეთ და სათანადო ზომები მივიღოთ.

და აქ ვდგებით არჩევანის წინაშე: ტრადიციული მედიკამენტები თუ ალტერნატიული გზა – თვითაღდგენის მექანიზმი? სამწუხაროდ, ეს უკანასკნელი მივიწყებულია, მიუხედავად იმისა, რომ თვითაღდგენა და თვითრეგულაცია – ეს ჯანმრთელი ორგანიზმის არსებობის ძირითადი პრინციპებია. ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად საუკეთესო საშუალებაა სისტემური ბალზამი „მთის მკურნალი". რა არის ეს და რისთვისაა საჭირო? ეს არის ბალზამი, რომელიც ერთდროულად მუშაობს ყველა ორგანოზე, ჩადის უჯრედის დონეზე და აღვიძებს მის უნიკალურ შესაძლებლობას: ძველი ელემენტები კვდება და მათ ადგილს ახლები იკავებს. ამისთვის მათ სჭირდებათ სრულფასოვანი კვება – წყალი, ჟანგბადი და 600 კვებითი ნივთიერება! ბოლო პირობა რომ სრულად შევასრულოთ, საჭიროა გამოვიყენოთ ბალზამი „მთის მკურნალი". ის ძველი რეცეპტებითა და თანამედროვე ტიბეტური მედიცინის გამოყენებითაა შექმნილი, რომელიც ახლა ფართოდაა გავრცელებული არა მარტო აზიის ქვეყნებში, არამედ დასავლეთ ევროპაშიც, აგრეთვე, აშშ-სა და კანადაში.

„მთის მკურნალი" – ეს არის ბალზამი მდიდარი, უნიკალური შემადგენლობით. მცენარეული ზეთები : კაკლის, წიწმატის, არაქისის, შავი კვლიავი, მცენარეული ექსტრაქტები: დინდგელის, ჯანჯაფილის, შავბალახას, არტიშოკის, ასკილის, სოკო რეიშის (ლაკირებული ტრუტოვიკი), კოწახურის, ნატურალური თაფლი, ქარვის მჟავა, მაჩვის ქონი. ბალზამი ასუფთავებს უჯრედებს ტოქსინებისგან. კვებავს მათ და ავსებს აუცილებელი კომპონენტების დეფიციტს, აჩქარებს ორგანიზმის თვითაღდგენისა და თვითრეგულაციის პროცესებს. შედეგად: ორგანოები და სისტემები 100%-ით იწყებს მუშაობას. აღდგება იმუნიტეტი, ორგანიზმი უფრო სწრაფად უმკლავდება დაავადებას, ებრძვის არა ავადმყოფობის სიმპტომებს, არამედ მის ჭეშმარიტ მიზეზს.

ბალზამის მიღება რეკომენდებულია შემდეგი დაავადებების დროს:

❖ **გული და სისხლძარღვები** – იშემია, სტენოკარდია, ათეროსკლეროზი, არითმია, ჰიპერტონია, ტრომბოფლებიტი, ვენების ვარიკოზული გაფართოება, ტროფიკული წყლული. მკურნალობის შედეგი: წნევის მოწესრიგება, სუფთა და გამძლე სისხლძარღვები, გულის რითმის სტაბილურობა, ინფარქტისა და ინსულტის შემდგომ პერიოდში სწრაფი რეაბილიტაცია.

❖ **საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატი** – ოსტეოქონდროზი, ოსტეოპოროზი, ართროზი, ართრიტი, რევმატიზმი, პოდაგრა, რადიკულიტი, ხერხემლის მალებსშუა თიაქარი. ალაგებს ანთებას და ტკივილს სახსრებსა და ხერხემალში.

❖ **კუჭ-ნაწლავის ტრაქტი** – ციროზი, ჰეპატოზი, ქოლეცისტიტი, გასტრიტი, კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული, პანკრეატიტი, კოლიტი, დისბაქტერიოზი, კუჭის შეკრულობა, ჰემაროი, აქვს შეხორცებისა და ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება, აწესრიგებს მიკროფლორას.

❖ **კანი** – ფსორიაზი, ჰერპესი, ნეიროდერმიტი, ფურუნკულოზი, დერმატიტი, ეგზემა, აჩქარებს შეხორცების პროცესს და აქტივიზაციას უწევს დერმაში რეგენერაციის პროცესს.

❖ **ნერვული სისტემა** – ვეგეტო-სისხლძარღვების დისტონია, ნევრალგია, ნევრიტი, ქრონიკული დაავადების სინდრომი. აწყნარებს ნერვებს, აწესრიგებს ძილს, ხსნის გაღიზიანებადობას, ამშვიდებს, გამოჰყავს დეპრესიიდან.

❖ **სასუნთქი ორგანოების სისტემა** – ბრონქული ასთმა, ანგინა, ტონზილიტი, ბრონქიტი, სინუსიტი, ჰაიმორიტი, ხსნის ხველას, სურდოს, ხუთვას.

❖ **ქალისა და მამაკაცის შარდ-სასქესო სისტემა** – პიელონეფრიტი, მარილოვანი დიათეზი და შარდმდენი ორგანოების კენჭოვანი დაავადება, ცისტიტი, ურეთრიტი, ახდენს ანტიბაქტერიული და ტკივილგამაყუჩებელი მოქმედებით.

❖ **მხედველობისა და სმენის ორგანოები** – ოტიტი, კონიუნქტივიტი, კატარაქტა, გლაუკომა, სიყრუე.

❖ **ენდოკრინული სისტემა** – ეფექტიანია ფარისებრი ჯირკვლის მუშაობის დარღვევისას, შაქრიანი დიაბეტის დროს, ხელს უწყობს ჰორმონების მოწესრიგებას, არეგულირებს სისხლში შაქრისა და ნივთიერებათა ცვლას, ასტაბილურებს წონას.

ბალზამის მიღება სასარგებლოა სისხლმბადი პროცესებისთვის. აუმჯობესებს სისხლის შემადგენლობასა და ჰემოგლობინის მაჩვენებელს. მყარდება იმუნიტეტი, აღდგება ძალები, ენერგია და შრომისუნარიანობა.

ჩემი ქალიშვილი **ბრონქიალური ასთმისგან** იხრჩობოდა. ინჰალატორი აღარ შველიდა, განსაკუთრებით ყვავილობის დროს. მუდმივად ცივდებოდა და სულ ახველებდა, შორიდანაც მესმოდა მისი ფილტვების ხიხინი. არანაირი მკურნალობა არ შველიდა. ძალიან განვიცდიდი, არ ვიცოდი, როგორ შემემსუბუქებინა მისი ტანჯვა. მერე გამახსენდა, რომ წლების წინ **ჩიყვი** მაწუხებდა, იმ დონემდე მახრჩობდა, რომ ჰორიზონტალურად ვერც კი ვწვებოდი. მაშინ "მთის მკურნალმა" გადამარჩინა, ფარისებრი ჯირკვალი დამიპატარავა. ბოლოს კარგი ანალიზები მქონდა – ჰემოგლობინიც და თირეოტროპული ჰორმონიც ნორმაში იყო. გამახსენდა, რომ ამ ბალზამის გამოყენება ასთმის დროსაც არის რეკომენდირებული და ჩემს ვერას ყოველდღე ვაძლევდი. იგი თვალსა და ხელს შუა შეიცვალა. შეუწყდა შეტევები, ინჰალატორიც აღარ სჭირდება, თავისუფლად სუნთქავს. ამდენი ხნის მანძილზე პირველად შემოდგომამ და გაზაფხულმა წყნარად ჩაიარა. ვნანობ, "მთის მკურნალი"ადრე როგორ არ გამახსენდა.

ევია სმილგატე,
ქ.რიგა, ლატვია.

2007 წელს საშინელი სტრესი გადავიტანე. სოფელში სახლი დამეწვა, ყველაფერი დავკარგე. ნერვიულობის გამო თავზე გამიჩნდა წითელი ლაქები, რომლებიც დროთა განმავლობაში გადაიზარდა წყლის ბუშტუკებში და შემდეგ ჩირქოვან წყლულებში. თავი მექავებოდა და კანი მძვრებოდა. საშინელი თმის ცვენა დამეწყო. ექიმებმა **ფსორიაზის** დიაგნოზი დამისვეს. არაფერმა არ მიშველა და ბოლოს "კედროსანის" დალევა გადავწყვიტე. ამ ზეთის წყალობით გამიქრა წითელი ლაქები, წყლულები შემიხორცდა, ნაწიბურიც არ დამრჩა. ასე გამიჩნდა ნდობა თქვენი პროდუქციის მიმართ და სახსრების მკურნალობაც დავიწყე. **ართრიტი** მქონდა, მუხლები და ტერფები ძალიან მტკიოდა. "მთის მკურნალი" დავლიე. ერთ თვეში ანთება ჩამიქრა და ტკივილიც გამიქრა. ჩემი მკურნალი ექიმი ვერ იჯერებდა, სახსრები რომ მოვირჩინე, მაგრამ ანალიზებმა ეს დაადასტურეს. შევამჩნიე, რომ ახლა კუჭიც აღარ მტკივა, არც შებერილობა მაქვს და არც გულძმარვა. ამ ერთ ბალსამს რამდენი რამის განკურნება შესძლებია!

ალენა ულიანოვა,
ქ.გროდნო. ბელარუსი.

სამი წელი "მთის მკურნალს" ვყიდულობ. მთლიანად მოვიწესრიგე ორგანიზმი – **გული, კუჭ-ნაწლავი, თირკმელები**. ადრე **წელის ტკივილი** მაწუხებდა, **წნევა** 180/120 მქონდა, **ქოშინი, თავბრუსხვევა, ყაბზობა** – 4 დღე ისე გავიდოდა კუჭ-ნაწლავი არ იცლებოდა, მუცელი ძალიან მტკიოდა. გადავწყვიტე საკუთარი თავისთვის სერიოზულად მიმეხედა. მეუღლე გარდამეცვალა, მარტო დავრჩი და ვიცოდი, არავინ მომივლიდა. "მთის მკურნალს" გულისთვის "არტერონი" დავუმატე. შედეგი მალევე დადგა – გული აღარ მტკივა, ქოშინი შემიჩერდა, თავბრუ არ მეხვევა, წნევა 130/80 ზევით არ ადის. ბევრს ვმოძრაობ. "მთის მკურნალმა" თირკმელებიც მომიწესრიგა, წელის ტკივილები მომეხსნა, შარდი გამჭირვალეა. კუჭ-ნაწლავის მოქმედება კარგი მაქვს, შეკრულობა აღარ მაწუხებს. ტონა დალეული წამლების შემდეგ ექიმებმა **ღვიძლის ჰეპაროზის** დიაგნოზი დამისვეს, მაგრამ თქვენი ბალზამის წყალობით ეს დიაგნოზი მომეხსნა, ღვიძლი გამეწმინდა. მეგობრები მეხვეწებიან ცოლი მოიყვანეო. ზღვა ენერგია მაქვს, ავადმყოფი ბებერი აღარ ვარ, როგორც უწინ, სიცოცხლით სავსე ჯანმრთელი კაცი გავხდი.

ერვან დვორჟაკი,
ქ.კოშიცე, სლოვაკეთი.

მიყვარს გემრიელი ჭამა. მაგრამ ბოლო 8 წელი **წყლულის და პანკრეატიტის** გამო თავს ყველაფერში ვიზღუდავ. მეუღლემ დიეტაზე შემსვა – ნაირ-ნაირი ფაფები, წვნიანი და ყველაფერი უმარილო და უგემური. პანკრეატიტის შეტევები ნერვიულობაზეც მემართებოდა. აუტანელ ტკივილებს გამაყუჩებლებით ვიჩერებდი, წყლულის დროს კი ტკივილგამაყუჩებლები აკრძალულია. "მთის მკურნალის" დალევა მეუღლემ მირჩია. ნაყიდი ჰქონდა **იმუნიტეტის** ასამაღლებლად, იმისათვის რომ **გრიპები და საშიში ვირუსები** აეცილებინა. დარწმუნდა, რომ ბალზამი ნამდვილად კარგად მოქმედებს. ექთნად მუშაობს ინფექციურ საავადმყოფოში და პირველად პაციენტებისგან არაფერი არ გადაედო. შვილიშვილებსაც ალევინებდა **სურდოს** სამკურნალოდ. მეც სამი თვის განმავლობაში "მთის მკურნალი" ტყუილად ამ მიმიღია. აღარც ტკივილი მაქვს და აღარც საშინელი ბოყინი, რომელსაც არაერთხელ შევურცხვენივარ. პანკრეატიტის შეტევები აღარ მქონია. ახლახანს მუცლის ღრუს ექოსკოპია და გასტეროსკოპია გავიკეთე – პანკრეასის ანთება არ არის, წყლული შეხორცდა. ხანდახან დიეტასაც ვარღვევ. გემრიელად ვჭამ, როგორც მიყვარს. თუ რამეს შემწვარს ან მწარეს მივირთმევ, მაშინვე ერთ კოვზ სასარგებლო ბალზამს ვაყოლებ. იმის მერე, რაც გადავიტანე, თავს ძალიან ვუფრთხილდები.

დავით ჟორჟოლიანი,
ქ.თბილისი, საქართველო.

მთელი ჩემი ცხოვრება ჯარში ვმსახურობდი და სახლიდან სულ შორს ვიყავი. ამიტომ ხშირად მიწევდა მშრალი საკვების მიღება. ოჯახი ძალიან მენატრებოდა. და ამბობენ, რომ კუჭნაწლავის დაავადებები ცუდი ნერვების გამო ჩნდება. კუჭი მუდმივად მტკიოდა. გულძმარვა და ბოყინი – ჩემი ჩვეული მდგომარეობა იყო. მაშინ **გასტრიტი** დამიდგინეს. პენსიაზე რომ გავედი, უკვე წყლული მქონდა. **წყლული** ხან იხსნებოდა, ხან ხორცდებოდა. დიეტას ვიცავდი და სულ სოდიან წყალს ვსვამდი. ჩემს მეუღლეს კი უკვე ასაკში ღვიძლი და ნაღვლის ბუშტი დაუზიანდა. რა ექნა, ძალიან უყვარს შემწვარ-მოხრაკულები და ცხიმიანი საკვები. მანაც დაიწყო "დიეტობანა". ერთხელ ვიღაცამ ძალიან უქო "მთის მკურნალი", ამიტომ თავისთვისაც იყიდა და ჩემთვისაც. გემრიელი ბალზამია, თან შედეგიანიც. გულძმარვა და კუჭის ტკივილი მომენტალურად მომიხსნა. მას 2 თვე ვლებულობდი და ყველაფრის ჭამა დავიწყე – შემწვარ კარტოფილს და ქაშაყსაც გემრიელად მივირთმევდი. ისეთი შეგრძნება მქონდა, თითქოს, ახალი კუჭი ჩამიდგეს. კუჭნაწლავის პრობლემები მომიწესრიგდა. ადრე ხშირად **აშლილობა** მემართებოდა. ახლა კი არა. "მთის მკურნალმა" მეუღლესაც უშველა – შეტევები აღარ აქვს. მისი გასტროენტეროლოგი აღარ ახსენებს არც **ქოლეცისტიტს**, არც **პანკრეატიტს.** ექოსკოპიამ აჩვენა, რომ ღვიძლი გადიდებული არ არის.

ნიკოლაი დმიტრიადი,
ქ.თბილისი, საქართველო

„პრომიოდი" 23.90 ლ., **„ოკოვერინი"** 23.90 ლ, **„ფიტოქსინი"** 23.90 ლ. **„ფლებინალი"** 23.90 ლ. **„დოლორემი"** 23.90 ლ, **„გეპატოსილი"** 23.90 ლ, **„კედრის ეფექტი"** 23.90 ლ. **„ესტროლაიფი"** 23.90 ლ. **„დიაბეტნორმი"** 23,90ლ.

ვარკეთილში არ მოქმედებს ფასდაკლება

თუ თქვენ არ შეგიძლიათ მოხვიდეთ
დარეკეთ ნომერზე (+995) 551 30 98 98
და ჩვენ თბილისის მასშტაბით სახლში მოგაწვდით

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 მარტი

თბილისი 1. ბახტრიონის №22. ---- 15.00-17.00 სს.
2. ვარკეთილი-3. -------- ყოველდღე, 10.00-20.00 სს. 2-მ/რ, სუხიშვილის ქუჩის ბოლოს, სესილია თაყაიშვილის №1 „სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ცენტრი" (167 და 150 მარშრუტკის ბოლო გაჩერება, ავერსის აფთიაქის თავზე)

28 მარტი

თელავი 26 მაისის №5, -------- 11.00-12.00 სს. ჭადრაკის სახლი.

29 მარტი

რუსთავი კოსტავას №21, -------- 12.00-13.00 სს. სასტუმრო «21» (მერიის მიმდებარე ტერიტორია)

30 მარტი

გორი სტალინის გამზ. №24. ------- 12.00-13.00 სს. სამედიცინო სახლი „მკურნალი"

31 მარტი

ბათუმი ყაზბეგის №15. სასტ. „ყაზბეგი". - 10.00-11.00 სს.
ოზურგეთი იოანე პეტრიწის №1, --------- 12.00-13.00 სს. რესტორანი „იზაბელა".
ფოთი 9 აპრილის №10. ---------- 14.00-15.00 სს. ბავშვთა გასართობი ცენტრი „ბალუ"
ზუგდიდი გამსახურდიას №28, --------- 16.00-17.00 სს. კაფე „აქატი" („მაგთის" ოფისის გვერდზე)

1 აპრილი

სამტრედია რუსთაველის №21, -------- 10.00-11.00 სს. რესტორანი „ჭურტავა". (სამტრედიის ხიდთან)
ქუთაისი გამსახურდიას №45 ---------- 12.00-13.00 სს სასტ „ტირიფი ჰოლიდეი"
ზესტაფონი აღმაშენებლის №61ა, ------- 14.00-15.00 სს. აფთიაქი (ყოფილი ცენტრალური აფთიაქის შენობაში)
ჭიათურა აღმაშენებლის №91, ------- 16.00-17.00 სს. სასტუმრო „ნელი ტაბატაძე".

2 აპრილი

ხაშური კოსტავას №6. აფთიაქი 1 - 10.00-11.00 სს.

უფასო კონსულტაციის ცხელი ხაზი (+995) 551 30 98 98 დაგვიკავშირდით 9[00] – 21[00] სს

ია გორგილაძე: ეს აპარატი კორონავირუსისგან ეფექტურად დაგიცავთ!

მსოფლიოში კორონავირუსის პანდემია მძვინვარებს, თუმცა, აღმოჩნდა, რომ არსებობს კონკრეტული ტექნოლოგია, რომელიც ყველა სახის ვირუსის მიმართ ორგანიზმის პრევენციას ახდენს. საკმარისია, ჩართულ მდგომარეობაში აპარატი BIOMEDIS TRINITY ყოველდღიურად 5 საათის განმავლობაში გვქონდეს სხეულთან ახლოს, რომ არამხოლოდ მრავალი ინფექციისგან დავიზღვიოთ თავი, არამედ გავიძლიეროთ იმუნიტეტი და ორგანიზმს შხამებისგან გათავისუფლებაში დავეხმაროთ. გვესაუბრება საქართველოში ფირმა „ბიომედის“ წარმომადგენელი და ბიორეზონანსული ტექნოლოგიების კონსულტანტი, ექიმი-პედიატრი ია გორგილაძე:

— „ბიომედის ტექნოლოგიები“ რუსეთის ერთ-ერთი კვლევითი სამეცნიერო ინსტიტუტის ბაზაზე დაფუძნებული კომპანიაა, სადაც იქმნება ბიორეზონანსული, ანუ ფიზიოთერაპიული აპარატები. ეს ტექნოლოგია ორგანიზმის გაჯანსაღებას, იმუნიტეტის გაძლიერებას ემსახურება, ანადგურებს პათოგენურ მიკროფლორას — ვირუსებს, ბაქტერიებს, სხვადასხვა პარაზიტს და სოკოს, რომელთა სიხშირეები გაზომილია და შეყვანილია აპარატის მეხსიერებაში. კომპანიას უკვე 10-წლიანი გამოცდილება და წარმატებული პრაქტიკული შედეგები გააჩნია.

ცნობილია, რომ ნებისმიერი ვირუსის განადგურება შესაძლებელია მასზე რეზონანსული მაღალსიხშირული ელექტრომაგნიტური ველის ზემოქმედებით. აპარატ BIOMEDIS TRINITY-ის საშუალებით შესაძლებელია მაღალი რეზონანსული სიხშირეებით ზემოქმედება ნებისმიერი ვირუსის **დნმ**-ზე და **რნმ**-ზე (დეზოქსირიბონუკლეინმჟავასა და რიბონუკლეინმჟავაზე), რაც იწვევს პათოგენური მიკროორგანიზმების განადგურებას. **ამ მომენტისთვის გამოთვლილი და აპარატში ჩატვირთულია სხვადასხვა სახეობის კორონავირუსების, მათ შორის, COVID 19-ის სიხშირეები, რაც შესაძლებელს ხდის ამ მოწყობილობის სამკურნალო მიზნით გამოყენებას.** ეს აპარატი ასევე გამოიყენება გულ-სისხლძარღვთა, საჭმლის მომნელებელი, ენდოკრინული, შარდ-სასქესო, საყრდენ-მამოძრავებელი, ნერვული სისტემის დაავადებათა სამკურნალოდ; ასევე ფსიქოემოციური სფეროს საკორექციოდ.

— დაავადებულ ორგანოს BIOMEDIS TRINITY **როგორ მკურნალობს?**

— ყველა ცოცხალი ორგანიზმი ასხივებს საკუთარ ელექტრომაგნიტურ ტალღებს, რომელთა სიხშირის გაზომვა შესაძლებელია. უფრო მეტიც — ორგანიზმის სხვადასხვა ორგანოს, ვთქვათ, კუჭს — საკუთარი სიხშირე გააჩნია, დაავადებული ორგანო კი სხვა სიხშირეზე მუშაობს, რის გამოც თანდათანობით კარგავს ენერგიას. თუ ჩვენ BIOMEDIS TRINITY- ს გენერატორების საშუალებით მივაწოდებთ ბუნებრივ, ფიზიოლოგიურ სიხშირეს, შევძლებთ, ვაიძულოთ კონკრეტული ორგანო, რომ ამ სიხშირეს დაუბრუნდეს, რომელსაც სხვადასხვა ზემოქმედების გამო ასცდა.

— მაგრამ რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ორგანოში, ვთქვათ, ფილტვში, კორონავირუსი აღმოჩნდება?

— დაავადებული ფილტვი ასცდება თავის ბუნებრივ სიხშირეს და სხვა სიხშირეზე ამუშავდება, რის გამოც მას ენერგია ეცლება. ამ დროს მთავარი ამოცანაა, განადგურდეს დაავადების გამომწვევი ვირუსი და ორგანო თავის ბუნებრივ სიხშირეს დაუბრუნდეს. ამ მიზნით, BIOMEDIS TRINITY კორონავირუსს უგზავნის მისივე, ოღონდ გაძლიერებულ სიხშირეს, რის შედეგადაც ხდება ვირუსის **რნმ**-ს (რადგან კორონას დნმ-ს ნაცვლად რნმ გააჩნია) სპირალის გასწორება, მისი დაშლა, რაც იწვევს ვირუსის გამრავლების უნარის დაკარგვას, გავრცელების შეზღუდვას და დაღუპვას, რადგან ვირუსის სიცოცხლისუნარიანობა მისი გამრავლების ხარისხის სისწრაფით განისაზღვრება. პარალელურ რეჟიმში ამავე BIOMEDIS TRINITY აპარატით ხდება იმუნიტეტის გაძლიერება. ორგანოებს ვაიძულებთ, დაუბრუნდნენ თავიანთ სწორ, ფიზიოლოგიურ სიხშირეებს და ეს ყოველივე კომპლექსურად საუკეთესო შედეგს იძლევა.

— ამ აპარატის გავლენით ორგანიზმში პათოგენურთან ერთად სასარგებლო მიკროფლორაც ხომ არ განადგურდება?

— არა. მე თუ მინდა, ტელეფონზე დაგირეკოთ, თქვენი ნომერი უნდა ავკრიფო და ერთი ციფრიც რომ შემეშალოს, თქვენთან ვერ მოვხვდები. **სიხშირე, რომელსაც კონკრეტული ვირუსის წინააღმდეგ ჩავტვირთავთ აპარატში, მხოლოდ ამ კონკრეტულ ვირუსს გაანადგურებს და არავითარ შემთხვევაში სხვას არ დააზიანებს, რადგან ეს არ გახლავთ სითბური ზემოქმედება, რომელიც იფანტება.** ეს არის მიზანმიმართული სიხშირით, ტალღით ზემოქმედება.

— რაიმე უკუჩვენება თუ გააჩნია აპარატს?

— მე გახლავართ ამ ფირმის კონსულტანტი და სასურველია, აპარატი კლიენტმა მხოლოდ ჩემი კონსულტაციის შემდეგ შეიძინოს. გარკვეული უკუჩვენებები, რა თქმა უნდა, არსებობს. მაგალითად, აპარატის გამოყენება მიზანშეუწონელია ფეხმძიმეთათვის და მათთვის, ვინც კარდიოსტიმულატორს ატარებს, თუმცა, კონკრეტულ შემთხვევებშიც არ არის გამორიცხული, პაციენტს გამოყენების ნება დავრთოთ.

— ამ აპარატით მკურნალობა როგორ ხდება — ერთჯერადი კურსით თუ მრავალჯერადად?

— ამჟამად აპარატში 2 ძირითადი პროგრამაა ჩატვირთული: **უხანის კორონავირუსის პროფილაქტიკის და ამავე ვირუსის სამკურნალო პროგრამები.** პროფილაქტიკა გულისხმობს დღეში ორჯერ, ვთქვათ, დილა-საღამოს, 4-5 საათის განმავლობაში ჩართული აპარატის სიახლოვეს ყოფნას. აპარატი შეიძლება, ტყავის შალითით კისერზე გვქონდეს ჩამოკიდებული, კომპიუტერთან მუშაობის დროს იქვე მაგიდაზე, ძილის დროს კი, სასთუმალთან ტუმბოზე იდოს. გააჩნია, რა რეჟიმი გაქვთ ჩართული. ორ ძირითადთან ერთად აპარატში ჩატვირთულია დეტოქსიკაციის, ენერგეტიკული, იმუნიტეტის ამწევი და სხვა პროგრამები. კომპლექსში შეიძლება, 10-15 პროგრამა ჩაირთოს.

როცა ორგანიზმში ვირუსი კვდება, ის ტოქსინს გამოყოფს, რომელიც სასწრაფოდ უნდა გამოვიტანოთ ორგანიზმიდან და ამას BIOMEDIS TRINITY**-ს შესაბამისი პროგრამა უზრუნველყოფს.** ზოგი პროგრამა 8-საათიან რეჟიმზეა გათვლილი, ამიტომ, პაციენტი სამკურნალოდ სიარულს ვერ შეძლებს.

„გამოთვლილი და აპარატში ჩატვირთულია სხვადასხვა სახეობის კორონავირუსების, მათ შორის, COVID 19-ის სიხშირეები, რაც შესაძლებელს ხდის ამ მოწყობილობის სამკურნალო მიზნით გამოყენებას!“



ერთი აპარატი, როგორც პირადი მოხმარების ნივთი — მხოლოდ ერთ მომხმარებელზეა გათვლილი. ჩვენ გვაქვს ინტელექტუალური სკანერი, რომელიც ორგანიზმის ფუნქციურ მდგომარეობას აფასებს და ამჟღავნებს, თუ რომელი პათოგენური მიკროფლორა სჭარბობს, რომლის განადგურება აუცილებელია, როგორ მუშაობენ ორგანოები და ა.შ. ამ მონაცემების საფუძველზე ჩვენ ვადგენთ კონკრეტული პაციენტისთვის საჭირო პროგრამას. ვისაც ჩვენს სარეაბილიტაციო ცენტრში რეგულარულად სიარული არ შეუძლია, მათთვის, აპარატში ჩატვირთულია 206 ძირითადი პროგრამა სხვადასხვა პათოლოგიისთვის. მაგალითად, ანგინის შემთხვევაში პაციენტი აპარატში თავად აქტიურებს შესაბამის პროგრამას და სახლში მკურნალობს წარმატებით. ამ აპარატს ანალოგი არ გააჩნია, რადგან მასში 3 გენერატორია ჩამონტაჟებული, რაც ორგანიზმში შეღწევადობას აადვილებს.

— იქნებ ისეთი აპარატიც არსებობს, რომელიც შორ მანძილზე იმოქმედებს და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ვირუსებს გაანადგურებს?

— დეზინფექციაზე რა გითხრათ, მაგრამ არსებობს სხვადასხვა დანიშნულების აპარატები. მაგალითად, აპარატი Zenwave საცხოვრებელ გარემოში ქმნის დედამიწის ბუნებრივი ველის ანალოგს, ხოლო დედამიწის ველი, მოგეხსენებათ, არეგულირებს მელატონინის გამოყოფას, აწესრიგებს ჰორმონალურ სისტემას, აძლიერებს იმუნიტეტს. შესაბამისად, ადამიანი უკვე ვირუსებსაც ადვილად უმკლავდება. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბეტონის შენობებში გამოკეტილი, ბუნების წიაღს მოწყვეტილი ადამიანებისთვის, რომლებზეც ათასგვარი გამოსხივება მოქმედებს. არის სხვა აპარატიც — ECO-FOOD-ი, რომელიც დეზინფექციას უკეთებს საკვებ პროდუქტებს, წყალს და საყოფაცხოვრებო ნივთებს. მოწყობილობის ზემოქმედება ანადგურებს არასასურველ მიკროორგანიზმებს, რითიც ხელს უშლის მათ მოხვედრას ადამიანის ორგანიზმში.

— რა ღირს და სად შეიძლება BIOMEDIS TRINITY**-ს შეძენა, რომლითაც კორონავირუსის წინაშე თავის დაზღვევა არის შესაძლებელი?**

— ჩვენ არ ვყიდით. აპარატები უნდა გამოიწეროთ ოფიციალური საიტიდან და განსაზღვრულ დროში ჩამოგივათ. ჩვენ მხოლოდ კონსულტაციას ვუწევთ პაციენტებს ამ აპარატის მოსახმარებლად, ვუდგენთ ინდივიდუალურ პროგრამებს. BIOMEDIS TRINITY ჩამოტანით — 500 დოლარამდე ჯდება. 350 დოლარადაც შეიძლება ნაკლები შესაძლებლობის, თუმცა, იგივე ეფექტის მომტანი აპარატის შეძენა. **თუ ეს აპარატი გაგაჩნიათ, ჩათვალეთ, რომ სახლში პირადი ექიმი გყავთ!** ის ამცირებს ავად გახდომის შანსს, ხოლო დაავადების შემთხვევაში უზრუნველყოფს სწრაფად გამოჯანმრთელებას და იმუნიტეტის გაძლიერებას. **შეძენის მსურველები უნდა დაგვიკავშირდნენ ტელეფონის ნომერზე:** 599-48-44-52. ჩვენ დავეხმარებით აპარატის გამოწერაში და შემდგომში სწორად მოხმარების მიზნით კონსულტაციებსაც გავუწევთ!

ესაუბრა
ზაზა დავითაია

მაღაზია «ბუკვიცა»

ყიდულობს და ყიდის რუსულ და ქართულ ანტიკვარულ წიგნებს, დაბეჭდილს 1945 წლამდე.

მისამართი: დ.უზნაძის №15, ქურდიანის №2.
574-73-46-96,
243-01-17 555-68-82-90



საქართველო- ისრაელის ერთობლივი კლინიკა
GIDMEDI GEORGIA - ISRAEL JOINT CLINIC
გიდმედი
გქონდეთ ჩვენი იმედი!
ნებისმიერი ქირურგიული და უროლოგიური პათოლოგია
თბილისი, ლუბლიანას ქ. 2/6, მეხუთე სართული. 591 35 33 55

32-ე გვერდზე გამოქვეყნებული კროსვორდის პასუხები:

თარაზულად: 1. სმალტა; 7. კიაზო; 10. დროზერა; 11. ქსენძი; 12. პასკა; 13. დადიანი; 14. კლელია; 15. ლერწი; 16. სარკომა; 17. ანანდი; 19. ლეი; 20. ია; 22. პიპინი; 27. ლორდი; 28. იავა; 30. უნიტა; 31. ნარ; 32. სტატიკა; 33. აბედი; 36. მზარდი; 37. მარიტა; 40. ბრენდი; 41. კაკაო; 44. ლიგურია; 45. სკერცო; 46. ნოსტე; 47. შურდული.

შვეულად: 2. მუსოლინი; 3. ლანოლინი; 4. ადიდასი; 5. ქონდარი; 6. სენატორი; 7. კაპილარი; 8. ავსტრალია; 9. ონასისი; 18. დალასი; 21. არმადა; 22. პირიტი; 23. პანამა; 24. ნირვანა; 25. კულა; 26. მილე; 29. ვანდეა; 34. ბაროკო; 35. დონორი; 37. მილოშ; 38. როგორ; 39. ტარტუ; 41. კანი; 42. კესო; 43. ოდეს.

მიხეილ ცაგარელი: ჩვენი მფარველი ანგელოზები და მაცდური დემონები

— ღრიანკალს რა უჭირს, რას ვერ უმკლავდება და როდის იწყება თვითგანადგურება? ვინ არის მისი ერთადერთი მაშველი და უძლიერესი მფარველი? მშვილდოსანს როდის უჭირს სურვილებისა და მოთხოვნილებების კონტროლი, ანდა როდის ხდება ამპარტავანი ნარცისი, დამცინავი და ეგოისტი? ვინ მოდის დასახმარებლად, რას უძლიერებს და რის სურვილს უბრუნებს? თხის რქა ბნელ ძალთა ზემოქმედების გაძლიერებისას როგორი ადამიანის შთაბეჭდილებას ტოვებს და ვინ არის ის ერთგული თანამგზავრი, რომელიც არასოდეს მიატოვებს, გულს გაუთბობს და სანდო მეგობრების პოვნაში დაეხმარება? მერწყულს ვინ აცდუნებს, ანადგურებს, ანდა ვინ იცავს შეცდომებისგან, ვინ მიუთითებს ჭეშმარიტ გზას და ასწავლის სიყვარულსა და მეგობრობას? თევზები რატომ ავლენენ ურთიერთსაწინააღმდეგო თვისებებს, ანდა წლებს რატომ კარგავენ უმოქმედობის გამო და ვის უნდა მიმართონ, რათა ბედნიერებას ეზიარონ და ოცნებებს ფრთები შეასხან? — ამ და სხვა საკითხებზე ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი გვესაუბრება.

— განვაგრძოთ საუბარი ზოდიაქოს ამა თუ იმ ნიშნის წარმომადგენელთა ანგელოზებისა და დემონების შესახებ. ვინ ეხმარება და ვინ იცავს ღრიანკალის ნიშნით დაბადებულს, ანდა ვინ აცდუნებს მას და უბიძგებს ცუდი ზრახვებისაკენ და ჭაობისაკენ?

— **8. ღრიანკალის ზურგს უკან ერთმანეთს უპირისპირდებიან წყენის, ბოღმის, ჯიბრისა და შურისძიების დემონი და სიმართლისა და სამართლიანობის ანგელოზი.** ნიშანდობლივია, რომ **ღრიანკალი** თავადაც სამართლიანია და სხვებისგანაც სამართლიანობას ითხოვს, მაგრამ ხშირად გამჭრიახი ღრიანკალი შავ ძალთა ზემოქმედებას ვერ უმკლავდება და განსაკუთრებულად აგრესიული ხდება. **ღრიანკალს,** ჯობს, არ აწყენინოთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში, იგი თქვენს სამუდამო მტრად გადაიქცევა. ბოღმას უჩუმრად გულში დიდხანს ატარებს მანამ, სანამ სამაგიეროს არ გადაიხდის. მას პატიება ძალიან უჭირს, ამიტომ, თუ შურისძიებას გადაწყვეტს, ის დინჯად დასახავს გეგმას და ვირტუოზულად აღასრულებს. თუმცა, ეს უბედურების მხოლოდ ერთი მხარე გახლავთ, რადგან იმის შემდეგ, რაც დაიკმაყოფილებს პატივმოყვარეობას და შურისძიებას, მისი თვითგანადგურება იწყება, რაშიც დიდწილად დემონის ხელიც ურევია. ამ შემთხვევაშიც კი ერთადერთი მაშველი მისი უძლიერესი **მფარველი ანგელოზი გაბრიელია,** რომელიც მუდამ იცავს რთულ და ექსტრემალურ სიტუაციებში.

9. **მშვილდოსანს მაცდუნებელი დემონი უძლიერებს ქედმაღლობასა და ამპარტავნობას, ნარცისიზმსა და უკმეხობას, ბაქიაობასა და ეგოიზმს, რაც ხელს უშლის გარშემომყოფებთან ჰარმონიული ურთიერთობის ჩამოყალიბებაში. სამაგიეროდ, მფარველი ანგელოზი ავსებს დამატებითი ენერგიით, კონტაქტურობითა და კეთილგანწყობით.** მას დემონის გაძლიერებისას საკუთარი სურვილებისა და მოთხოვნილებების კონტროლი უჭირს. პირად სისუსტეებსა და მავნე ჩვევებს ვერ ეწინააღმდეგება. უტოპიური იდეების მიმდევარი, გამფლანგველი ხდება, ილუზიებში ეფლობა. ამავდროულად, კრიტიკას არ ცნობს, ყველას დასცინის, ვინც სხვაგვარად აზროვნებს ან ცხოვრობს. ასეთ დროს კი დასახმარებლად მისი **მფარველი ანგელოზი ადნაჩიელი** მოდის, რომელიც აღქმის უნარს უძლიერებს, დიდსულოვნებასა და ალტრუიზმს, მოგზაურობისა და სამყაროს შეცნობის სურვილს უბრუნებს და იცავს გზაშიც, საქმეშიც და ნებისმიერი ახალი წამოწყების დროს.

10. **თხის რქას რაც შეეხება, მას აძლიერებს შეუპოვრობის, მდგრადობის, გამძლეობის ანგელოზი, მაგრამ ანადგურებს გულგრილობის, გულცივობის დემონი,** შედეგად იგი უგრძნობი და უემოციო ადამიანის შთაბეჭდილებას ტოვებს, რომლის გულსა თუ გონებას თითქოსდა ვერანაირი გრძნობა ან ქმედება ვერ გაალღობს. იმ შემთხვევაში, როცა დემონი სძლევს, ის იწყებს საზოგადოებისა და გარშემომყოფებისაგან განდგომას, განცალკევებით არსებობას. ზედმეტი დემონსტრაციულობით იცავს ქცევის წესებს, ცოტას საუბრობს და თითქმის არასდროს დუნდება. ბნელი ძალა აიძულებს მას, ემოციებისაგან თავი შეიკავოს, გრძნობებს არ აჰყვეს და მხოლოდ ცივი გონებით იხელმძღვანელოს, მხოლოდ საკუთარ თავზე იფიქროს. ქედმაღლურად უყუროს გარშემომყოფებს და თავის ღირსად არ ჩათვალოს. ყოველივე ამის გამო, შესაძლოა, **თხის რქა** მარტოდმარტო დარჩეს, გული სრულფასოვნად გაუცივდეს და სულიც დაუმძიმდეს, მაგრამ მას არასოდეს მიატოვებს **მფარველი ანგენლოზი კამბიელი,** ერთგული თანამგზავრი და მეგობარი, რომელიც დაეხმარება გულის გალღობაში, ემოციების გაცოცხლებაში, სულის გათბობასა და სანდო ერთგულ მეგობართა პოვნაში.

11. **მერწყულს კი ანადგურებს განუსაზღვრელობის, რეალური ცხოვრებისაგან მოწყვეტის დემონი, მაგრამ ჭეშმარიტი გზა შეუძლია, მიუთითოს მეგობრობის, კომუნიკაბელურობისა და კეთილგანწყობის ანგელოზმა კათეთიელმა.** **მერწყული** ჩვეულებრივ ყურადღებიანი, მზრუნველი და მგრძნობიარეა, რომელიც მუდამ მზად არის, დახმარების ხელი გაუწოდოს გარშემომყოფებს. მას ძალიან უყვარს ადამიანები, საზოგადოება, ნებისმიერი სახის დაჯგუფებები და ორიენტირებულია მეგობრობისათვის. დემონის მიერ გონებაარეულს კი ძალუძს, ახლობლებთან და მეგობრებთან ჰარმონიული კავშირები დაანგრიოს, გასაოცარი გულგრილობა და უყაირათობა გამოიჩინოს, საკუთარი სისუსტეები ვერ დაინახოს და სრულიად არარეალურად შეაფასოს საკუთარი შესაძლებლობები. ასეთ შემთხვევაში, მარტოდმარტო რომ არ დარჩეს, მან თავის მფარველ ანგელოზს უნდა მიმართოს. ზეციური მფარველი შეცდომებისგან დაიცავს და სიყვარულისა და მეგობრობის დაფასებას ასწავლის.

12. **თევზები ზოდიაქოს ერთ-ერთი ყველაზე წინააღმდეგობრივი ნიშანია, რომელსაც თავისი ანგელოზი უძლიერებს ისეთ დადებით თვისებებს, როგორიცაა სიკეთე, თანაგრძნობა, ქველმოქმედება. დემონი კი ცდილობს, უნებისყოფო, სუსტი მერყევი გახადოს და რაც შეიძლება, ღრმად შეიტყუოს ილუზიებში, ამიტომაც ამ ზოდიაქოს წარმომადგენელნი ურთიერთწინააღმდეგობრივ თვისებებს ავლენენ.** ისინი ხან ზედმეტად ბევრს ოცნებობენ, სხვის დარდასა და წუხილს ბოლომდე იზიარებენ, ნებისმიერ უსამართლობას განიცდიან, ხან კი მთელი არსებით ძალუძთ, გადაეშვან სხვადასხვა სახის ცდუნებაში. **თევზები** ხშირად თავისივე მოგონილ ილუზიურ სამყაროში ცხოვრობენ. უმაყოფილონი არიან, დეპრესია ეძალებათ და არ სურთ საკუთარ ცხოვრებაზე პასუხისმგებლობის აღება. მოქმედების ნაცვლად მოვლენებსა და ადამიანებს გვერდიდან აკვირდებიან. პირად დემონს დაქვემდებარებულებმა, შესაძლოა, უმოქმედოდ წლები დაკარგონ და გონს ძალიან გვიან მოეგონ. ამგვარი მდგომარეობის გვერდის ავლისათვის **თევზებმა** დროულად უნდა მიმართონ დახმარებისათვის თავის **მფარველ ანგელოზს ეგალმიელს,** რომელიც მათ ნიჭს გამოაცოცხლებს და მოქმედებას აიძულებს, რათა ბედნიერებას ეზიარონ და თავიანთ ოცნებას რეალურად ფრთები შეასხან.

რუბრიკას უძღვება

მარინე მერკვილაძე

23–29 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერძი (21.03-20.04)
საქმეში სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში ინტუიცია და საღი აზროვნება დაგეხმარებათ. ძალაუფლებისათვის ბრძოლაში მონაწილეობას ნუ მიიღებთ და ხელმძღვანელობასთან დაპირისპირების რისკი მინიმუმამდე შეამცირეთ, განმარტოების მოთხოვნილება გაგიჩნდებათ. გზებზე ეცადეთ, ნელა იმოძრაოთ, ხშირად დაისვენეთ და ბევრი იძინეთ.

კურო (21.04-20.05)
გარკვეული პრობლემების გამო ყველა ჩანაფიქრის განხორციელებას ჯერ ვერ შეძლებთ. სამსახურის შესაცვლელად არახელსაყრელი პერიოდია. კარგ შედეგს მოიტანს ცოდნის ძალისხმევა და ახალი ინფორმაციის დამუშავება. ხელმძღვანელობა სათანადოდ შეგიფასებთ ორგანიზატორულ მონაცემსა და რეფორმულ იდეებს. ჯანმრთელობასა და პირად ურთიერთობებს მეტი ყურადღება მიაქციეთ.

ტყუპი (21.05-22.06)
საეჭვო პირებს თავი მოარიდეთ, რათა არ აღმოჩნდეთ პროვოკაციის ან კონფლიქტის მონაწილე. შორეული გეგმების განხორციელებისათვის, შესაძლოა, საჭირო იყოს სწავლა და სანაცნობო წრის გაფართოება. გადაღლას მოერიდეთ. მოგზაურობა-მივლინებების რაოდენობაც შეამცირეთ. დიდ შენაძენს ეს დრო ხელს არ შეუწყობს. სასიყვარულო ურთიერთობა კი რომანტიკულად განვითარდება.

კირჩხიბი (23.06-22.07)
საქმეების სიუხვის გამო მეუღლესთან ბავშვებთან ან შეყვარებულთან ურთიერთობისათვის ცოტა დრო დაგრჩებათ. სამაგიეროდ, ფარული მტრების მიზნებს ადვილად ამოიცნობთ და თქვენს მომავალს სასიკეთოდ შეცვლით. კარგი პერიოდია ახალი საქმიანი კავშირების დამყარებისთვის, მაგრამ მოერიდეთ ხალხმრავალ ადგილებს, რისკს და მელანქოლიას ნუ მიეცემით, რათა მდგრადი ჯანმრთელობა შეინარჩუნოთ.

ლომი (23.07-23.08)
სხვა ადამიანებზე თუ გარემოებებზე დამოკიდებულება თავდაჯერებას შეგისუსტებთ. საქმეში ინტუიციას დაეყრდენით. კრედიტს ნუ აიღებთ, ოჯახური და სასიყვარულო კონფლიქტის დაძლევაში ახლობლების რჩევები დაგეხმარებათ. ხშირად დაისვენეთ და ეცადეთ, გონება არ გადაღალოთ, შორეული მოგზაურობისთვის არახელსაყრელი დროა, რამეთუ უეცარი პრობლემები იჩენს თავს.

ქალწული (24.08-23.09)
ფინანსური მდგომარეობა თქვენი უნარებისა და საქმიანობის სწორ დემონსტრირებაზე იქნება დამოკიდებული. ოჯახში უფროსი თაობის წარმომადგენლებს, შესაძლოა, დახმარება დასჭირდეთ. ხალხმრავალ ადგილებს მოერიდეთ, რამეთუ გაციებასა და ვირუსით დასნებოვნების ალბათობაა. ნებისმიერი საქმიანი ვიზიტი თუ მივლინება სასიკეთოდ ჩაივლის. მიუხედავად ამისა, ეს არახელსაყრელი დროა შორეული მოგზაურობისთვის და ახალი ცოდნის მისაღებად.

სასწორი (24.09-22.10)
სამსახურში ინტრიგების შემჩნევისას ინტუიციას უსმინეთ. შესაძლოა, საქმიანი კავშირის გაწყვეტა მოგიწიოთ, რაც ნერვულ აშლილობას გამოიწვევს. შესაძლოა, სასიყვარულო პარტნიორის მიმართაც შეიცვალოს თქვენი დამოკიდებულება და მოინდომოთ ყოველივე ძველის ნგრევა და ახალი კავშირების დამყარება. ჯანმრთელობას გაუფრთხილდით. არ არის რეკომენდებული ფიზიკური დატვირთვა, შორეული მოგზაურობა, რაც დამღლელი იქნება და სასურველ შედეგსაც ვერ მოიტანს.

ღრიანკალი (23.10-22.11)
ემოციები დაიოკეთ, რადგან კონფლიქტები ცუდად მოქმედებს პირად ურთიერთობებზე. ფარული საქმიანობა, მოლაპარაკებები და გარიგებები წარმატებას მოგიტანთ. მასობრივი თავშეყრის ადგილებს მოერიდეთ, მეტი დრო სახლში გაატარეთ, რათა შეინარჩუნოთ ჯანმრთელობა. კონფლიქტებს ერიდეთ. კარგი იქნება, თუ ქალაქიდან დასვენების მიზნით რამდენიმე დღით მაინც გაემგზავრებით.

მშვილდოსანი (23.11-21.12)
ახალი იდეები და შემოთავაზებები არარეალური და არასიცოცხლისუნარიანი იქნება და შესაძლოა, მიზანმიმართულად შეგიშალოთ ხელი მუშაობაში. კარგი იქნება, თუ პროვოკაციებს არ აჰყვებით და გარისკვისგან თავს შეიკავებთ. შესაძლოა, დიპლომატის როლში მოგიწიოთ ყოფნა. ხშირად შეისვენეთ და შეიმუშავეთ საქმეებისა და საკუთარი ბიზნესის დარეგულირების გზები, შორეული მოგზაურობა და უცხოელებთან კონტაქტები დადებითად ჩაივლის.

თხის რქა (22.12-19.01)
ფინანსებთან დაკავშირებული საკითხები დადებითად გადაწყდება, თუმცა, სიფრთხილე გმართებთ თანამშრომლებთან ურთიერთობისას. განსაკუთრებით ჭორაობასა და კრიტიკისაგან თავი შეიკავეთ. მოსალოდნელია კამათი მეუღლესთან ან შეყვარებულთან სიცრუის ან ეჭვიანობის გამო. სხვა ქალაქში გამგზავრების შემთხვევაში კი საბუთები წესრიგში იქონიეთ და ყველაფრისა და ყველას მიმართ ყურადღებით იყავით.

მერწყული (20.01-18.02)
საქმიან პარტნიორებთან უთანხმოება იქნება მცდარი შეხედულებებისა და მიზნების გამო. პირად საქმიანობაში დახმარებას ოჯახის წევრები და ახლო ნათესავები გაგიწევენ. მეუღლესთან ან შეყვარებულთან გაუგებრობის შემთხვევაში უხეშობა დაიოკეთ და კრიზისიდან დროულად გამოსვლის გზები მოიძიეთ. სიფრთხილე გმართებთ მჭრელ საგნებთან მიმართებით. მოგზაურობა კი გადადეთ, რადგან თქვენი ენერგია შემცირებულია.

თევზები (19.02-20.03)
ორგანიზმი შედარებით დასუსტებული გაქვთ, რაც შეამცირებს შრომისუნარიანობას. თქვენი სამუშაოს ხასიათი, შესაძლოა, შეიცვალოს, რაც გამოიწვევს დამატებითი სამუშაოს შესრულებას. შესაძლოა, კვალიფიკაციის ამაღლება დაგჭირდეთ. კონფლიქტის ასარიდებლად ხალხმრავალ ადგილებსა და დისკუსიებს მოერიდეთ. პირადი ურთიერთობისას, კამათის დროს მეტი დიპლომატია გმართებთ. კარგი პერიოდია მოგზაურობისთვის.

მიმდინარე კვირის გეომაგნიტური დღეებია 23, 24 და 26 მარტი

24 მარტი – ახალმთვარეობა;
8 აპრილი – სავსემთვარეობა.

რას ურჩევს ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი ზოდიაქოს თორმეტივე ნიშნით დაბადებულებს?

23 მარტი, ორშაბათი

მზე იმყოფება ვერძის ზოდიაქოში. ამოდის 05.59 საათზე, ჩადის 18.17 საათზე. **მთვარე** თევზების ზოდიაქოშია. ამოდის 05.56 საათზე, ჩადის 17.20 საათზე (მთვარის 29-ე დღე იწყება 07.46 საათზე. მე-4 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 18.52 საათიდან 23.59 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს დიდი კოსმოსური მასწავლებელი პლანეტა **სატურნი** გადაინაცვლებს **მერწყულის** ზოდიაქოში (2 ივლისამდე), რაც ადამიანებს და, მათ შორის, პოლიტიკოსებს დემოკრატიულობის, რეფორმისტული სულისკვეთების გამოვლენას და შესაბამისი კანონების მიღებას მოგვთხოვს. ამ პერიოდში გაძლიერდება **თხის რქის** ზოდიაქოს წარმომადგენელთა კარიერული აღმასვლის შესაძლებლობა. დღეს კი არ არის სასურველი გეგმების შედგენა, ახალი საქმის დაწყება, საიდუმლო ქმედებები, ალკოჰოლისა და ნარკოტიკული საშუალებების მიღება. მაღალია პროვოკაციების ალბათობა. კარგი დღეა შემოქმედებისთვის, ინტუიციური ქმედებისთვის. იმატებს მგრძნობელობა, ემოციურობა. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია ნერვული და ლიმფური სისტემა, ტერფები. **ქვები:** მარგალიტი, ალექსანდრიტი, გიშერი, ამეთვისტო, მარჯანი. **პოზიტიური დღეა** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** სასწორისთვის, მშვილდოსნისთვის.

24 მარტი, სამშაბათი

მზე იმყოფება ვერძის ზოდიაქოში. ამოდის 05.57 საათზე, ჩადის 18.18 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (04.59) ვერძის ზოდიაქოში. ამოდის 06.20 საათზე, ჩადის 18.20 საათზე (**ახალმთვარეობაა,** პიკი — 13.28 საათზე. ამ დროს იწყება I დღე და I ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 00.00 საათიდან 04.59 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს **ახალმთვარეობაა** და მაღალია ტრავმების, ავარიების, კონფლიქტების, აგრესია-დეპრესიის გამოვლენის, ცდუნებების, შეცდომების და სხვა ნეგატიური მოვლენების ალბათობა. ყურადღება მიაქციეთ ჯანმრთელობას. ნუ იკამათებთ და ნუ დაარღვევთ მოძრაობის წესებს. არ არის რეკომენდებული ახალი საქმის დაწყება, ქორწინება, საფინანსო ოპერაციები, კაპიტალდაბანდება, ხელშეკრულების დადება, სტომატოლოგიური პროცედურები, თმის შეჭრა. დღეს ზამთრისა და ზაფხულის მზისა და მთვარის დაბნელებებს შორის შუალედური წერტილია და ამიტომ უახლესი სამი დღის განმავლობაში არა აქვს აზრი გეგმების შედგენას. მოსალოდნელია ცვალებადი სიტუაციები და მზად იყავით სიურპრიზებისათვის. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია თავი, სისხლძარღვები, გრძნობათა ორგანოები, ცხვირი. **ქვების** გამოყენებისაგან თავი შეიკავეთ. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, ტყუპისთვის. **ნეგატიურია** თხის რქისთვის.

25 მარტი, ოთხშაბათი

მზე იმყოფება ვერძის ზოდიაქოში. ამოდის 05.56 საათზე, ჩადის 18.19 საათზე. **მთვარე** ვერძის ზოდიაქოშია. ამოდის 06.43 საათზე, ჩადის 19.18 საათზე (მთვარის მე-2 დღე იწყება 08.10 საათზე. I ფაზა). **ტენდენციები:** დღეს ყურადღება გმართებთ. შესაძლოა, ფინანსური პირამიდის მსხვერპლი გახდეთ, ფრიად საეჭვო ადამიანები გაიცნოთ. მამაკაცები უფრო აგრესიულნი და დაძაბულები იქნებით. კარგი დღეა მოგზაურობისთვის, ხელმძღვანელობასთან კონტაქტისთვის, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობისთვის, რემონტისთვის (გარდა ელექტროგაყვანილობისა), სავარჯიშოდ, ტანსაცმელ-ფეხსაცმლის, სპორტული ნაწარმის, ავეჯის შესაძენად. არ არის სასურველი ქორწინება, საფინანსო ოპერაციები, კაპიტალდაბანდება, წესების დარღვევა, სტომატოლოგიური პროცედურები, თმის შეჭრა. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია თავი, სისხლძარღვები, გრძნობათა ორგანოები. **ქვები:** ლალი, იაგუნდი, წითელი იასპი, ძოწი, ფირუზი. **პოზიტიური დღეა** ლომისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის.

26 მარტი, ხუთშაბათი

მზე იმყოფება ვერძის ზოდიაქოში. ამოდის 05.54 საათზე, ჩადის 18.20 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (17.38) კუროს ზოდიაქოში. ამოდის 07.05 საათზე, ჩადის 20.16 საათზე (მთვარის მე-3 დღე იწყება 08.22 საათზე. I ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 11.12 საათიდან 17.38 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს თქვენთვის საინტერესო საკითხები მშვიდად განიხილეთ დაინტერესებულ პირებთან ერთად და დამოუკიდებლად, სხვათა ზეწოლის გარეშე მიიღეთ გადაწყვეტილება, დაკისრებული ვალდებულებანი ზედმიწევნით შეასრულეთ შინ თუ გარეთ. კარგი დღეა სტრატეგიული გეგმის დასახვისთვის, სწრაფად შესრულებადი საქმისთვის. არ არის რეკომენდებული კამათი, აგრესიის გამოხატვა, შიმშილობა, ქორწინება, კაპიტალდაბანდება, ხელშეკრულების დადება, სტომატოლოგიური პროცედურები, თმის შეჭრა, დადგენილი წესების დარღვევა. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია თავი, სისხლძარღვები, გრძნობათა ორგანოები. **ქვები:** ლალი, იაგუნდი, ძოწი, წითელი იასპი, აქატი.

27 მარტი, პარასკევი

მზე იმყოფება ვერძის ზოდიაქოში. ამოდის 05.52 საათზე, ჩადის 18.21 საათზე. **მთვარე** კუროს ზოდიაქოშია. ამოდის 07.31 საათზე, ჩადის 21.16 საათზე (მთვარის მე-4 დღე იწყება 08.35 საათზე. I ფაზა). **ტენდენციები:** დღეს პარტნიორთა ქმედებები მაქსიმალურად აკონტროლეთ. წესებსა და კანონებს ნუ დაარღვევთ. მეტი სითხე მიიღეთ. იმატებს პრაგმატულობა და შეუპოვრობა. რიტუალის სახით კარგია ვერცხლის მონეტების ჩხრიალი კაპიტალის მოზიდვის მიზნით. კარგი დღეა შემოქმედებისთვის, ქორწინებისთვის, სასიყვარულო კონტაქტებისთვის, სამშენებლო მასალის, სახლის ავეჯის შესაძენად, კულინარიული საქმიანობისთვის, კულტურული გასართობი ღონისძიებებისთვის. არ არის სასურველი კისრის მკვეთრი მოძრაობა, სულსწრაფობა, სარისკო ქმედებანი. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია ყელი, ენდოკრინული სისტემა, სწორი ნაწლავი. **ქვები:** აქატი, მალაქიტი, ზურმუხტი, მწვანე, იასპი, ქრიზოპრაზი. **პოზიტიური დღეა** ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, ტყუპისთვის, მერწყულისთვის.

28 მარტი, შაბათი

მზე იმყოფება ვერძის ზოდიაქოში. ამოდის 05.50 საათზე, ჩადის 18.22 საათზე. **მთვარე** კუროს ზოდიაქოშია. ამოდის 07.51 საათზე, ჩადის 22.16 საათზე (მთვარის მე-5 დღე იწყება 08.50 საათზე. I ფაზა). **ტენდენციები:** სასიკეთო დღეა გურმანთათვის. ახალი გემრიელი კერძის გასასინჯად. იმატებს შინაგანი სურვილი მავნე ჩვევებისგან გათავისუფლებისა. კარგი დღეა ახალი პროექტის დასახვისათვის, შემოქმედებისთვის, ქორწინებისთვის, ვაჭრობისთვის, მოგზაურობისთვის, ფეხსაცმელ-ტანსაცმლის, პარფიუმერია-კოსმეტიკის, ავეჯის, უძრავი ქონების, სამშენებლო მასალის შესაძენად. არ არის სასურველი სარისკო ქმედებები, კისრის მკვეთრი მოძრაობა, სულსწრაფი გადაწყვეტილებების მიღება. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია ყელი, ენდოკრინული სისტემა, სწორი ნაწლავი. **ქვები:** აქატი, მალაქიტი, მარგალიტი, იასპი. **პოზიტიური დღეა** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** ლომისთვის, სასწორისთვის, მშვილდოსნისთვის.

29 მარტი, კვირა

მზე იმყოფება ვერძის ზოდიაქოში. ამოდის 05.49 საათზე, ჩადის 18.29 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (05.39) ტყუპის ზოდიაქოში. ამოდის 08.28 საათზე, ჩადის 23.18 საათზე (მთვარის მე-6 დღე იწყება 09.08 საათზე. I ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 03.06 საათიდან 05.31 საათამდე. **ტენდენციები:** ხელი შეეწყობა ერთობლივ ტრაპეზს მეგობრებთან, ახლობლებთან, ნათესავებთან ერთად, მოლაპარაკებებს, კონტაქტებს, ახალი ადამიანების გაცნობას. არ არის სასურველი უჰაერო სივრცეში დიდხანს ყოფნა, რემონტი, თმის შეჭრა-შეღებვა, მანიკიურ-პედიკიურის პროცედურები, ქორწინება, უძრავი ქონების შეძენა. კარგი დღეა ინფორმაციის მიღება-გადაცემისთვის, საბუთების მოსაწესრიგებლად, საქმიანი შეხვედრებისთვის, ხანმოკლე მოგზაურობისთვის, რეკლამისთვის. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია ფილტვები, მხრები, ხელები. **ქვები:** ტოპაზი, საფირონი, აკვამარინი, სარდიონი, ნეფრიტი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, ტყუპისთვის. **ნეგატიურია** ქალწულისთვის ღრიანკალისთვის.

ლატავრა ათუნაშვილი:

წარუმატებლობაში მხოლოდ საკუთარი თავი დაადანაშაულეთ, მაგრამ, თუ ბედმა გაგიღიმათ, უფალს შესწირეთ მადლობა!

როგორ მივაღწიოთ კარიერულ წინსვლას, რა არის საჭირო დასახული მიზნების განსახორციელებლად, სხვებს მივბაძოთ, თუ გაუკვალავი გზებით ვიაროთ და, საერთოდ, რაში მდგომარეობს წარმატების საიდუმლო? ამ და სხვა თქვენთვის საინტერესო შეკითხვებს უპასუხებს პარაფსიქოლოგი ლატავრა ათუნაშვილი:

— თუ მარცხის შიში შეგეპარათ, რაც არ უნდა გადადოთ თავი წარმატების მისაღწევად, არაფერი გამოგივათ. შიში მგზნებარებას აქრობს, ადამიანს ბოჭავს და წარმატებას ხელიდან აცლის, ასე რომ, **თუ რამის გაკეთებას გადაწყვეტთ, შედეგმა არ უნდა დაგაეჭვოთ!**

— ალექსანდრე დიუმა წერდა: „საკუთარ შესაძლებლობებში დაეჭვებული პიროვნება იმ კაცს ჰგავს, ვინც მოწინააღმდეგის მხარეზე გადადის და საკუთარ თავს მისი იარაღით ებრძვის“.

— ათიანში რომ გაარტყათ, იარაღი ცოტა მაღლა უნდა დაუმიზნოთ — წარმატება ერთი აალებით არ მოდის, საკუთარ თავს ცეცხლი მუდმივად უნდა შეუნთოთ. გულის გულში უნდა გჯეროდეთ, რომ სწორედ თქვენ მიაღწევთ წარმატებას.

— რა არის საჭირო დასახული მიზნების განსახორციელებლად?

— **წაქცევა არაფერია, წამოდგომას რომ ვერ მოახერხებ, ესაა უბედურება!** თუ დაცემული ადამიანი იპოვის ძალას ფეხზე დასადგომად, ტკივილს არ შეურიგდება და მარცხსაც დაივიწყებს, ნებისმიერი მიზნის განხორციელებას შეძლებს!

— მარგარეტ ტეტჩერის თქმით, ხანდახან რამდენჯერმე უნდა მოიგო ერთი და იგივე ომი საბოლოო გამარჯვების მოსაპოვებლად.

— თუ ცნობილი ადამიანების ცხოვრებას გაეცნობით, აღმოაჩენთ, რომ მათ ერთი რამ აერთიანებთ: არანაირ საქმეს არ თაკილობენ და რასაც არ უნდა მოჰკიდონ ხელი, თავს არ ზოგავენ, მთლიანად იხარჯებიან მიზნის მისაღწევად, თანაც უარს არასოდეს ყაბულდებიან, როცა წარმატებისთვის თანხმობის მიღება სჭირდებათ.

— თქვენი აზრით, წარმატება უბრალო შემთხვევითობაა?

— იცით რა, შემთხვევითობაც კი თავად უნდა მოამწიფოთ. როცა მიზანს დაისახავთ, არ უნდა ელოდოთ, როდის დარეკავს ტელეფონი, იქით უნდა აიკლოთ რეკვით საჭირო ხალხი. ყველაზე უმნიშვნელო საქმეშიც კი მთელი გული, გონება, ცოდნა და გამოცდილება უნდა ჩააქსოვოთ.

— როგორ ფიქრობთ, წარმატება ამპარტავნებაში აგდებს ადამიანს?

— ჩემი აზრით, ცნობილი ადამიანები, უმეტესწილად თავმდაბლები, მიმტევებლები და კეთილები ხდებიან. ბევრი ბრწყინვალე აზრი მოგვდის ხოლმე თავში, მაგრამ მალევე ქრება. მთავარია, არ დავიზაროთ და იდეები საქმედ ვაქციოთ. სიმტკიცის შენარჩუნების ძალა და ბოლომდე გაძლება ყველაფრის მიუხედავად, გამარჯვებული ადამიანის თვისებაა.

— შრომისუნარიანობაზე რას გვეტყვით?

— მნიშვნელობა არა აქვს, რამდენ საათს მუშაობთ დღეში, თუ მუდმივად წარმატების მისაღწევად ხართ შემართული. წარუმატებლობაში მხოლოდ საკუთარი თავი დაადანაშაულეთ, მაგრამ, თუ ბედმა გაგიღიმათ, უფალს შესწირეთ მადლობა.

— ჩვენს დროში კარიერული წინსვლა უკვე ქალისთვისაც ისევე აქტუალურია, როგორც მამაკაცისთვის. რას გვირჩევთ?

— ნებისმიერ სიტუაციაში პოზიტიურად იაზროვნეთ — არ დაიბნეთ და სასოწარკვეთაში არასოდეს ჩავარდეთ.

მეცნიერული კვლევების შედეგად აღმოჩნდა, რომ პოზიტიური აზროვნება სიცოცხლესაც კი ახანგრძლივებს, ასე რომ, თამამად დაისახეთ მიზანი და გაბედულად იმოქმედეთ. ნუ დაივიწყებთ, რომ ამ ცხოვრებაში თითოეულ ჩვენგანს თავისი მისია აქვს შესასრულებელი.

როცა ადამიანი საკუთარ დანიშნულებას ეძებს, დასახულ გეგმებს მთელი ჟინითა და ენთუზიაზმით ახორციელებს. ასე რომ, მიეცით ქვეცნობიერს კონკრეტული მიზნის მიღწევის განკარგულება და ის დღედაღამ თქვენზე იმუშავებს. გაცილებით მარტივია, მიაღწიოთ საწადელს, როცა დარწმუნებული ხართ, რომ გარე სამყარო გიჭერთ მხარს. არასოდეს დაკარგოთ საკუთარი თავის რწმენა — ადამიანის ცნობიერება იმდენად ძლიერი ინსტრუმენტია, რომ, პრაქტიკულად, ყველაფრის გაკეთება შეუძლია ჩვენთვის.

— მე თუ მკითხავთ, ხშირად ადამიანებმა თვითონაც არ იციან, რა უნდათ.

— სხვათაშორის, წარუმატებლობის ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ზუსტი მიზნების უქონლობაა. ადამიანმა სრული პასუხისგებლობა უნდა აიღოს საკუთარ ცხოვრებაზე, წარმატებასა და მიღწევებზე.

— ზოგიერთი ადამიანი წარმატებას ერთ დიდ მოვლენად აღიქვამს, ვერ გაუცნობიერებია, რომ ის ყოველდღიური შრომის შედეგია.

— დიახ, დიდი წარმატება პატარ-პატარა მიღწევების დაგროვებით მიიღწევა. მთავარია, არ გაჩერდეთ — თუ მიზნად წარმატების მოპოვება დაისახეთ, უნდა გახსოვდეთ, რომ საკმაოდ ხანგრძლივი „მოგზაურობა“ გელით. მუდმივად იფიქრეთ, რომ შეგიძლიათ, ყველაფერი სურვილისამებრ შეცვალოთ.

— კიდევ რა არის საჭირო წარმატებისთვის?

— თვალსაწიერის გაფართოება. ვისაც ვერ გაურკვევია, რას წარმოადგენს ეს სამყარო და რისი მიღება შეიძლება მისგან, ის ვერც წარმატებას მიაღწევს. ცოდნის შეძენა და თვითგანვითარება დაუსრულებელი პროცესია. ასე რომ, ეცადეთ, უფრო მეტი გაიგოთ და არასოდეს დაკმაყოფილდეთ იმით, რაც იცით.

— როგორია წარუმატებელი ადამიანი?

— კაცი, რომელიც საკუთარ თავს ვერ გასცემს პასუხს, რა უნდა და რისკენ ისწრაფვის, წარმატებას ვერასოდეს მიაღწევს, ხოლო, ვისაც გამარჯვების დიდი სურვილი ამოძრავებს, ენერგიაც უჩნდება და თუ ცოტა იღბალიც წაეშველება, ანუ საჭირო დროს საჭირო ადგილას აღმოჩნდება, წარმატება გარანტირებულია!

ესაუბრა

ნინო გოძიაშვილი

ქან-ქანის და ტია-ტიას ტყლიპურტები

მოვერევი პანდემიას,
კორონას და ცხრამეტ კოვიდს...
მერეთ ქუნემ გორბაჩოვის,
ნიკიტას და მალენკოვის!

რადგან გვყავდა უგულავა,
მიტომ დავრჩით უფულავა!

დამეთანხმოს დიდ-პატარა,
გამხდარი და ღიპიანი —
ყველაფერში დამნაშავე
გორბაჩოვის ტყლიპი არი!

რადგან გვყავდა უგულავა,
მიტომ დავრჩით უფულავა!

ქვეყანაში შემოვიღეთ
ვითარება საგანგებო...
ხაზარაძევ, თვითონ იდებ
ლელოს, განა სხვაგან დებო!

რადგან გვყავდა უგულავა,
მიტომ დავრჩით უფულავა!

ყველაფერი დაიკეტა,
ეს კორონა რა ყოფილა...
ცუდია, რომ ბიძომ ნაცებს
ცოტა ჭირხვნა ამყოფინა!

რადგან გვყავდა უგულავა,
მიტომ დავრჩით უფულავა!

ვერ დავდივართ ბაზრობაზე,
ბუტიკში და სალონებში...
ჩემ მტერს ეიმედებოდეს
ზურაბიშვილ სალომესი!

რადგან გვყავდა უგულავა,
მიტომ დავრჩით უფულავა!

ქართველთათვის საიმედო
დღეს ცერცვაძე თენგიზია...
გვარამიას ჩიტკორები
სააკოვის ძღვენში ზიან!

რადგან გვყავდა უგულავა,
მიტომ დავრჩით უფულავა!

ხომ გაუძლო მრავალ ხანძარს
თბილისურმა „მირმა დეცკიმ“...
სააკოვის ნაჩუქარი
არ მჭირდება პირბადეც კი!

რადგან გვყავდა უგულავა,
მიტომ დავრჩით უფულავა!

მანქურთებო, გადაეცით
ძია სოროსს — თქვენს მესიას,
რომ გივიას დუქანივით
ვერ დაკეტავს ეკლესიას!

რადგან გვყავდა უგულავა,
მიტომ დავრჩით უფულავა!

შაირობა სიბრძნისაა
ერთი დარგი, ძმაო ტია...
ნაცებსა და ლიბერასტებს
ხეს ვაჩუქებ ტაოტიანს!

**რადგან გვყავდა
უგულავა,
მიტომ დავრჩით
უფულავა,
ზოგს მოელის
ქაქის ლავა,
ზოგსაც –
დიდება და „სლავა“!**

თარაზულად: 1. ფერადი, გაუმჭვირვალე სამოზაიკე მინა; 7. პერსონაჟი ზაქარია ფალიაშვილის ოპერისა „დაისი“; 10. ჭაობის მწერიჭამია მცენარე; 11. კათოლიკეთა მღვდელი პოლონეთში; 12. სააღდგომო ნამცხვარი; 13. ქართველი მწერალი; 14. ჯუზეპე გარიბალდის რომანი; 15. ვაზის ერთწლიანი რქა; 16. ავთვისებიანი სიმსივნე; 17. ინდოელი მოჭადრაკე; 19. ფრანგი კომპოზიტორი; 20. ვაჟა-ფშაველას მოთხრობა; 22. ავტომობილის სიგნალის წყვეტილი ხმა; 27. უმაღლეს თავად-აზნაურთა მემკვიდრეობითი ტიტული ინგლისში; 28. ინდონეზიის კუნძული; 30. იტალიური გაზეთი; 31. ქართული ნ-ს სახელი; 32. მექანიკის ნაწილი; 33. დაკორძებული კანი; 36. ზრდის პროცესში მყოფი; 37. ლიკა ქავჟარაძის როლი ფილმში „ნატვრის ხე“; 40. დაბალი ხარისხის კონიაკი; 41. შოკოლადის ხე; 44. ჩრდილოეთ იტალიის ოლქი; 45. ჩქარტემპიანი პატარა მუსიკალური ნაწარმოები; 46. სოფელი კასპის რაიონში; 47. ქვის სასროლი იარაღი (ძვ.).

შვეულად: 2. იტალიის ფაშისტური პარტიის და მთავრობის მეთაური; 3. ცხვრის მატყლის ცხიმი; 4. გერმანული სპორტული ნაწარმის ფირმა; 5. მწვანილის სახეობა; 6. პარლამენტის ზედა პალატის წევრი აშშ-ში; 7. წვრილი სისხლძარღვი; 8. ქვეყნის ნაწილი; 9. ბერძენი მილიარდერი; 18. ქალაქი ტეხასის შტატში; 21. სამხედრო გემების, თვითმფრინავების დიდი შენაერთი; 22. ოქროსფერი მინერალი — გოგირდის და რკინის ნაერთი; 23. ფართოფარფლიანი საზაფხულო ქუდი; 24. უმაღლესი ნეტარება ბუდიზმში; 25. გორის საკონსერვო ქარხანა; 26. ფრანგი ფერმწერი; 29. კონტრრევოლუციის კერა; 34. მხატვრული სტილი ევროპის არქიტექტურაში; 35. სისხლის გამცემი პირი; 37. რეჟისორი... ფორმანი; 38. რა წესით, რა საშუალებით, რანაირად? 39. ქალაქი ესტონეთში; 41. კინოსაფესტივალო ქალაქი საფრანგეთში; 42. არჩილის და („ოთარაანთ ქვრივი“); 43. როდესაც (ძვ. წიგნ.).



კროსვორდის პასუხები იხ. 29-ე გვერდზე

ვარსკვლავები (არ) ხუმრობენ...

სასიამოვნო, სასიკეთო დღე.

პლანეტების ზეგავლენა არაკეთილსასურველია. მნიშვნელოვანს ნურაფერს მოიმოქმედებთ და ნურც ახალ საქმეს წამოიწყებთ.

მოთმინება, თავშეკავება და განსჯის უნარი გამოიჩინეთ.

ნურავის ენდობით, შეიძლება მოგატყუონ. სიფრთხილე გამოიჩინეთ მეგობრებთან და ბავშვებთან ურთიერთობაში.

მოიწყვეთ პირადი ცხოვრება, დახვეწეთ ინტიმური ურთიერთობები, ყველაფერს შემოქმედებითად მიუდექით.

მოვლენათა უეცარი შემობრუნება, ფრიად პერსპექტიული წინადადებები გელით.

მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, პროფესიული წარმატებები.

მოერიდეთ ურთიერთობას უფროსობასთან და იმ ადამიანებთან, რომელთაც დიდი ზეგავლენა აქვთ თქვენზე. ნუ შეეცდებით, უფრო სოლიდურად გამოიყურებოდეთ.

რთულ მომენტში დახმარებისათვის მეგობრებს, თანატოლებსა და ახლობლებს მიმართეთ.

ნუ გარისკავთ. გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას.

შესაძლოა, გქონდეთ სასიამოვნო და საჭირო შენაძენი.



რეკომენდებულია ინიციატივისა და აგრესიულობის გამოვლენა.

შრომისუნარიანობის ამაღლება. შედეგი დიდად არის დამოკიდებული თქვენს შრომისმოყვარეობაზე.

კარგი სიახლენი, საუკეთესო პერსპექტივა და სასიხარულო მოვლენები გელით.

მოერიდეთ კამათსა და კონფლიქტებს. უარი თქვით ალკოჰოლურ სასმელებზე.

წარმატებას გიქადით ნებისმიერი სახის მგზავრობა. ენდეთ საკუთარ ინტუიციას.

სოლიდურ, ცნობილ ხალხთან და უფროსობასთან კონტაქტი სარგებელს მოგიტანთ.

ნუ გაგიტაცებთ პირადი ცხოვრება და შემოქმედება. უფრთხილდით იმედგაცრუებას.

შეძლებისდაგვარად გადადეთ მგზავრობა. მოერიდეთ ჰიპნოზიორებთან და ექსტრასენსებთან ურთიერთობას.

შეგიძლიათ ცოტა გადაჰკრათ კიდეც. სასიამოვნოა პრეზენტაციებსა და პრემიერებზე დასწრება.

გაფრთხილდით კოლეგებთან, ნათესავებთან და მეზობლებთან ურთიერთობისას.

იქონიეთ კონტაქტი ბუნებასთან, მოუარეთ შინაურ ცხოველებს. იყავით კეთილნი და გულმოწყალენი.

დაარსებულია 1992 წლის 3 მარტს

დამოუკიდებელი და ზეპარტიული

ასავალ-დასავალი

2020 წლის 23 – 29 მარტი №13 (1321)

გამოდის ორშაბათობით

ISSN 2233-3800

9 772233 380006

მეცნიერებული ასოციაცია "ასავალ-დასავალი". საგამომცემლო სახლი "ასავალ-დასავალი"

გამომცემელი და მთავარი რედაქტორი ლაშა ნადარეიშვილი

აზრი დაცულია აბსოლუტური პრივილეგიით. ფაქტების სიზუსტეზე პასუხისმგებელ ავტორთა განწყობა გადამოწმებას არ ექვემდებარება. მასალის დაუბეჭდაობა არ მოტივირდება.

წერილები გამოგზავნეთ მისამართზე: **თბილისი, 0160, „ასავალ-დასავალი“**.
ტელეფონები: **215-25-25; 215-35-35; (+995) 570-50-50-50; (+995) 570-50-50-70**
„ასავალ-დასავალის“ ვებ-გვერდი ინტერნეტში: **www. asavali.ge** ან **www. asdas.ge**
ელ-ფოსტა: **mail@asavali.ge** ოფიციალური გვერდი ფეისბუქზე:
www.facebook.com/Asavali.ge გაზეთი დაბეჭდილია **„ასავალ-დასავალის“ სტამბაში.**


THE FLAG
OF THE
UNITED STATES
OF AMERICA

This is to certify that the accompanying flag was flown over the United States Capitol on April 26, 2007, at the request of the Honorable Frank R. Lautenberg, United States Senator.

This flag was flown for Lasha Nadareishvili, in honor of the 15th anniversary of the newspaper, Asaval-Dasavali.

2007-032096-001

Stephen T. Ayers, AIA
Acting Architect of the Capitol